

NYIMPI LEYIKULU LEYI NGA TSHAMA YI LWIWA

 Ndza khensa, Makwerhu Orman. Hosi a yi ku katekisi.

² A vuxeni, vanghana. I ntsako ku va lahawani nakambe emixweni lowu, laha ku nga muxaka lowu wu nga ehleketeleriwangiki ngopfu, ndza pfumela, hi vumina, nakona ndza pfumela leswaku swi tano nale ka nhlengeletano. Kutani ntsena a ndzi ri eku hlayeni ni . . . Ndza khensa, sesi. Kutani Hosi yi tikomba ntsena yi lava ku veka swin'wana swi ntsongo embilwini ya mina, ku swi nyika Kereke, kutani ndzi ehleketa leswaku i nkarhi wa ku swi endla. Kutani sweswi leswi . . .

³ Loko ndzi tava ndzi fikile, kutani nakona ndzi nga ri eku swi tiveni leswaku hi tava kwalahawani Sonto lowu, ndzi tivisile leswaku ndzi ni—ni Hungu ra Kereke. Kutani ndzi lava ku, loko Xikwembu xi swi rhandza, ku tisa Hungu leri eka Sonto lowu wu taka. Kutani ri tava kuri ro leha hi nkarhi, swingaleswi, kumbexani a hi nge humi ku nga se fika hafu ku bile awara ya khume mbirhi, awara ya n'we ehenhla ka nhloko, kumbexani, loko kuri nkarhi walowo. A ri ri embilwini ya mina nkarhi wo leha, kutani ndzi ehleketa leswaku ndzi kolota ntshungu ku hlamula leswaku hikokwalaho ka yini a ndzi nga ri na majatu ehandle ensin'wini. Ndzi chumayerile ku rhendzeleka hi yona, kambe ndzi na ntiyiso wa leswaku a yi kalanga yi fika ntsena laha a yi fanele yi fika kona. Swingaleswi ndza ehleketa, loko Hosi yi swi rhandza, Sonto lowu wu taka, ntsena ndzi lava ku teka nkarhi wa mina ndzi wu humesela ehandle, xivangelo xa ku hikokwalaho ka yini, ni ku mipfumelela leswaku mi switiva, hi Matsalwa, leswi swi yaka emahlweni, wa vona, ntsena hi leswi swi nga xiswona. Hikuva, kumbexani ni tava ni ya endzhandzheni wa malwandle kumbe kun'wana ekule. Ndzi languterile sweswi ku vona leswaku i ndlela yihi A nga ta ndzi yisa kona. Nkarhi lowu hundzeke . . .

⁴ Kwalomu ka vusiku byi nharhu lebyi hundzeke, kumbe vusiku byi mbirhi, ndzi foyineriwile ekusuhi ni le xikarhi ka vusiku; kutani a kuri ku khongelela wansati un'wana loyi a ri exibedhlele. Kutani va ndzi vitanile, va ku, “Khongela.” Kutani ndzi rivarile vito leri va nga ndzi byela rona, leri . . . Va ku i munghana wa Manana James Bell, sesi wa hina loyi a nga lahawani ekerekeni, sesi wa mukhaladi, la tshembhekeke swinene, wansati wa kahle. Ndza pfumela leswaku vito i Shepherd, leri ndzi nga byeriwa rona. Swingaleswi ndzi pfukile emubedweni ndzi khinsama ehansi, kutani—kutani

ndzi byerile nsati wa mina. Foyini yi rila, ndzi n'wi pfluxa. Hiloko ndzi ku, "Hi fanele hi khongelela Manana Shepherd, sesi loyi a hi foyineleke, loyi a nga munghana wa Manana James Bell." Swingaleswi hi n'wi khongelerile, hi tlhelela endzhaku emubedweni.

⁵ Swingaleswi exikarhi ka kwalomu ka khume kumbe khume n'we ehenhla ka nhloko, hi siku leri a ri landzela, ndzi foyineriwile nakambe. A kuri Billy. Hiloko a ku, a ku ngari yena Manana Shepherd, a ku a kuri Manana Bell, yena hi yexe, ku ngari munghana wa Manana Bell. "A kuri Manana Bell, kutani u le xibedhlele, u le ku tikeriweni swinene." Kutani ndzi tsutsumela exibedlele, kambe a fambile. Hosi a yi n'wi vitanile Manana Bell, kuya eKaya.

⁶ Manana Bell a ri la tshembhekeke loyi a hlanganyela na hina kwalahawani ekerekeni, malembe yo tala. Nuna wa yena, James, na mina, hi tirhe kun'we, na tatana wa mina, malembe yo hlanya lawa ya hundzeke, ehandle, kufambisa. . . Hi nghanisile swisungunhu leswi, leswi a swi huma ePennsylvania, swi ta eka Colgate lahawani, malembe yo hlanya lawa ya hundzeke, ndzi pfumela leswaku i makume nharhu wa malembe lawa ya hundzeke, kumbe kutlula. Kutani ha n'wi rhandza Sesi Bell. A ri munhu loyi a dyuhaleke.

⁷ Kutani ndza swi twisisa leswaku a ri ni xitlhavi xa xiyimo xa nyongwa ya thundelo, kutani va. . . N'anga ya yena, loyi a tiva mhaka leyi kahle, a ri ehandle ka doroba hi nkarhi walowo. Kutani n'anga leyintshwa yi tile ku ta n'wi languta, niku—niku tsundzuxa hi vuhandzuri bya xihatla, kutani a nga kalanga a hanya eka byona. Kutani—kutani a ri. . . Ndza ehleketa hi. . . Ndlela ya yena leyi ndzi swi twisisaka xiswona, leswaku n'anga ya yena ya ntolovelo a yi tava yi nga hlamuselanga hi—hi ta vuhandzuri, hikuva a ri xidludla nakona nyongwa ya thundelo ra yena a yi bihile. Kutani a ri ni maribye, ndza ehleketa, kumbe swin'wana eka yona, kutani—kutani Hosi yi vile ni tintswalo. U vile ni ku khomiwa loku ekusunguleni nakona Hosi a yi swi hlayisile leswi, minkarhi yo tala. Kambe ntsena swi humelerile hi ndlela yaleyo. . . Kunene, loko hi swi tisa hi mpimo lowu hetisekeke, hi nga ha vula leswi: Xikwembu xi vitanile Sesi Bell, kutani ya leyo hi yona ndlela leyi swi faneleke ku tekisiwa xiswona, ma swi vona.

⁸ Ni leswi a nga swi hupisa xiswona, swi ta eka mina, laha ndzi nga ehleketa leswaku a kuri Manana. . . Manana Shepherd. A ndzi n'wi tivi Manana Shepherd. Manana loyi swi nga endleka a ri kwalahawani, mixo lowu, kutani ndzi nga n'wi tiva loko ndzo n'wi vona exikandzeni. Kambe, ku vuriwile leswaku a kuri Manana Shepherd. Nakona hambu leswi hinkwaswo swi nga endlekisa xisweswo, swingaleswi loko kuri. . . Loko a ndzi swi tivile leswaku a kuri Manana Bell a nga eka xivumbeko xexo, kumbexani a ndzi tava ndzi

yile ehandle lahaya eku khongeleni ekule. Kutani swingaleswi, wa vona, sweswo, Xikwembu a xi hi lavi hi swi endla sweswo, kumbexani. Swingaleswi, “Ha swi tiva leswaku swilo leswi hinkwaswo swi va tirhela swa kahle kun’we eka lava va rhandzaka Xikwembu.”

⁹ Nakona ndza pfumela leswaku Sesi Bell a rhandza Hosi. A ri wansati wa kahle. Sweswi, hi un’wana wa hina. Kwalahawani, a hi na mindzelekano ya muhlovo. Ndyangu wa Xikwembu a wu pfapfarhuti mindzelekano wa muhlovo. Hambi hi vo tshwuka, buraweni, ntima, kumbe xitshopani, a swi na mhaka, wo basa. Hambi ku nga hava wihi, hi va buti na va sesi eka Kreste. Swingaleswi ha—ha n’wi rhandza. Nakona hi lahlekeriwile hi yena, tabernakele. Hilaha a nga ndzi lahlekela ha kona, Sesi Bell, vukulukumba bya vona, vukulu, “bya ti amen” to khwaxa endzhaku lahaya ekhoneni. Ni loko u n’wi heleketa ekaya, a vulavula hi Hosi Yesu.

¹⁰ Kutani loko ndzi tava ndzi swi twisisile kahle, a ndzi kalanga ndzi swi tiva ntsena ku kondza ku fika xinkadyana xintsongo lexi xi hundzeke, kambe ndzi ehleketa leswaku nkosi wa yena wu ta khomeriwa kwala ekerekeni. [Makwerhu Neville aku, “Hi swona sweswo.”—Muhleri.] Hi Wavumbirhi lowu wu taka [“Awara ya n’we.”] hi awara ya n’we. Kutani ndzi ehleketa leswaku wena na mina hi ta tirha ntirho [“Hi swona.”] eka ntirho lowu wa nkosi.

¹¹ Kambe, ntsena eka nhlengeletano, leyi yi nga tiyangiki mixo lowu. Hi ku xixima Sesi Bell wa hina, a hi yimeni nyana hi milenge ya hina xinkadyana, tani hiloko ha ha korhamisa tinhloko ta hina.

¹² Xikwembu xa vutomi, Lexi nyikaka ni ku teka vutomi; tani hi Yobo wa khale a nge teri, “Hosi a yi nyikile nakona Hosi yi tlhele yi teka; a ku kateke Vito ra Hosi.” Malembe man’wana lawa ya hundzeke, U hi tiserile Sesi Bell exikarhini ka hina, leswaku a va muaka-tiko na hina, eka vukosi byin’we lebyikulu bya Xikwembu. Kutani ha Ku khensa eka nhlohlotelo hinkwawo lowu a ri na wona emahlweni ka hina, hilaha a rhandza ha kona ku yimbelela ni ku nyika vumbhoni, nakona a tatiwa hi Moya ku fikela laha a huwelelaka ni ku kolola. Nakona a nga ri na tingana hi Evhangeli ya Yesu Kreste, tani hilaha, eka yena, A kuri Matimba ya Xikwembu eka ku ponisiwa. Ku vona nhlayo ya malembe ya yena ma ri ehenhla, kutani nkarhi wa ta lowu hi bohekaka ku ti hlamulela hinkwerhu. Hambi leswi U hi tekeleke yena, mixo lowu, leswaku a va eka Vukona bya Wena. Tani hilaha, ku nga ntiyiso leswaku, loko hi famba lahawani, hi le Vukoneni bya Xikwembu.

¹³ O Xikwembu, ha Ku khensa eka hinkwaswo. Ha khongela leswaku U ta katekisa nuna wa yena, munghana wa mina, James; jaha ra yena, tintombhi ta yena, hinkwavo lava. Ha swi

twisisa leswaku jaha ra yena rile ku haheni ri suka eGermany, kusuka eka masocha lawa ya hlomeke, ku vuyela ekaya, ku ta xixima ro hetelela hilaha a nga ku endlaka, emisaveni, eka manana wa yena loyi a fambeke. Hilaha mbilu ya leyo ya jaha leri yi bohekaka ku bisa xiswona mixo lowu. Ndza n'wi khongelela, Hosi. Xikwembu, n'wi katekisi. Katekisa Jimmy, ni hilaha a nga. . . Ku n'wi vona a tirha lahaya ehandle, na tiawara leti karhaleke, ku endlala leswaku ndyangu wa yena wu hanya. Ndza khongela leswaku ndyangu lowukulu lowu wu nga avani, kambe vhlwa ra ndyangu ri ta tshoveka eka Tiko leri nga eka tlhelo lerin'wana.

¹⁴ Leswaku hina, Hosi, hi nga ha tswinya havelo ni xifunga, hi swi boha nyana, kutani hi ya enyimpini sweswi, ku ya lwa ni un'wana a nga ehansi ka loyi hi veke na yena vhiki leri nga hundza. Ha khongela leswaku U ta hi seketela niku hi tiyisa, ni ku hi pfuna tani hilaha hi yaka emahlweni, kutani siku rin'wana hi ta hlengeletana kun'we hinkwerhu nakambe eka tlhelo lerin'wana. Ha swikombela leswi hi Vito ra Yesu. Amen.

¹⁵ Sweswi i ngaku moya lowu fambeke wa sesi wa hina wu nga ha wisa hi kurhula. Ndzi tsakela kuvula leswaku nkosi wa—wa yena wu ta chumayeriwa kwalahawani hi Sonto, kumbe Wavumbirhi, nakona hi ta. . . Un'wana ni un'wana u amukelekile loyi a nga ta kota ku ta. Ndza pfumela leswaku Makwerhu Neville lahawani u le ku lulamiseni. [Makwerhu Neville a tiyisisa—Muhleri.] Kutani u na vona. Sweswi, namuntlha, ntsena ndzi. . .

¹⁶ Wa vona, a kuna votala ngopfu. Loko ku nga hava ni xitshamo kun'wana xi nga tiseriwa Buti na Sesi Slaughter endzhaku lahaya. Ndzi kumile foyini ya wena, Sesi Slaughter, nakona hi yile hi ya khongelela. . . Sesi Slaughter un'wana wa wena, Sesi Jean Slaughter ni ku rhurhumela kwaloko ka mpfundla, “tularemia.” A ri ni ntiyiso wa leswaku a ri ni xiyimo lexi nga riki kahle ha byona, kambe hi tshembhele eka Xikwembu leswaku u ta va kahle.

¹⁷ Sweswi hi lava ku hlaya Matsalwa man'wana. Kutani ntsena ndzi lava ku dyondzisa mixo lowu, ndzi teka nkarhi wa mina, hikuva kusukela loko ndzi tava ndzi vuyile kusuka ehandle, Arizona, kunene, nkolo wa mina ntsena wu mbisinyana.

¹⁸ Kutani sweswi, hi Sonto lowu wu taka, mi nga rivali, nakona ndza ehleketa leswaku Billy a ngava a posile swi—swi swinavetiso. Kutani ku tava kuri xikhongelo lexi xi leheke, ha pfumela, swingaleswi tanani ka hari mixo swinene hilaha mi nga ta kota ha kona. Hi lava ku sungula, hi kwalomu ka hafu ku bile awara ya nkaye, kumbe ndzi vula, khume ehenhla ka nhloko. Kutani kumbexani, tsundzukani, kwalomu ka n'we kumbe n'we- . . . kumbexani, kumbe hafu ku bile awara ya

khume mbirhi, awara ya n'we ehenhla ka nhloko, swin'wana swo fana na sweswo, tiawara tinharhu kumbe mune, kumbe ku tlula, ndzi ta tsakela ku ti teka, ntsena ku teka Matsalwa. Humesani tipenisele ta n'wina na maphepha, kutani ntsena mi swi humesela ehandle. Loko ku ri ni xivutiso xin'wana ni xin'wana, ma vutisa—xi vutiseni, ma swi vona, kumbexani hi nga xi hlamusela, hi ta endla hilaha hi nga ta kota ha kona ku mi pfuna.

¹⁹ Sweswi a hi hlayeni Matsalwa, xo sungula, sweswi. Ndzi na tindhawu tinharhu eBibeleni, leti ndzi tsakelaka ku ti hlaya. Kutani yin'we ya tona yo sungula, loko mi lava ku yi tsala ehansi, kutani loko mi ri na tipenisele, ndzi lava ku kongomisa, mixo lowu, eka tindzimana to tala leti ndzi nga tikotaka... kumbe Matsalwa yo tala, kumbexani, lawa ndzi tsakelaka ku kongomisa eka wona. Mo sungula ku tava Petro wo Sungula 5:8-10, Vaefesa 6:10-17, na Daniel 12:1-14. Sweswi, hi ku hlaya, hi teka nkarhi wa hina.

²⁰ Kutani un'wana ni un'wana u tshamisekile. Swingaleswi, i vantsongo lava va yimeke, endzhaku nale mathelo. Kambe hi ta ringeta ku hatlisa loko swi nga koteka ni ku mi pfumelela mi tifambela, swingaleswi hi ta khongelela vavabyi.

²¹ Ku ni manana lontsongo a nga pavalala lahawani mixo lowu, loyi a vabyaka ngopfu. Ndza swi twisisa leswaku a vabya ngopfu, tolo. Kutani ntsena ndzi—ndzi n'wi lava leswaku a yingisela, mixo lowu, ku sungula, ndzi nga se n'wi khongelela. Nakona ndzi tiva swiyimo swa manana loyi lontsongo. Wa vabya swinene, kambe hi na Tatana lonkulu wale Matilweni Loyi a hlulaka hi ku tlurisisa vuvabyi hinkwabyo. Kutani ndzi na—na lontsongo...

²² Ndzi kombela Manana Wood loko a nga swi kota ku hi hlayela, kambe wa—wa nyenya nyana ku—ku swi endla. Xipapilana nyana, laha dokodela nkarhi wun'wana a nga hlamala. Loko, a ri musandzi wa ku horisa ka swa Vukwembu nakona a nga ha pfumelela munhu un'wana na un'wana a vulavula hi swona eka hofisi ya yena; na muongori wa yena, na yena. Swingaleswi, swi humelerise xisweswo, u vile ni mvabyi loyi a karhatiwa hi mhangu ya mfukuzani, mfukuzani leyikulu. A nga kalanga a lava ku endla nchumu ha sweswo, swingaleswi u n'wi rhumerile eka kliniki yi n'wana. A va kalanga va lava ku endla nchumu ha swona kwalahaya, swingaleswi va n'wi tlheriserile endzhaku. Swingaleswi va... Oho, a yi ri eveleni, nakona a yi ri eka xiyimo lexi chavisaka. Kutani hinkwayo nhlonge a yi dyekile. Kutani mfukuzani, yi rhelela ehansi eveleni, ku ya fika etimbyambyini. Ndza pfumela leswaku ma swi twisisa leswi ndzi swi vulaka.

²³ Va kumile munghana wa hina wa xidokodelana lexi humaka eNorway a nga tshama na hina mixo lowu.

²⁴ Kutani a lulamisile nhundzu ya yena hinkwayo, hikuva u teri u tiva leswi—leswi a n’wi lavelaka swona leswaku a ta n’wi endla vuhandzuri a susa vele. Kutani a kuri ntirho wun’wana wa ngati ngopfu. Kutani—kutani u pakile hinkwaswo swa yena, hinkwaswo. Muongori a lulamiserile manana loyi a n’wi tisa ekamareni ya vuhandzuri, kutani u tlhelerile endzhaku ku ya teka switirhi, na swona, leswi swi nga ta tirhisiwa hi dokodela ni mupfuni wa yena, ku susa vele. Kutani a va ri ni mathawula ni swin’wana leswi a swi ri etlhelo ka yena. Kutani hiloko va sungula . . .

²⁵ Loko a tava a sungule ku hundzuluka, nuna wa yena u lavile ku tiva loko a nga tshama emakun’wini ya kamara a khongela. A ri muchumayeri la kwetsimaka. Kutani u tshamile kwalahaya etlhelo ka nenge wa mubedwa, a khongela. Hikuva, dokodela a nga enetisiwanga ngopfu hi sweswo, ma swi tiva, yena kuva a ri kwalahaya. Kambe ntsena loko a tava a nga langutisi, a swi nga ta n’wi vavisa, hikokwalaho ka yini, “Ndza pfumela leswaku hinkwaswo a swi tshamisekile; a nga ta—a nga ta hela matimba.”

²⁶ Swingaleswi loko a ha tshamile, a ri eku khongeleni, kwalahaya ku ta ku andlaleka ekamareni. Kutani dokodela u hundzulukile a ya emahlweni, na yena, na swi tirhi swa yena, ku ta sungula ku susa vele. A susa xikatsa na xikatsa. A ku nga ha ri na hambu kuri xivati eveleni; ku ri hava hambu kuri xivati xinene. A ku, “Xana—xana xi . . . Xana yi lo suka?” Hiloko a sungula . . . Kutani muongori u nyikile vumbhoni ha yena. Ha vumbirhi bya vona va humile va ya ehandle nakona va vile mapentekostal, va tatiwa hi Moya lowo Kwetsima, va tirhela Hosi. Ku ri hava hambu kuri xivati xinene!

²⁷ Dokodela Holbrook u nyikile vumbhoni, yena hi yexe, a ku, “Hi minete yin’we emahlweni kwalahaya, laha akuri ni—ni wansati a pavalaleke kona kwalahaya, na muongori, kutani mfukuzani leyikulu yi tisukumetile yi humela ehandle eveleni ra yena. Kutani endzhaku ka minete yin’we, a kuri hava hambu kuri xivati laha yi nga huma ha kona.” Yaloye hi un’wana wa va dokodela wa hina va kahle lahawani eAmerika. U teri u khorwisiwile kusukela kwalaho. Kutani yena, hambu swiri tano, a ri mudiyakoni ekerekeni. Wa vona?

²⁸ Wa vona, vanhu va ehleketa leswaku kereke kova nchumu wun’wana lowu u ngo tiyela ntsena, nakona yi tano, “Oho, u ya eka yona ku ya dyondza leswaku u va kahle, kumbe swin’wana swo fana ni sweswo.” Sweswo a swi tano, munghana. Ee. Xikwembu i Xikwembu. Ntsena Xi kahle tani hilaha Xi nga xiswona namuntlha, hilaha xi nga tshama xi va ha kona. Kutani minkarhi hinkwayo Xi tava tano. Kutani Xi . . . Ntsena ha Xi rhandza.

²⁹ Sweswi, hi lava ku hlava sweswi kusuka eka Petro wo Sungula, ndzimana ya vu5, vhese ya vu8 na ya vu10, hi sungula hi tona.

Tikhomeni, . . . mi hiseka; hikuva nala wa n'wina a nga javulosi wa mi wonga, . . . nghala leyi vombaka, yi famba-famba, yi lava loyi yi nga n'wi dyaka:

N'wi ariseni hi xihatla hiku tiya eku . . . pfumeleni, mi ri karhi mi tiva leswaku maxangu ya n'wina i man'we ni lama humelelaka vamakwenu lava nge misaveni.

Kambe Xikwembu xa tintswalo hinkwato, lexi hi vitaneke eku kwetsimeni ka xona loku nga heriki ha Yesu Kreste, kutani loko mi twile ku vaviseka hi minkarhinyana, xi ta mi endla lava hetisekeke, xi mi tiyisa, xi mi nyika matimba, mi nga tsekatseki.

³⁰ Hilaha xi nga ta dzunisiwa hakona Xikwembu! Sweswi eka Buku ya Vaefesa. Hi tsakela ku pfula lahawani eka Buku ya Vaefesa, ndzimana ya vu6, nakona hi ta tsakela ku hlaya vheshe ya vu10 ku ya fika eka ya vu17, ndzi yi marakile.

Loko swiri tano, va makwerhu va mina, tiyani Hosini, nile matimbeni ya yona lama nga tsandziwiki ha nchumu.

Hakarhani matlharhi hinkwawo ya Xikwembu, leswaku mi ta tiva ku hlula miringo ya javulosi.

Hikuva eku lweni ka hina a hi lwi ni nyama ni ngati, kambe hi lwa ni vafumi, ni leswa matimba, ni tihosi hinkwato ta munyama wa misava—wa misava leyi, ni mimoya leyo biha ya xivandla xa le henhla.

Hikwalaho-ke hlomani matlharhi hinkwawo ya Xikwembu, mi ta tiva ku tiya hi siku ra khombo, . . . ni ku yima mi hlurile hinkwaswo, ku yima.

Tiyani hikwalaho, mi ri karhi mi ti tsimbile swifungha hi vamba ra ntiyiso, . . . mi ambale e swifiveni swisirhelelo leswo lulama;

Emilengeni ya n'wina mi havaxerile ku hiseka loku nyikiwaka hi va evhangeli ya ku rhula;

Ehenhla ka leswo hinkwaswo, . . . xitlhangu xa vupfumeri, lexi mi nga ta tiva ku timela ha xona emisaveni leyi pfurhaka ya nyavuntswaka.

Rhwalani xihuku xa ku hlayiseka, mi va mi tamele fumu ra Moya, ri nga rito ra Xikwembu:

³¹ Sweswi eka Buku ya Daniel, ndzi tsakela ku hlaya nakambe. Sweswi, Daniel ndzimana ya vu12. Ndzi lava ku sungula hi ya 1, ni ku hlaya kahle ku—ku leha ka xiphemu xa leti, ti vheshe ta khume mune.

Enkarhini wolowo . . . Mikael a yima, ndhuna leyikulu leyi yimelaka vana va tiko ra wena: o ta humelela . . . kutani masiku ya makhombo ya tava

kona, layonghasi ma nga si vaka kona mpfuka matilo ma ri kona ku fikela nkarhini wolowo: ntsena eminkarhini yoleyo tiko ra wena ri ta ponisiwa, va nga hinkwavo lava tsariweke bukwini.

Kutani lavo tala lava etleleke entshurini wa misava va ta pfuka, van'wana va ta pfukela vutomi lebyi nga heriki, . . . van'wana va ta pfukela swisandzu ni tingana leti nga heriki.

Lavo tlhariha va ta vangama ku kotisa ku vangama kale matilweni; kutani lava va dyondziseke lavo tala eku lulameni va ta—va ta fana ni tinyeleti hi minkarhi ni minkarhi hi laha ku nga heriki.

Kutani wena, O Daniel, funengeta ti—funengeta . . . buku, leyi eku yisa nkarhini wa makumu: lavo tala va ta yi siya, kutani ku tiva ku ta engeteleka.

Kutani mina Daniel ndzi languta, nakambe, kutani vonani, vavanuna van'wana vambirhi a va yimile, . . . un'wana entsungeni wa halenu wa nambu, un'wana entsungeni wa . . . ntsungeni wolowo wa nambu.

Kutani un'wana aku ka munhu la ambaleke ntwembani, a yimile henhla ka mati ya nambu, Xana ku hela ka timhaka teto ta masingita ku tata . . . rini?

Kutani ndzi twa munhu la ambaleke ntwembani, la yimeke ehenhla ka mati ya nambu, loko a tlakusa voko ra yena ra xinene ni voko ra ximatsi ehenhla ematilweni, a hlambanya hi la hanyaka hi laha ku nga heriki aku ku tava nkarhi, nkarhi, ni hafu; kutani leswo hinkwaswo swi ta endlekala loko matimba ya tiko lero kwetsima ma thoviwile hinkwawo, . . . swilo leswi swi ta hetiseka.

³² Ndzi pfumela leswaku ndzi ta yima kwalano. Ndzi lava ku teka tsalwa, loko hi leswaku swi nga vuriwa tsalwa leri humaka kwalahaya, kusuka eka sweswo, ku pfapfarhuta mahetelelo lawa ya ku: *Nyimpi Leyikulu Leyi Nga Tshama Yi Lwiwa*. Yaleyo hi yona ndzi lavaka ku yi tirhisa tani hi tsalwa.

³³ Sweswi, hilaha ndzi tisaka xiswona ku ta swi khoma leswi tani hi tsalwa ra mixo lowu. Ntsena hi tlheli hi vuya; nyunyngi bya vatrasti, kwalahawani ekerekeni, na mina, a hi ri ehandle eArizona. Kutani a hi ri ehandle, hakunene, hi yava na nhlengeletano ePhoenix, na Makwerhu Sharrit, eka tabernakele ya yena. Kambe loko ndzi tava ndzi kumile leswaku makwerhu a—a ri edorobeni, a khomile tinhlengeletano etendeni, kambe, swingaleswi ndzi titwile ndzi ri na nyanyuko nyana hikokwalaho ka ku khoma nhlengeletano. A ndzi ehleketa leswaku kumbexani ndzi tava na yona hi Sonto ni ndzhengha, swingaleswi a kuri hava na

un'we loyi a nga karhateka eka tikereke ta vona. Kambe, hi kume leswaku, a ri ni tinhlengeletano ta ni ndzhengha hi Sonto, nakambe. Kutani a—a ndzi vilela nyana hikokwalaho ka kuva a ri ni nhlengeletano.

³⁴ Nakona na hina vamakwerhu, ematshan'wini yo ya emahlweni na siku, tani hilaha a hi ri ehandle eku hloteni, hi yile edorobeni, ku ya emahlweni ni ku tilulamisa, ni kuya eka tinhlengeletano ta Makwerhu Allen. Makwerhu A. A. Allen a ri ni tinhlengeletano. Swingaleswi hi yile eka tinhlengeletano, kutani Makwerhu Allen u chumayerile nchumayilo wa matimba swinene. Hi vile ni—ni nkarhi, nkarhi wa kahle, wo yingisela Makwerhu Allen, wo yingisela na swi—swi yimbeleri, ni ku ya emahlweni, hilaha a va yimbelela hakona, ni ku huwelela, ni kuva vari ni nhlengeletano ya kahle swinene.

³⁵ Swingaleswi hi ri vonile, endleleni hinkwayo, voko ra Hosi. Hinkwako laha a hi ya kona, Hosi Yesu a hlangana na hina. Nakona ku ni swin'wana leswi swi humaka eka n'wina, ehandle emakwandasini. Ku ni swin'wana ha swona, leswaku loko u tshame u ri wexe hi ndlela yaleyo, ku ni swin'wana leswi swi ku tshunelelaka. Kwalaho i, ndza pfumela, hi xona xivangelo xin'we lexi ndzi tsakelaka vuhandle lebyi bya tindhawu tale kule. U fambela ekule ni matimba ya nala, hi vuningi tani hilaha hi nga na byona lahawani.

³⁶ Javulosi hakanyingi a nga karhati handle ka loko a nga hava ni swin'wana leswi a nga tirhaka eka swona, u na swona. Ma ma tsundzuka madimona lama ya hlongoriweke eka Legion, lawa a vari na wona xana? Ma lavile ku endla vulunya byo tala, swingaleswi ma lavile kuya eka tinguluve. Swingaleswi, madimona ma fanele ma va na swin'wana leswi ma nga tirhaka ha swona, u n'wana loyi ma nga tirhaka ha yena.

³⁷ Kutani yaleyo hi yona ndlela leyi Xikwembu xi yi endlisaka xiswona, na xona. Xi fanele xi va na hina. Xi hanya eka hina, leswaku xi ta tirha hi hina.

³⁸ Kutani votala va tile loko ha hari erhendzweni, na milorho. Kutani Hosi Yesu a nga tsandzeki kambe u nyika nhlamuselo leyi nga yo lulama, nakona ntsena kuva xisweswo, ntsena hi ndlela yaleyo.

³⁹ Kutani a Xi ri kahle eka hina, ku hi yisa laha ku nga ni swiharhi niku hi byela laha swi nga kona. Kutani, ma swi tiva, ntsena ku va kwalahaya tani hi sweswo, ntsena swi kahle. Ku tshama kwalahaya, ni vusiku, endzilweni wa minxaxa, ekule ni vanhu, ku ringana timayili na timayili na timayili, hi hlalela ku—ku pfurheteleka ka ndzilo wa minxaxa lowu wu rhendzelekeke hi xirhendzevutana xa ribye. Kutani, oho, a kuri leswi kulu ngopfu!

⁴⁰ Makwerhu un'wana kwalahaya, loyi a holova na nsati wa yena, loyi a ri... Malembe yo hlanya lawa ya nga hundza,

wansati u yimiserile nhloko ya yena ehenhla ehlengeletanwini, laha a ndzi ri na xikhongelo kona. Kutani ndzi va komberile ku yisa tinhloko ta vona ehansi; a ri ni moya wo biha lowu a wu nga suki eka—eka wansati, eka platifomo. Kutani manana loyi, ntsena a nga ri ni ku xixima, u yimiserile nhloko ya yena ehenhla hi ndlela yin'wana. Hiloko moya wu suka eka wansati, eka platifomo, nakona wu ya eka yena. Kutani leswi swi na kwalomu ka khume mune wa malembe, kutani manana loyi a ri eka xiyimo xo chavisa; ngopfu, hambi kuri ku hlanya, ku fikela laha a endlaka swilo leswo ka swi ngariki kahle. Xikombiso, u tshike nuna loyi a nga wa yena, a ya tekana ni nuna un'wana kuveni a ha tshama ni nuna wa yena; a ti endla tani hiloko a nga swi tivi leswaku u swi endlile. Swingaleswi va—va ringetile ku n'wi kambela eka swona leswi. Mi ngava mi swi vitana yini sweswo, loko mi. . . Ku lahlekeriwa hi miehleketo xana? I. . . Mina, hambi vito ra kona ri ngava rihi. Ndzi pfumela leswaku lero hi rona, dokodela. Kambe a swi ngari tano. A kuri moya. Kutani yena. . . Kutani manana loyi a ri munghana wa kahle wa mina. Kambe kusukela madyambu yalawa, ku ya emahlweni, u kanerile ku ndzi venga. Xivangelo, mi nga ha swivona leswaku hikokwalaho ka yini swi va tano.

⁴¹ Kwalaho loko nuna wa yena a tava a fikile, hi ngenile ekamareni hi khizama hi khongela, hiloko Moya lowo Kwetsima wu enhla. Sweswo a swi ri swona. Swingaleswi Xi tivonakarisisile eka nuna wa yena hi madyambu yalawa, hi norho. U vuyile ni norho, a ehleketa leswaku ko va fenyana. Loko a ta ata swi kumisisa, a kuri nhlamulo leyi yi fanaka eka ku hanyisiwa ka nsati wa yena. Hilaha Moya lowo Kwetsima wu nga tirhisa xiswona!

⁴² Ehansi kuya eTucson, na Makwerhu Norman na vona, kutani kwalahaya Hosi yi sungurile ku tirha nakambe hi vukulu, hi swilo swa matimba swinene ni ku paluxiwa ka swilo.

⁴³ Vusiku byin'wana, leswi swi ndzi tshunetaka eka ku gimeta loku lahawani, a ndzi yimile na Makwerhu Wood na Makwerhu Sothmann. Kutani a hi ri. . . A kuri kwalomu ka awara ya khume ni vusiku, a ndzi langutile ehenhla exhibakabakeni, hiloko nchavo lowukulu wu ta eka mina. Kutani ndzi ku, “Ntsena ku languta! Hinkwabyo vukulu lebyi, muendzeri wa tilo!” Hiloko ndzi ku, “Hinkwaswo swi hetisekile eka ntwanano.”

⁴⁴ Kutani Makwerhu Wood a ku, “Loko a languta eka tinyeleti timbirhi letintsongo leti a ti ri ekusuhi swinene, leswaku, ti ti endle ti languteka tani hi rivoni.”

⁴⁵ Ndzi ku, “Kambe, wa swi tiva, Makwerhu Wood, kuya hi sayense, eka Vuenti byebyo, Vuenti Lebyintsongo, Vuenti Lebyikulu, tinyeleti leti a ti languteki ti ri kwalomu ka tiinci timbirhi hi ku avana; kutani tile kule ngopfu kusuka eka

yin'wana kutlula hilaha hina hi nga eka tona. Kutani loko ti nga sungula eka misava leyi, ti nga ha teka, magidi ya timayili hi awara, ti nga teka madzana ni madzana ya malembe leswaku ti fikelela misava.” Kutani ndzi ku, “Eka vukulu lebyi hinkwabyo, hi maendlelo lawa anameke lahawani, hambu swiritano va hi byela leswaku loko va ti languta hi tinghilazi, va nga ha vona dzana ni makume mambirhi wa mamiliyoni wa nkarhi wa kuvonakala, hi ndlela leyi yi humaka kwalahaya; nakona ka ha ri ni min'weti na tinyeleti. Kutani—kutani, hambu swiritano, Xikwembu xi endlile yin'wana ni yin'wana ya tona. Kutani Xi tshamisa exikarhini ka swona.”

⁴⁶ Ndzi ku, “Kun'wana kwalahaya, ndzi ti kombeterile, nkarhi wun'wana endlwini yo kambela tinyeleti, zodiyaka; ku sungula hi wanhwana, ku ta eka nguva ya khensa, kuya ehansi ku ya fika ka yo hetelela laha ku nga nghala, Leo laha ku nga nghala. Ku ta ro sungula ka Krete, hi wanhwana; ku ta ra vumbirhi, hi Nghala ya nyimba ya Yuda.” Hiloko ndzi ku, “Ndzi ringetile hi matimba ku vona zodiyaka yaleyo, kutani a ndzi swi kotanga ku yi vona. Kambe, hambu swi ri tano, yi kwalahaya. Lava va nga leteriwa, va switiva leswaku yi kwalahaya. Yobo u yi vonile. Vavanuna a va toloverile ku yi languta. A kuri Bibebe, hi siku leri ri nga rin'we. Kambe eka vukahle hinkwabyo byebye ni vunyingi bya kahle bya mamiliyoni na mabiliyoni ya—ya malembe ya ku vonakala, Xikwembu xi tshamile exikarhi ka byona hinkwabyo, kutani Xi languta ehansi. Paul u kwalahaya. Manana wa mina u kwalahaya, kun'wanyana, va langutile ehansi.”

⁴⁷ Kutani ndzi ehleketile hi xileriso xexo xa muendzeriwa wa tilo, ku ri hava na un'we wa vona a nga ehandle ka ndhawu. Un'wana ni un'wana u hlayisa nkarhi wa yena, hi ku hetiseka. Vuthu lerikulu ra Xikwembu! Ndzi ehleketa hi masocha; ku nga humelela yini loko n'weti walowo wu nga kumeka wu huma endleleni, misava yi ta funengetiwa nakambe hi mati, ntsena hi timinetse tintsongo. Misava yi ta kotisa loko ntsena Xikwembu xi kunguhatile ku yi tirhisa, leswaku yi tava na hina kwalahawani eka yona. “A yi ngari na xivumbeko, a yi ngari na nchumu, yi ri munyama, kutani mati a mari ehenhleni ka ku hefemula ka misava.” Kutani loko n'weti walowo wu nga suka, yi ta endla swo fana nakambe. Loko n'weti wu ta mbuwetela swintsongo ekule nyana ni misava, nhloto wa malwandle wa ta. Loko wu ya ehansi, ntsena ku landzela nhloto wa malwandle. I vuthu lerikulu ra Xikwembu. Loko ndzi ehleketa hi. . . sweswo ku va vuthu lerikulu ra Xikwembu leri nga lahaya.

⁴⁸ Sweswi, hi yile eku etleleni. Hiloko ndzi sungula ku ehleketa leswaku ku hava na xin'we xa leswi xi sukaka etindhawini ta swona. Hinkwaswo a swi tshamile etindhawini ta swona. Kutani loko kuri ni ku tshukunyuka, kun'wana ni kun'wana,

ka swona, swi hi xivangelo, nakona swi ta yi khumbha misava leyi. Ntsena ha byi vona mbuyelo bya swona sweswi, kusuka ka tin'wana ta tona ti famba ti ya eka swivati swin'wana. Hi leswi swi khumbhaka. Swi khumbha swin'wana na swin'wana.

⁴⁹ Hiloko ndzi ehleketa, swingaleswi, loko muendzeri yaloye lonkulu wa tilo, tani hi sweswo, a ri ni mfanelo yo hlayisa ndhawu ya yena, ku tshamisisa hinkwaswo hi ndlela leyinene, xana mpfilimpfilu wa muendzeri wa misava wona ke? Njhani, loko un'wana a huma endleleni, swi cukumeta njhani nchumu hinkwawo ehandle ka ku nyika swakudya! Nongonoko hinkwawo wa Xikwembu wu khunguvanyekile loko xirho xin'we xi kumeka xi huma endleleni. Hi fanele minkarhi hinkwayo hi ya emahlweni hi tikarhatela ku hlayisa ku lerisa ka Moya.

⁵⁰ Na mina ndzi ta endla, eka Xikwembu, mixo lowu, leswaku hi ta tisa leswi eka xikhongelo xo horisa hakunene, leswaku hi nga ha hlayisa xiphemu lexi...ntlawa lowu hi hlengeletaneke ehansi ka lwangu leri mixo lowu, eka ntwanano walowo, leswaku Moya lowo Kwetsima wu nga ha vekela xirho xin'wana ni xin'wana xa Miri, lexi xi nga lahawani mixo lowu, eka ntwanano walowo, kufikela laha ku nga tava niku horisiwa ko landzelelana ka moya ni miri, loko ntsena hi nga khomelela eka swiyimo swa hina.

⁵¹ Sweswi, tani hilaha ndzi vuleke emasunguleni, manana loyi a ri na mfukuzani laha Dokodela Holbrook a nga teka...a ya eku yi suseni. Sweswi, Xikwembu xexo xi nga endla leswaku ku va na huwa leyi yi hahaka yi ya eka kliniki yaleyo, yi fika yi susa mfukuzani yaleyo ku sala ku ri hava na xivati, xana a mi swi tiva leswaku Xikwembu xexo xi kona kwalahawani xana? [Nhlengeletano yi ku, "Amen."—Muhleri.] Kutani nchumu wun'we lowu Xi wu yimeleke, i wa vuthu ra Xona—Xona leswaku ri va eka ndhawu ya rona, tani hi tinyeleti, kuva ti kumeka eka tindhawu ta tona.

⁵² Sweswi, xana ma swi tiva, leswaku hi vile na tinyimpi na tinyimpi, ni mahungundlela ya tinyimpi? Kutani loko misava yi nga yima, hi tava na tinyimpi ta xitalo hi ntalo. Kambe mi swi tekerile enhlokweni leswaku hakunene ku ni matimba mambirhi ntsena eka misava hinkwayo ke? Eka ku hambana ka hina hinkwako exikarhi ka matiko, niku hambana exikarhini ka un'wana ni un'wana, ni hinkwaswo, hinkwaswo swi tlhandlukela ehenhla eka matimba mambirhi. Ku na matimba mambirhi ntsena, nakona ku na mimfumo yi mbirhi ntsena; matimba mambirhi, na mimfumo yi mbirhi. Hinkwayo ka yona, nchumu wu ntsongo lowu nga riki nchumu, wu hlanganisiwile ni wun'wana wa matimba lawa. Kutani matimba lawa i matimba ya Xikwembu ni matimba ya Sathana. Sweswo hi swona swi...Nyimpi yin'wana ni yin'wana, mpfilumpfilu wun'wana ni wun'wana, hinkwaswo leswi swi taka kun'we, swi nga hava swi fambisiwa hi matimba

ya Xikwembu kumbe matimba ya Sathana, hikuva yalawa hi wona ma ri mambirhi ntsena matimba. Kutani yalawa i matimba ya vutomi ni matimba ya rifu. Sweswi, yalawa hi wona matimba mambirhi ntsena.

⁵³ Kutani Sathana ntsena a nga...Matimba ya yena, lawa a nga na wona, i matimba ya Xikwembu lawa ya hundzuluxiweke. A ya ha ri matimba lawa ya nga manene. I ku hundzuluxiwa ka matimba ya Xikwembu, hinkwaswo leswi Sathana a nga na swona. Rifu i vutomi lebyi ntsena byi nga hundzuluxiwa. Vunwa i ntiyiso lowu nga vuriwangiki kahle. Wa vona? Vuoswi i—i maendlelo lawa ya nga endlwangiki hi ndlela ya kona, maendlelo yo lulama lawa yo ka ya nga endlwangiki kahle. Wa vona? Swin'wana ni swin'wana leswi Sathana a nga na swona hi swin'wana swa leswi swi nga hundzuluxiwa, kambe i matimba.

⁵⁴ Kutani hi hina lava, namuntlha, hi tshameke lahawani, kutani yan'wana kumbe matimba yan'wana ma ta ta eku hi lawuleni. Swingaleswi a hi hlongoleni lamo biha. A hi tekeni swiyimo swa hina tani hi tinyeleti ta le matilweni.

⁵⁵ Tani hilaha Bibe le yi vulaka hakona leswaku, “Tinyeleti leti ti lahlekeke,” eka Buku ya Yuda, “ti ti endlelaka tingana tona hi toxo.” Kutani a hi swilavi kuva tanyeleti leti ti nga lahleka; swa hlamarisa loko *leswi* swi ri ntiyiso, swa hlamarisa loko *sweswo* swi ri ntiyiso, swa hlamarisa loko kuri hi leswaku swi ta humelela, swa hlamarisa leswaku swi tava njhani. Mi nga hlamali. Tshamani tani hi tanyeleti leti ta tilo, tani hi socha ra xiviri eka ntirho wa rona wa ntiyiso. Yimani kwalahaya, mi ri karhi mi pfumela! Vutomi na rifu.

⁵⁶ Sweswi, vuthu, loko hakunene kuri vuthu, loko hi leswaku tiko ra ti lulamisela ku ya lwa na tiko rin'wana, xosungula ri ta tshama ehansi ri vumba leswi swi nga lulama ni leswi swi nga hoxeka, ni loko va nga swi kota ku ya lwisana ni tiko leri ri landzelaka kumbe va nga swi koti. Yesu u swi dyondzisile sweswo. Kutani loko vanhu va nga swi endla sweswo, ni loko matiko ma nga—ma nga tshama ehansi, ma yima ma ehleketa hi swilo leswi, hi matlhelo ma ri mambirhi, a hi tava hi nga ha ri na nyimpi nakambe.

⁵⁷ Sweswi, hi kuma leswaku, loko munhu a nga swi endli sweswo, loko tinhloko ta swa tinyimpi ta tiko ti nga tshami ehansi, ku sungula, va vumba va vona loko va lulamile, na minhlohlotelo ya vona na mavonelo loko ya ri kahle, ni loko va ri na ntamu lowu eneleke na matimba yo hlula vuthu leri rin'wana, swingaleswi vari na ntiyiso wa leswaku va ta lahlekeriwa.

⁵⁸ Kwalaho hilaha General Custer a nga endla xihoxo xa yena xa vuxisi kona. General Custer, tani hilaha ndzi twisisaka ha kona, u kumile swileriso leswi a swi huma eka mfumo,

leswaku a nga yi etikweni ra Sioux, hikuva a kuri nkarhi wa vukhongeri eka vona. A kuri nkarhi wo gandzela. A vari na nkhuvo. Kambe Custer u vuye a pyopyiwa, kutani a ehleketa leswaku ntsena u ta swi endla hi ndlela yin'wana. A nga ha tsemekanya, hambu a kuri swileriso kumbe swi ngari swileriso. Nakona kahle kahle va baleserile van'wana va vavanuna lava nga riki na nandzu, va va balesela. Ndzi pfumela leswaku va bile van'wana va vona. A kuri tinhlorhi, ti ri ehandle, ti ri karhi ti hlota swakudya, leswaku ti ta phamela vanhu va—va vona loko va ha ri eku gandzeleni. Kutani Custer, hiloko a tsemekanya, a va vona, a ehleketa leswaku vale ku va saleni hile ndzhaku, hiloko va balesela tinhlorhi leti. Kutani tinhlorhi leti ti tsutsuma, ti tlhelela endzhaku. Xana ti endlile yini? Va yile va ya hloma, hiloko va tlhela va vuya. Kutani kwalaho a kuri makumu ya General Custer, hikokwalaho ka kuva a nga kalanga a tshama ehansi a ehleketa, ku sungula.

⁵⁹ A nga ri na lexi a fanekele ku xi endla kwalahaya. A nga ri na nfanelo ya kuva kwalahaya. A sukumetile Makula kusuka eRibuweni ra le Vuhuma-dyambu, ku ta tsemakanyela eVupela-Dyambu, hi ndlela yin'wana. Kutani a vari na xinakulobye, kambe u xi tshovile xinakulobye. Kutani loko a tava a tshovile xinakulobye, hiloko a lahlekeriwela hi nyimpi.

⁶⁰ Hi ndlela leyi vuthu, xosungula, kuva ri ti lulamisela nyimpi, xo sungula va fanele va va ni ku hlawuriwa, eka masocha man'wana. Va fanele va ambala swo lwa. Va fanele va leteriwa ku lwa.

⁶¹ Kutani ndza pfumela leswaku yaleyo a yi ri nyimpi leyikulu leyi yi nga tshama yi lwiwa, sweswi yi tilulamiserile ku teka goza. Ndza pfumela leswaku Xikwembu xile ku hlawuleni ka masocha ya Xona. Ndza pfumela leswaku Xi le kuva ambariseni, xiva letela. Kutani nyimpi yi vekiwile emahlweni sweswi, ku tilulamiserile ku sungula.

⁶² Leyi leyikulu, nyimpi yo sungula leyi yi nga tshama yi lwiwa, yi sungurile eTilweni, loko Mikael na Tintsumi ta Yena ti lwisanile na Lusifa na tintsumi ta yena. Yo sungula yi sungurile, nyimpi yo sungula a yi ri eTilweni. Swingaleswi, vudyoho a byi sungulanga emisaveni, byi sungurile eTilweni.

⁶³ Hiloko byi cukumeteriwela ehansi kusuka eTilweni, byi hlongoriwa byi huma eTilweni, byi ta emisaveni, byi fika byi wela eka swivumbiwa swa ximunhu. Kutani nyimpi, kusuka eka tintsumi, yi va nyimpi ya ximunhu. Hiloko Sathana a ta ata hlasela ntumbuluko wa Xikwembu, leswi Xikwembu xi nga ti tumbuluxela swona leswaku swi va swa xona xi ri Xoxe. Xi twile, Sathana, loko a ta ata yi hlasela. Xexo a kuri xikongomelo xa yena, i ku yi hlasela. Hiloko nyimpi yi sungula lahawani emisaveni, yi sungula nale ndzeni ka hina, kutani yi vuye yi kariha kusukela kwalaho.

⁶⁴ Sweswi, nyimpi yin'wana na yin'wana loko yi nga si vekywa hi rheyi, va fanele va hlawula rivala ro hlanganela kona, kumbe ndhawu laha nyimpi yi nga ta lweriwa kona, ndhawu leyi yi nga hlawuriwa.

⁶⁵ Eka Nyimpi yo Sungula ya Misava, a yi vekiwile endhawini, ndhawu leyi nga riki ya munhu laha a va lwela kona. Kutani va fanele va va ni ndhawu leyi va nga yi hlawulaka.

⁶⁶ Tani hiloko Israel riya ri ya lwa na Vafilista, a kuri na—na—na xiganga eka tlhelo lerin'wana laha a va hlengeletanile kona. Kutani kwalaho hilaha Goliyadi a huma hi kona loko a vitana va hlomi va Israel. Kwalaho hilaha Davida a nga n'wi hlanganisa kona, enkoveni, loko a ta hundza xigovana lexi xi rhelelaka ekusuhi ni minkova yimbirhi, u rwalerile maribye.

⁶⁷ Ku fanele kuva na ndhawu leyi nga hlawuriwa. Kutani eka yona, ku na ri—ri rivala leri ku tekiwaka goza eka rona, a hi ra munhu, nakona va lwela kona *lahawani* endhawini ya leyi. Ntsena a va swi endli, van'wana va lwela *lahawani*, van'wana *lahawani*, van'wana va tsutsuma *lahawani*. Ku na nyimpi yale mahlweni laha va hlanganaka kona va ringetana matimba, laha vuthu lerin'wana ri ti ringetaka kona matimba ya rona ku lwisana na vuthu rin'wana, ndhawu yo tekela kona magoza. Sweswi, mi nga (kumi) swi hupi leswi.

⁶⁸ Loko nyimpi leyikulu leyi yi tava yi sungurile emisaveni, ku fanele ku va na ndhawu yo tekelana magoza leyi ku hlanganeriwaka eka yona. Ku fanela ku va ndhawu leyi nga hlawuleriwela nyimpi leswaku yi ta sungula, ni ku kariha ka nyimpi. Kutani rivala lero ra nyimpi ri sungula eka miehleketo ya ximunhu. Kwalaho hilaha nyimpi yi nga sungula kona. Miehleketo ya ximunhu yi hlawuleriwe ndhawu ya nyimpi, loko yi ta sungula, kutani sweswo swi hikokwalaho ka swiboho leswi endlwaka hi miehleketo, ku nga nhloko. Sweswi, a va kalanga va yi sungula kusuka eka minhlangano yin'wana. A va kalanga va yi sungula kusuka eka mhaka yin'wana ya matimba. Timpala a ti sungulanga kona lahaya. Swingaleswi, nhlangano walowo wu ngaka wu nga swi koti, wu ngaka wu nga swi koti ku endla tirho wa Xikwembu, hikuva timpala ta nyimpi, laha mi fanelaka kuya hlangana na nala wa n'wina, swi le miehleketsweni. Mi fanele ku hlawula n'wina hi n'wexe. Ri hlangana na n'wina.

⁶⁹ Ndzi lava xinhwenyetani lexi nga lahawani, lexi xi vabyaka ngopfu, leswaku a yingisela swinene eka leswi, hi vurhon'wana.

⁷⁰ Swiboho swi endlwa emiehleketsweni, enhlokweni. Kwalaho hilaha Sathana a hlanganaka na n'wina kona, na swiboho swi kwalaho, hikuva Xikwembu xexo xi endlile munhu hi ndlela yaleyo.

⁷¹ Sweswi, ndzi na (loko kuri a mi ri eku languteni ka tinotsi ta mina lahawani) ximepani lexi ndzi nga xipfapfarhuta. A ndzi ri na xona lahawani ku nga ri khale ngopfu, eka . . . lexi xi nga tirhisiwa ebodweni. Xivumbiwa xa ximunhu xi endlwile ntsena tani hi ndoho ya koroni. I mbewu. Nakona xivumbiwa xa vumunhu i mbewu. Hi ntumbuluko, mi mbewu ya tatana wa n'wina na manana wa n'wina; kutani vutomi byi huma eka tatana, xikhuvutiwa xi huma eka manana. Swingaleswi, havambirhi, kun'we, tandza na—na ngati, swi va kun'we. Nakona eka sele ya ngati ku na vutomi. Nakona kwalahaya swi sungula, ku akela, ku—ku endla n'wana. Sweswi, mbewu yin'wana na yin'wana yi na xikhamba ehandle; endzeni i xikhuvutiwa; nakona endzeni ka xikhuvutiwa ku na xihluke xa vutomi. Kunene, yaleyo hi yona ndlela leyi hi nga endlisiwa xiswona. Hi miri, munhu wale ndzeni, na moya. Ehandle, ku na miri, laha ku nga xikhamba; endzeni ka xona, ku na ripfalo ni kuya emahlweni, ku na munhu wale ndzeni; kutani endzeni ka munhu wale ndzeni, ku na moya. Kutani moya wu fuma hinkwaswo ka swona.

⁷² Sweswi, loko ma ha ta tshama ehansi loko mi fika ekaya, mi pfapfarhuta tirhingi tinharhu letintsongo. Mi ta kuma leswaku vuhandle bya kona byi na switwi swa ntlhanu leswi swi tihlaganisaka na wona, laha ku nga ku vona, ku ringa, ku khumbha, ku nuwheta, ku twa. Sweswo hi swona switwi swa ntlhanu leswi lawulaka miri wa ximunhu.

⁷³ Endzeni ka miri ku na munhu wale ndzeni, nakona munhu yaloye wale ndzeni u lawuriwa hi swianakanyiwa, ripfalo, minkhumbulo, mianakanyo, ni mintlhaveko. Sweswo hi swona swi lawulaka munhu wale ndzeni.

⁷⁴ Kambe, moya, wo va na xitwi xin'we ntsena. Moya . . . Oho, a hi xi kumeni. Moya wu na xitwi xin'we, nakona xitwi xexo i ku, hambi xa wu fuma, i ripfumelo kumbe ku kanakana. Sweswo hi swona. Nakona ku na xitarata xo boxeketa xin'we ntsena xa swona, yalawa i maendlelo ya vunene lawa ya tshuxekeke. U nga ha amukela ku kanakana kumbe u amukela ripfumelo, hambi kuri xin'we lexi u lavaka ku tirha eka xona. Hikokwalaho, Sathana u sungula eka xiave lexikulu, ku vangela moya wa munhu leswaku wu kanakana Rito ra Xikwembu. Xikwembu xi sungula eka xiave lexikulu, ku andlala Rito ra Xona eka moya walowo. Kwalaho mi nga kona. Sweswo hi swona swi endlisaka xiswona.

⁷⁵ Loko kereke leyi, sweswi yi nga vekiwa kun'we, kutani yi lukiwa kun'we hi ndlela ya ku munhu un'wana ni un'wana a ngava eka moya wuri wun'we, ku ri hava na un'we loyi a nga na ndzhuti wo kanakana hinkwako, a ku ta pfumaleka na munhu loyi a ngariki na matimba exikarhi ka hina, eka timinetse tin'wana ta ntlhanu. A ku ta pfumaleka na munhu lahawani loyi a tsakelaka Moya lowo Kwetsima kumbe lava va nga ta

Wu amukela, loko ntsena u nga kuma nchumu walowo wu nga lunghisiwa. Sweswi, kwalaho hilaha nyimpi yi nga sungula kona, kwalaho emiehleketweni ya n'wina, kumbexani mi ta swi kota.

⁷⁶ Sweswi tsundzukani, a hi Sayense ya Vukreste, sweswi, miehleketo ehenhla ka mhaka. Leyi yi nga riki. . . Miehleketo yi amukela Vutomi, laha ku nga Rito ra Xikwembu, nakona kwalahaya ri tisa Vutomi. Ntsena mianakanyo ya n'wina a yi swi endli. Kambe, Rito ra Xikwembu, ri tisiwaka eka chanele ya mianakanyo ya n'wina. Wa vona? A hi mianakanyo, tani hi Sayense ya Xikreste yi swi endlaka, miehleketo ehenhla ka mhaka. Ee. Sweswo a hi swona.

⁷⁷ Kambe, miehleketo ya n'wina ya Wu amukela. Ya Wu khomelela. Xana miehleketo ya n'wina yi lawuriwa hi yini xana? Moya wa n'wina. Nakona moya wa n'wina wu khoma Rito ra Xikwembu, nakona walowo hi wona nchumu lowu wu nga na Vutomi eka Wona. Wu tisa Vutomi eka n'wina. Oho, makwerhu! Loko sweswo swi teka ndhawu, loko Vutomi byi enhlela ehansi hi chanele yaleyo, eka n'wina, Rito ra Xikwembu ri kombisiwa eka n'wina. "Loko mi tshama eka Mina, ni Marito ya Mina loko ya tshama eka n'wina, kutani kombelani swin'wana ni swin'wana leswi mi swi lavaka kutani mi ta endleriwela swona."

⁷⁸ Xana sweswo swi endla yini? Kusukela exikarhi ka mbilu, laha ku nga munhu wale ndzeni, kusukela kwalaho kuya emahlweni, kuri karhi ku phameriwa chanele yin'wana na yin'wana. Khombo ra swona i ku, hi yimile *lahawani* hi taleriwile hi ku kanakana, hi ri karhi hi ringeta ku amukela leswi swi nga ehandle *lahaya*. Mi fanele ku swi tshika sweswo; mi ta ehansi ka chanele yaleyo na Rito ra ntiyiso ra Xikwembu, hiloko ri humela ehandle, rona hi roxe, xikan'wekan'we. Hi leswi swi nga endzeni. Walowo i nchumu lowu wu hlaleriwaka, hi leswi swi nga endzeni.

Ku tshunelela ka Sathana kusukela endzeni.

⁷⁹ Sweswi, mi ri, "A ndzi yivi. A ndzi nwi. A ndzi swi endli swilo leswi." Sweswo a swi vuli nchumu.

⁸⁰ Wa vona, hi le ndzeni. A swi na mhaka ni leswaku u kahle ku fika kwihi, u lonene njhani, u tshembheke ku fika kwihi, swilo leswi swa xiximiwa. Kambe Yesu u teri, "Handle ka loko munhu a nga tswariwa ra vumbirhi." Wa vona? Ku fanele kuva ni swin'wana swi nga ta humelela endzeni. Loko mi nga swi endli, sweswo hi leswi swi nga riki swa ntumbuluko u nga swi ambala, ehansi embilwini ya wena u tsakela ku swi endla hi ndlela yin'wana. A swi ngevi swa swiphaza. Swi fanele swi va swa ntiyiso.

⁸¹ Nakona ku ni xitarata xo boxeketa xin'we lexi xi enhlelaka ehansi, kwalaho i ndlela ya maendlelo lamanene lama ya tshuxekeke, ku ta eka munhu wale ndzeni, hi mianakanyo ya n'wina. "Ku kotisa loko munhu a ehleketa embilwini ya

yena, swingaleswi u tano.” “Loko mi ngaku eka ntshava leyi, ‘Suka,’ nakona mi nga kanakani etimbilwini ta n’wina, kambe mi pfumela eka leswi mi nga swi vula leswaku swi ta humelela, mi ta swi kuma leswi mi nga swi vula.” Ma swi kuma? [Nhlengeletano yi ku, “Amen.”—Muhleri.] Kwalaho mi nga kona. Wa vona? Hilaha ku nga na timpala ta tinyimpi. Loko ntsena mi nga kuma sweswo swi nga sungula, ku sungula.

⁸² Ha chava ku vona swilo loko swi endliwa. Ha chava ku endlela Xikwembu swin’wana. Manana loyi lontsongo a nga. . . chavi, a nga kanakani, ku chava ku hanya. U lava ku hanyisiwa. Van’wana va kona kwala, va lavaka ku hanyisiwa. Kutani loko hi twa hi mhaka yaleyo, tani hi dokodela, ku pfuka ka vafi, swilo leswikulu leswi Xikwembu xa hina xi nga hi endlela swona, swingaleswi ha chava. Nakona nchumu wa swona i ku, hi ringeta ku fikelela switwi leswi, ku ta khomelela swin’wana lahawani, tani hi ripfalo.

⁸³ Swingaleswi vanhu vo tala, minkarhi yo tala, va hlamusela Rito hi ndlela yo hoxeka. Kutani a ndzi swi twisisanga hikwalaho ka leswi, hi ku vitana lava va tweke rito. Ndzi teri, “A ndzi nga ri ka swona ngopfu ku vitana lava va tweke rito,” a ndzi vuli leswaku mi nga vitani va ta eka altari.

⁸⁴ Kambe un’wana u khome un’wana hi voko, a ku, “Oho, Makwerhu John, wa tiva i yini? Mina na wena a hiri vaakelani nkarhi lowu hinkwawo. Tana lahawani ealtareni, u fika u khizama.” Xana u endla yini? Loko a ndzi ri na bodo yo tsalela lahawani, a ndzi ta kota ku mi komba leswi a ri eku swi endleni. A ri eku ringeteni ka ku tirha hi munhu wale ndzeni wa yena, eka mintlhavoko. Sweswo a swi tirhi. Xexo a hi xitarata xo boxeketa. Hakunene, a swi tano.

⁸⁵ Kumbe u tirha hi (yini?) minkhumbhulo, ku ya hi xitwi xa munhu wale ndzeni wa yena. “Oho, Makwerhu John, a wu ri na manana wa kahle. U lovile nkarhi wo leha lowu wu hundzeke.” Minkhumbhulo! Wa vona? A wu nge swi endli sweswo.

⁸⁶ Yi fanele yi vuya eka ntila wa maendlelo lamanene lama ntshuxekeke. Wena, wena hi wexe, pfumelela Rito ra Xikwembu. . . A wu ti hikokwalaho ka manana wa wena loyi a ri wansati wa kahle. A wu ti hikokwalaho ka kuva u ri muakelana wa kahle. Wa ta hikokwalaho ka Xikwembu xi ku vitaneke leswaku u ta, kutani wa Xi amukela hi kwalaho ka Rito ra Xona. Rito lero hi leri ri vulaka hinkwaswo. Rito lero! Loko u nga kuma hinkwaswo swi hambukile endleleni, ripfalo hinkwaro, switwi hinkwaswo, kutani ntsena pfumelela Rito ri nghena, Rito lero ri ta humesa swona hakunene.

⁸⁷ Lahawani, ma Ri vona leswaku ri funengetiwile ha swona? Mi ri, “Kunene, sweswi,” mi ri, “kunene, leswi, ripfalo na switwi, na ku ya emahlweni, ku hava leswi u nga swi endlaka ha swona, Makwerhu Branham?” Nkarhi wun’wana, swa

endleka. Kambe loko mi pfumelela Rito ri nghena, Ri fika ri funengetiwa hi ripfalo, swingaleswi Ri ngaka ri nga kuli; ku tava rito leri nga onhaka.

⁸⁸ U tshame u vona ndoho ya kahle ya vele leyi nga byariwa ehansi, u tshika rimhandi ri yi wela? Yi ta kula yi gombonyokile. Vinyo yin'wana na yin'wana, nchumu wun'wana na wun'wana lowu wu kulaka, wu tava tano, hikuva xin'wana xi wu hingakanyile.

⁸⁹ Kunene, yaleyo hi yona mhaka na Ripfumelo ra mapentekostal namuntlha. Hi pfumelerile swilo swo tala leswi nga Ri hingakanya, Ripfumelo leri hi nga dyondzisiwa rona, Moya lowo Kwetsima lowu a wu hanya eka hina. Hi pfumelerile swilo swo tala ngopfu, hi ri karhi hi languta eka un'wana.

⁹⁰ Kutani javulosi minkarhi hinkwayo u le ku ringeteni ka ku mi kombeta ku tsandzeka ka un'wana, kambe u ringeta ku mi fambisela ekule na vumbhoni lebyinene lebyi nga bya xiviri. U ta mi kombetela eka mutikukumuxi, nkarhi wun'wana, loyi a nga huma a ya encenyeta swin'wana. A nga swi endli, hikuva u le ku encenyeteni. Kambe loko swi huma eka xihlovo xa ntiyiso xa Rito ra Xikwembu, "Matilo ni misava swi ta hundza, kambe Rito ra Mina ri ngaka ri nga hundzi," Ri fanele ri tshama kwalahaya.

Wa swi vona, sesi?

⁹¹ Ri boheka ku amukeriwa emiehleketweni, swingaleswi Ri pfumeriwa hi mbilu. Hiloko Rito ra Xikwembu ri va leri hetisekeke, kutani switwi hinkwaswo swa munhu wale ndzeni ni miri ntsena swa ku tlunya na Moya lowo Kwetsima. Kutani xitwi xa n'wina xa Xikwembu, ripfalo ra n'wina ra Xikwembu, hinkwaswo leswi nga swa vukhongereri, swi khuluka eka n'wina. A ka ha ri na ku kanakana hinkwako. Ka ha ri hava lexi nga pfukaka.

⁹² Ku hava lexi nga tata eka minkhumbhulo, xi fika xi ku, "Kunene, ndzi tsundzuka Manana Jones u ringetile ku tshembha Xikwembu, na Manana *Swingere-ngere*. Manana Doe u ringetile ku tshembha Xikwembu eka ku hanyisiwa, nkarhi wun'wana, kutani u tsandzekile." Wa vona?

⁹³ Kambe loko chanele yaleyo yi ri erivaleni nakona yi hlantswile endzeni, kutani yi tatiwile endzeni hi Moya lowo Kwetsima, sweswo a swi ti hambu kuri ku ta emiehleketweni, a swi na mhaka ni leswaku Manana Jones u njhani ni leswi a swi endleke. Hi wena na Xikwembu, kun'we, nakona ku hava un'wana handle ka n'wina mi ri vambirhi. Kwalaho mi nga kona. Hilaha ku nga na nyimpi ya n'wina. N'wi dlayi ka hari emasunguleni. N'wi yimisi a fela endleleni ya yena. A swi yi hiku u nga teka nkarhi wo tani hi kwihi u ri karhi u hlwerisa nyimpi. Switano, yi yimisi ka ha ri sweswi!

94 Loko u ta, kutani u ta hlayisa minkhumbhulo ya vona ni ripfalo, na hinkwaswo, ku ehleketa hi swona, “Kambe, ndzi nga ha tsandzeka. Swi nga ha endleka swi ngari kahle.” U nga swi endli sweswo, eka hinkwaswo.

95 U swi cukumetela etlhelo hinkwaswo, u pfula chanele, i ku, “Xikwembu, Rito ra Wena i ntiyiso lowu nga Heriki, nakona I ra mina. Loko kereke hinkwayo yi nga tsandzeka, loko misava hinkwayo yi nga tsandzeka, hambi swiri tano ndzi ngaka ndzi nga hluleki, hikuva ndzi teka Rito ra Wena.” Hi liya nyimpi. Hi wona nchumu wa kona.

96 Hikokwalaho ka yini Xikwembu xa Matimba xi susa mfukuzani eveleni ra wansati, ku sala ku ri hava na xivati, kutani xi tshika n’wana a pavalarile a ri ekufeni? Ee, nkulukumba.

97 Xinhwenyetana xi tile lahawani, ku ngari khale ngopfu, xi suka exikolweni xale henhla. Manana wa yena u ndzi vitanile leswaku ndzi ta, a ku, “Makwerhu Branham, nhwana wa mina u na vuvabyi bya Hodgkin.” Byebyo i mfukuzani, byi vumbaka mabuwadi. Kutani dokodela u teke xiphemu lexi xi tsemiweke enkolweni wa yena, a xi rhumela, kutani hi ku hetiseka a kuri vuvabyi bya Hodgkin.

98 Swingaleswi u teri, “Loyi a landzelaka a tsema, a nga ha tsema mbilu ya yena. Loko swi nga endleka, u tava a fambile.” A ku, “A nga na yona. . . Hi ndlela leyi va tsemelelaka ha yona, u na yona, hinkwako, kwalomu ka tinhweti tinharhu, to hanya.”

99 Manana a ku, “Xana ndzi nga endla yini? Ndzi n’wi tlherisela endzhaku exikolweni?”

100 A ku, “N’wi tshike a famba, hikuva kumbexani u ta famba xikan’we-kan’we.” Kutani a ku, “Ntsena n’wi tshikeni a ti fambela a ya hanya vutomi bya ntolovelu, tani hilaha a nga kotaka ha kona. U nga n’wi byeli nchumu ha swona.”

Swingaleswi ntombhi yi teri eka mina, “Xana ndzi boheka ku endla yini?”

101 Ndzi ku, “N’wi tisi lahawani u n’wi veka elayinini ya xikhongelo.” Hiloko ndzi ku, “U ta na yena.” Ndzi ti twile ndzi ri na vutitwi nyana lebyi nga riki kahle.

102 Kutani loko xinhwenyetana xi ta hile kusuhi, mixo walowo, na milomo leyi yi langutekaka yi ri ya wasi, hi switolatolani, nakona tani hi xikolo xi nga na vona. Kutani—kutani nchumu wu ntsongo wu ta hile kusuhi. A ndzi kalanga ndzi swi tiva leswaku a tava a ri njhani; a ya eku ndzi foyineleni hi foyini. Ndzi n’wi khomile hi voko ra yena. Ndzi ku, “Avuxeni, sesi.” Lahaya a ri kona. Kwalaho a kuri yena. Ntsena hi xinkadyana, ndzi langutile eka manana wa yena nakona ndzi va vona ha vumbirhi bya vona va nga ri na Xikwembu, va nga ri na Krete. Ndzi ku, “Xana mi

langutela njhani ku hanyisiwa eka misava leyi? Xana mi nga n'wi amukela Yesu Kreste tani hi Muponisi wa n'wina xana?" Ndzi ku, "Xana mi nga ta eka xidziva lexi lahawani mi ta khuvuriwa hi Vito ra Yesu Kreste leswaku mi ta rivaleriwa swidyoho swa n'wina xana?"

Va ku, "Hi ta swi endla sweswo."

¹⁰³ Oho, ma swi tiva leswaku ku humelerile yini. Wansati a nga hava a tshamile kwalahawani mixo wa lowu. Votala va n'wina ma yi tiva mhaka leyi. Makwerhu Mike Egan, un'wana wa va thrasti lahawani, u hlalerile nandzu. Kwalaho i kwalomu ka mune kumbe ntlhanu wa malembe lawa ya hundzeke. Xinhwenyetana xi tlhelerisiwile eka dokodela, ku pfumaleka hambu kuri ku landzelerisa vuvabyi bya Hodgkin a byi kumekanga eka yena.

¹⁰⁴ Mhaka i yini? U fanele u pfula chanele, ku sungula. U fanele u kuma Socha, Moya lowo Kwetsima, u wu veka emahlweni ka nyimpi, sweswo swi teka Rito ra Xikwembu. Hi Xona Rito. Kutani Xi yimile kwalahaya, ku hava lexi nga ta Ri yimisa. A ku na nchumu. Yin'wana na yin'wana ya tichanele letin'wana tihumile tivonakala. Ntsena tani hi muvirisi wa chanele na n'wele swi yimile; loko u hoxa ndzilo endzeni, wu ta pfurhetela nchumu wa wena. Yaleyho hi yona mhaka ni Vakreste votala lava va nga pfurheteriwa, swi hikokwalaho ka ku ka va nga basisi tichanele ta vona, a va yi endzeni. U fanele u yi basisa, ripfalo, mikhumbhulo, mianakanyo, mi veka etlhelohlo hinkwaswo, kutani u ta u huma endzeni, na Rito lero ra Xikwembu leri nga hungukiwangiki, walowo I Ntiyiso.

¹⁰⁵ A swi na mhaka loko khume ra magidi ri fela eka tlhelohlo *leri*, namuntlha, ku tshembhela; khume ra magidi ri fela eka tlhelohlo *lero*, mundzuku, ku tshembhela; sweswo a ndzi na mhaka na swona. Ndzi un'we. Ndzi un'wana loyi a tshembhelaka. Ndzi un'we loyi a swi pfumelaka. Kutani ha swi vona endzhaku lahaya, loko hi lava ku pfula tichanele ta hina, loko hi nga swi kota, hi swi vona. Hi kuma *leswi* na swin'wana *sweswo*, na *leswi* na *sweswo*, magidi ya vona, ma nyika vumbhoni.

¹⁰⁶ Kambe javulosi u ta ringeta ku vuyela endzhaku. Wa vona, loko a nga nghena lahaya, eka hinkwavo, u na vuthu ra n'wina leri nga ta hlaseriwa.

¹⁰⁷ Loko mi ri na switwi swa n'wina, ku vona, ku ringa, ku khumbha, ku nuwheta, na kutwa, hinkwaswo swi kahle, kambe mi nga swi tshembhi ehandleni ka loko swi twanana na Rito. Swikahle hinkwaswo ka swona, kambe, loko swi alelana na Rito, mi nga swi yingiseli. Sweswi, ku khumbhula, ripfalo, mikhumbhulo, mianakanyo, na mintlhaveko, hinkwaswo ka swona swi kahle loko swi kumana na Rito. Kambe loko ntlhaveko wa n'wina wu nga twanani na Rito, wu tshikeni.

U fanele ku pfurhetela n'wele, hi xihatla. Wa vona? Loko mianakanyo ya n'wina yi nga twanani na Rito, fambelani ekule na yona. Hi swona sweswo. Njhini. . . Loko mikhumbhulo ya n'wina, loko ku anakanya ka n'wina, loko ripfalo ra n'wina, xin'wana na xin'wana, xi nga twanani na Sweswo swi nga endzeni, swi tshikeni.

¹⁰⁸ Mi na yini xana? Mi na mafambelo ya sola. Haleluya! I, Xikwembu xi vekile tinyeleti hi oda xi ku, "Nembelelani kwalaho ku fikela loko Ndzi mi vitana!" Ti tshama kwalahaya. Ku hava lexi xi nga ta ti tsekatekisa. Loko Xikwembu xi nga kuma munhu emavokweni ya Xona, ku fikela laha a vaka ni switwi, ripfalo, hinkwaswo swi kumeka swi basisiwile, ku fikela laha swi yimaka na Xikwembu endzhaku ka swona, emoyeni; ku hava emisaveni dimona leri ri nga sechaka ku kanakana kwalahaya. Sweswo hi swona.

U ta kwala kusuhi a fika a ku, "A wu titwi ku antswa."

¹⁰⁹ Ripfalo ra n'wina ri va ri fambile, eka sweswo. N'wele wu basisiwile, wu huwelela, "Haleluya!" Vuhandle bya kona byi chaya noti, "Ku kwetsima a kuve eka Xikwembu!" Ka vangama, hakunene, ntsena tani hi ku basa niku languteka, leswaku Rito ra Xikwembu ri ta tirha hi kona, Matimba ya Xikwembu. Wa vona? Walowo hi wona nchumu lowukulu.

¹¹⁰ Kwalaho hi rona rivala ra nyimpi ya n'wina. Rivala ra n'wina ra nyimpi ri vuyile lahawani emasunguleni, endzhaku lahawani eka munhu wale ndzeni, endzhaku eka miehleketo ya n'wina leyi pfulekeke. Mi—mi miehleketo i nyangwa wa munhu wale ndzeni, nyangwa wa moya, kumbexani. Miehleketo ya n'wina ya pfuleka leswaku yi amukela moya, kumbe yi alela moya. Mi nga hava na mapfalo mantsongo, na vutitwi lebyi ntsongo, niku titwa loku ntsongo, hinkwaswo swilo leswi. Sweswo a swi na ntirho na swona. Sweswo ntsena kova ku titwa nyana ni swin'wana. Kambe loko swi ta eka ntiyiso, miehleketo ya n'wina ya swi pfulela. Miehleketo ya n'wina nkarhi wun'wana ya swi amukela kumbe yi swi landzula. Sweswo hi swona, vanghana.

Xikwembu, u nga pfumeleri na un'we wa vona a swi hupa.

¹¹¹ Wa vona, i miehleketo ya n'wina leyi yi pfulaka rivanti; kumbe yi pfalaka rivanti, niku yingisela ripfalo ra n'wina, ku yingisela minkhumbhulo ya n'wina, ku yingisela mintlhaveko ya n'wina. Kambe loko miehleketo ya n'wina yi ti pfaleda yona hi yoxe eka swilo leswi, niku pfumelela Xikwembu, Moya wa Rito ra Xona, wu nghena, Wu ta pfurhetela hinkwaswo swi humela ehandle. Ku kanakana hinkwako kuva ku nyamalarile. Ku chava hinkwako kuva ku nyamalarile. Ku titwa hinkwako ka ku kanakana kuva ku nyamalarile. Vutitwi hinkwabyo byi va byi nyamalarile. Ku hava lexi nga yimaka lahaya handle ka Rito ra Xikwembu, kutani Sathana a ngaka a nga endli nyimpi

ku lwisana na Swona. Ee, nkulukumba. A ngaka a nga endli nyimpi ku lwisana na Rona. Sweswi, ha swi tiva leswaku i ntiyiso.

¹¹² Nyimpi leyi yi karihile kusukela hi siku rale ntangeni wa Eden, nyimpi leyi yi nga emiehleketweni ya ximunhu. Sathana u yi sungurile. Xana u endlile yini loko a tava a hlanganile na Evha? A nga kalanga a tsan'wa Rito ra Xikwembu, kambe u lo Ri penda hi kalaka. U yimisile tin'wana ta ti chanele leti ntsongo lahawani kun'wana. A ku, "Kambe hakunene Xikwembu. . ." Genesa 3:1. Wa vona? "Hakunene, Xikwembu, hinkwaswo swilo leswi Xi—Xi—Xi nga swi tshembhisa. . ." A swi tiva leswaku Rito a ri lulamile. Kambe u swi tivile leswaku ntsena a nga ta swi kota ku ta ata Ri pfurhetela, ku pfurhetela tani hi sweswo, kambe u—u—u Ri phutserile hi chukele.

¹¹³ Tani hi manana loyi a toloverile ku hi kumela murhi, kutani a ta ringeta ku chela juzi ya lamula eka khasta oyili. Mina, ntsena ku teka khasta oyili ku nga ri na juzi ya lamula! Xin'wana ni xin'wana lexi xi kanganyisaka! Wa vona? U. . . A hi tolovele ku kumeka hi pfuka hi minkarhi ya ni vusiku, kutani a ta hi nyika oyili ya lahla, hikokwalaho ka minkolo. Kutani a ta chela oyili ya lahla, a chela chukele eka yona; wa vona, maendlelo yo kanganyisa. Kambe ntsena wu ta hisa swilondza swa n'wina swa minkolo, ku tshunelela, kuya ehansi, endzhaku ka loko chukela ri sukile.

¹¹⁴ Kunene, yaleyo hi yona ndlela leyi swi nga xiswona, vanghana. Sathana u ringeta ku—ku kanganyisa ha swona. U ringeta ku mi kombisa swin'wana swo antswa, ndlela yo olova, makungu lawa ya twalaka ngopfu. Kambe a kuna makungu lawa twalaka kutlula lawa Xikwembu xi nga ma veka emasunguleni, Rito ra Xona. Khoma Rito lero. Khomelela eka Rona. Ri pfumeleri Ri khomelela nale ka wena. Tshama kwalahaya na Rona. Walowo i—walowo i nchumu.

¹¹⁵ Nyimpi yi karihile loko Evha a pfula miehleketo ya yena, ku yingisela ku anakanya ka yena. Walowo i n'wele wu nghanaka. Yaleyo i—i chanele yi tsutsumelaka ehansi, ku anakanya ka yena. Wansati, eka munhu wa yena wale ndzeni, u anakanyile.

¹¹⁶ Mahlo ya yena a ma vona. U vonile nyoka. A yi sasekile, yi ri mpohlo, kutlula nuna wa yena. A ri wa mano ngopfu kutlula swivandzana hinkwaswo swa nhova, kutani kahle-kahle a ri wanuna loyi a ri na vunene ngopfu kutlula nuna wa yena. A languteka tani hi xivandzani lexikulu xa xinuna xi yimile lahaya. Hilaha a ri kahle hakona! Kutani a ri eku ringeteni ka ku n'wi byela hi nchumu wa kahle lowu a wu ri xiswona.

¹¹⁷ Kutani nchumu wo sungula lowu awu endleke, u pfurile miehleketo ya yena. Loko a tava a swi endlile, ku anakanya ka ximunhu ku swi khomile. "Hikokwalaho ka yini, xana sweswo a swi rhurhumerisi xana?"

118 Walowo hi wona nchumu lowu a wu endlaka eka wansati namuntlha. Wansati un'wana na nuna lontsongo wo rhandzeka, a kumeka ni un'wana lonkulu, lonkulu, munhu wa xinuna. Wanuna loyi u ta ringeta ku pfula mianakanyo. Tsundzukani, yaloye i Sathana. Yaloye i javulosi. Kumbe, swi nyiketana, wanuna eka wansati, wansati eka wanuna, hi ndlela yi n'wana. Xana u endla yini? U tirha eka matimba yalawa yo anakanya, ripfalo kumbe swin'wana, ri sungula ku famba eka wona.

119 Kambe nyika Rito ra Xikwembu ndzhawu xo sungula. Munhu a ngaka a nga swi koti ku ta eka. . . A ngaka a nga dyohi. . . Halebuya! Hi leswi lahawani. Leswi swa ta, swi tengile. Munhu a ngaka a nga dyohi ku fikela laha xo sungula a vekaka etlhelo Rito ra Xikwembu. A ngaka a nga dyohi, sweswo i, ku ala ku pfumela. Ku fikela laha xo sungula a tshikaka Rito ra Xikwembu, Vukona bya Xikwembu, a ngaka a nga dyohi.

120 Evha a nga ta dyoha ku fikela laha a nga veka etlhelo Rito ra Xikwembu, a pfulela chanele ya yena ya mianakanyo eka munhu wa yena wale ndzeni, kutani a sungula ku anakanya. "Hikokwalaho ka yini, hakunene. Nuna wa mina a nga kalanga a ndzi byela hi swilo leswi, kambe ndza pfumela leswaku u ta mi. . . Xi ndzi byele leswaku a ndzi fanelanga ku swi endla leswi, kambe, ma swi tiva, mi swi endla swi va swa ntiyiso ni ku swi veka erivaleni. Ndza—ndza pfumela swi tava kahle, hikuva u ndzi vekele swona kahle erivaleni." Wa vona, kwalaho a kuri nyimpi yo sungula. Kutani, ku ya hi nyimpi yaleyo, yi vangile nyimpi yin'wana. Na ku halaka kun'wana ni kun'wana ka ngati loku ku nga tshama ku ta, swi vangeke kwalahaya eEden. Wansati a nga pfumelanga Rito ra Xikwembu.

121 Kutani loko xiphemu xin'we lexintsongo xa Rito ra Xikwembu xi nga pfumeriwi, swivanga khombo leri hinkwaro, xana hi ta tlhelela njhani endzhaku, hi kuva hi nga pfumeli Rito xana? A wu nge swi koti. U fanele u miyeta swilo leswi hinkwaswo, ripfalo, mikhumbhulo, kutani mi ku. . . ku anakanya, na hinkwaswo swilo leswin'wana. "Hi hlongola ku anakanya." A hi anakanyi ha swona, eka hinkwaswo, ku hava nchumu eka hinkwaswo.

122 Ntsena hi amukela Rito etshakwini ra rona, "Xikwembu xi vule tano," niku vekela xikobyana exikarhini ka wena na Xikwembu. Chanele yin'wana na yin'wana ya pfuleka exikarhini ka wena na Xikwembu, kwalaho.

123 Yaloye hi yona nyimpi, yo sungula, i ntila wale mahlweni. Mi nge hi nga xi tirhisi xibalesa xa makume mbirhi-mbirhi; a hi kumeni bo—bo bomo ya athomiki. A hi tirheni ntirho hi ku lulama. A hi kumeni bomo ya athomiki ya Xikwembu. "Xana i yini, Makwerhu Branham?" R-i-p-f-u-m-e-l-o eRitweni ra Xona. Yaloye i bomo ya athomiki ya Xikwembu. Yi pfurhetela vuvabyi na madimona, exineneni nale ximatsini. Ya—ya wa hefemula ya

huma. Ya ma hambanyisa . . . Oho, i . . . Ntsena ya swi hlasela. Yi ava hinkwaswo leswi swi nga riki swa vukwembu. Loko bomo yaleyo ya ripfumelo yi wela lahaya, na Rito ra Xikwembu etlhelo ka yona, yi pfurhetela dimona rin'wana na rin'wana, vuvabyi byin'wana na byin'wana, vuvabyi hinkwabyo.

124 Mi ri, “Hi swona sweswo, Makwerhu Branham? Manuku hikokwalaho ka yini swi endla tano, eka van'wana, kutani ku ngari eka van'wanyani xana?”

125 Swihikokwalaho ka chanele. U nga ha swi languta ehandle u swi vona. Kambe u fanele u va na swona *lahawani* endzeni, u langutisa hi ndlela *leyi*. Ku ngari ehandle *lahaya*, u languta endzeni; u fanele kuva endzeni, u langutile ehandle. Wa vona? U ngaka u ngati hi mianakanyo. U ngaka u ngati hi swilo leswin'wana. U fanele u ta hi chanele ya Xikwembu ya swona, ku ya eka munhu wale ndzeni. Kutani u swi endlisa ku yini? Xana hi yihi chanele yo hetelela xana?

126 Yi ta anaka- . . . ku ya ehansi. Mi ri, switwi, “Oho, ndzi—ndzi nga ha swi twa. Ina, hi leswiya lahaya. Ahaa. Oho, ndzi—ndzi nga ha swi nun'whetela, kumbe ku ya emahlweni. Swilo leswi swi kwalahaya. Ina.” Nchumu wun'wana, wa anakanya, “Kunene, swi tikomba tani hi loko a fanele ku switiva leswi a vulavulaka hi swona. Dokodela u ri a ndzi nge holi. Sweswo swi fanele kuva tano.” Ma swi vona, kwalaho mi nga kona mi—mi hoxile. Yaloye i javulosi a nga yima kwalaho. Yaloye i javulosi a mi sechaka swilo leswi. Mi nga swi pfumeli.

127 “Haleluya! Rito ra Xikwembu ri teri ndzi ta . . . ‘Ehenhleri ka swilo hinkwaswo, Ndzi tava loyi a humelelaka eka rihanyu.’ Sweswo hi swona.” Xana u ngava socha lerinene ra njhani kwalahaya? Wa vona, “Ndzi mi lava leswaku mi humelela eka rihanyu.”

128 Lahaya ti kona, kwalahaya, tichanele leti. Ntsena ma tikuma, u ti pfula. Ntsena mi nga ti tsemekanyisi.

129 Swingaleswi loko Sathana a nga kota ku ya emahlweni kwalahaya, a nghena hi ripfalo leri ni hinkwaswo swin'wana swa leswi, swingaleswi a kumeka kwalahaya emakun'wini ya munhu wale ndzeni, emiehleketweni. Sweswi, loko ntsena a nga mi kuma . . . Mi ngaka—mi nga langutisi un'wana wa vona ku fikela laha xo sungula mi faneleke ku n'wi pfumelela *lahawani*. Mi fanele mi n'wi pfumelela a nghena. Swingaleswi loko a nghena endzeni, u na vulawuri. Swingaleswi xana u endla yini? U sungula ku tirhisa ripfalo. U sungula ku tirhisa *leswi*, u sungula ku tirhisa vuhandle *lebyi*. Xana i ncini? Ku vona, ku ringa, ku khumbha, ku nun'wheta, ku twa; ku anakanya, ripfalo, minkhumbhulo, mianakanyo, mintlhaveko. U sungula ku tirhisa hinkwato ti chanele leti ntsongo leti, ntsena tani hiloko a kota ku nghena endzeni, ehenhleri ka xin'wana xa *lexi* nga lahawani. U fanele a nghena emiehleketweni ya n'wina, xosungula, kutani

mi fanele ku swi amukela. Swi nga ha... Yingisani. Swi ta mi gembetela swi lwisana na n'wina, kambe swi ngaka swi nga mi fikeli ku kondza laha mi swi amukelaka.

¹³⁰ Loko Sathana a tshunelela Evha, a ku, "Wa swi tiva, muhandzu wa tsakisa." Wansati u yimile nyana xinkadyana. Oho, kwalaho hilaha a nga endla xihoxo kona, loko a tava a yimile xikandyana.

¹³¹ U nga yimi u yimela leswi nga riki nchumu. U na Hungu. Yesu wa hanya. Xikwembu i Muhanyisi. Rero hi rona Hungu. U nga yimi u yimela leswi nga riki nchumu, a ku na kuanakanya, akuna nchumu wun'wana.

¹³² Kambe wansati u yimile nyana xinkadyana. Kwalaho hilaha Sathana a nga ya eka miehleketo yaleyo. A ku, "Kunene, switwakala swi twala." Oho, u nga swi endli sweswo. Ntsena teka leswi Xikwembu xi swi vulaka.

¹³³ Abraham, a ku ta humelela yini loko a lo tshika ku anakanya, loko Xi tava xi n'wi byerile leswaku u tava na n'wana na Sarah, nakona a ri na makume ntsevu-ntlhanu kutani yena a ri na makume nkombo-ntlhanu? Kutani loko a ri na dzana, kutani yena a ri na—kutani a ri na makume nkaye; wanuna, hambu swi ri tano, u—u—u tiyisile leswaku Rito ra Xikwembu a ri ri ntiyiso. Kutani u vitanile swilo leswi, leswi a swi nga ri kona, tani hiloko swi ri kona. Wa vona? Wanuna... Hambu kuri ku tshembha, xana a ka hari na ku tshembha kun'wana xana? A nga kalanga a tirhisa hambu kuri ku tirhisa ku tshembha.

¹³⁴ "Kunene," mi ri, "Ndza tshembha ndzi tava kahle eka hinkwaswo. Ndza tshembha leswaku ndzi tava kahle. Ndza tshembha leswaku ndzi ta kuma Moya lowo Kwetsima. Ndza tshembha leswaku ndzi Mukreste. Ndza tshembha leswaku ndzi endla *leswi*." A wu kali u lava sweswo.

¹³⁵ Abraham a nga kalanga a languta hambu kuri ku languta eka sweswo. Amen. "Ku lwisana ni ku tshembha, hambu swi ri tano a ha pfumela Rito ra Xikwembu." Ripfumelo ri hundza ku tshembha. Ripfumelo ri huma endzhaku *lahawani*, endzeni. Ripfumelo ri huma *lahawani*.

¹³⁶ Xana u nghene njhani? Hi miehleketo leyi, nyangwa lowu—lowu, nyimpi yale mahlweni yi yimile lahaya.

¹³⁷ Sweswi, loko u kuma nyimpi yi tshamile hi rheyi! Sweswi, javulosi u tshamile eka mbilu yin'wana ni yin'wana, mixo lowu. U tshamile, embilwini ya xinhwenyetana lexi. U tshamile etimbilwini ta n'wina. U tshamile hinkwako lahaya. U ri, "Oho, ndzi ku vonile u swi ringeta ekusunguleni. Ndzi swi twile sweswo ekusunguleni."

¹³⁸ N'wi hlongoli a huma. Hi swona hinkwaswo sweswo. N'wi hlongoli a huma. Xana Bibe le yi teri yini lahawani, tsalwa ra hina? "Ku n'wi hlongola a huma." Sweswo hi swona. "Ku n'wi hlongola a huma." Hi leteriwile.

139 Ndzi ehleketa leswaku, “Ku humelela yini hi hina vachumayeri xana?” Ndza hlamala leswaku hi kwihi ku leteriwa ka hina hi nga na kona.

140 Xikwembu xile ku leteleni ka nyimpi leyi leyikulu. Matewu 24 yi swi vurile lahaya, hambu ku ri Daniel 12, yi teri, “Kutava na nkarhi wa makhombo, kutlula lawa ya nga tshama ya va kona emisaveni.” Kutani hi hanya enkarhini walowo, laha ndhavuko, na dyondzo, na swin’wana, swi nga damarhela Rito ra Xikwembu, kutani swi kumeka eku anakanyeni ni kuya emahlweni. Nyimpi yi kona sweswi. I mani a nga ta yima xana? Haleluya! Nyimpi yi tilulamiserile ku nghena. Yile rheyini sweswi. Langutani ku kanetana lokukulu hi nga na kona halahaya.

141 Xana i mani a nga ta fana na Davida xana? A ku, “Wa yima u pfumelela Mufilista loyi a nga yimbangiki a tlhonthla mavuthu ya Xikwembu lexi hanyaka? Ndzi taya ndzi ya lwa na yena.” Amen. Xikwembu xi lava vavanuna ni vavasati mixo lowu lava va nga ta yima va ku, “Ndzi ta teka Hosi eRitweni ra Yona.” Amen. A swi na mhaka ni leswaku ku tsandza yini, laha *leswi* na *sweswo*, na leswi *yaloye* a nga swi endla. Sweswo ku hava leswi nga endlekaka ha swona. N’wina va Saul, na kuya emahlweni, loko mi n’wi chava, tlhelelani endzhaku laha mi humaka kona. Kambe, vuthu ra Xikwembu ri famba ri ya emahlweni, amen; vavanuna va vurhena, vavanuna va—va—va ripfumelo, vavanuna va matimba, vavanuna vo twisisa. A va fanelanga ku va na malwandla. A va fanelanga ku dyondzeka. Va fanele va va tichanele. Xikwembu xi teka tichanele nyana leti.

142 Wansati u yimile nyana xinkadyana, ku anakanya, a ku, “Kunene, sweswi, a hi voneni.” Kunene, ntsena tani hi sweswo, a ku ta humelela yini loko . . .

143 Manana loyi lontsongo, mixo lowu, akuna ku kanakana leswaku dokodela u n’wi byerile, ntsena leswaku u le kusuhi na makumu ya patu, “Ku hava lexi xi nga endliwaka.” Kunene, sweswi, yaloye i dokodela. A ndzi n’wi soli. Wanuna yaloye i wanuna wa tisayense. U vonile leswaku vuvabyi byi hlurile miri wa n’wana. Wu le kusuhi na swin’wana na swin’wana. A nga na murhi lowu wu nga byi yimisaka.

144 Swingaleswi mfukuzani walowo wu ta hlula wansati yaloye; hakunene, rifu ri hlurile n’wana yaloye; kambe Chief Kaptein wa hina, haleluya, wa vuthu leri lerikulu, hi Yena ku pfuka ni Vutomi. Ku hava lexi xi nga N’wi hlulaka. Haleluya!

145 Mabyongo ya vuthu ma pavalarele eka kaptein, ku nga vuntlharhi. Rommel, eGermany, i mabyongo ya Germany; ku nga ri Hitler. Rommel! Sweswo hi swona. Eisenhower! Vavanuna va swa tinyimpi! Patton! Vavanuna lava a va ri emahlweni, swi ya hi ku i ndlela yihi leyi va nyikaka xileriso ha yona. Mi landzelela kaptein wa n’wina, loko a ri muxaka

wa kahle wa generali. Loko a ri muxaka wa kahle, loko a ri generali ya tinyeleti ta mune, loko a kambisisiwile, loko a ringetiwile leswaku u kahle, ku n'wi landzela. Hambi leswi a swi ta tikomba swi hoxekile, eka n'wina, fambani emahlweni ephambheni. Endlani hilaha a mi leriseke hakona.

¹⁴⁶ Haleluya! Hi na Generali ya tinyeleti ta ntlhanu, yi hlanyakisa xi leswi “*J-e-s-u-s*” (ku nga Yesu), u vekela tinyeleti ta ntlhanu eka hina ku nga, “*f-a-i-t-h*” (ku nga ripfumelo). A nga kalanga a lahlekeriwa hi nyimpi. Haleluya! U hlurile rifu, tihele, na sirha. A hlóngola madimona masuka endleleni. Hi Yena Chief Kaptein lonkulu. Swingaleswi, javulosi a nga kona hambu kuri eka xifaniso.

¹⁴⁷ Nyimpi leyikulu leyi nga tshama yi kariha, yi tshamile sweswi yi tilulamisile. Hakunene, swi tano. Oho! Haleluya!

¹⁴⁸ Loko ndzi ehleketa ha yona! Loko ndzi yima ndzi N'wi hlalela loko a endla swilo, ndzi N'wi vona loko a paluxa swilo, a pfula swilo, a ku, “Switava hi ndlela *leyi* ni hi ndlela *yaleyo*,” kutani lahaya swi tano! Oho, languta endzhaku *lahawani*, i ku, “Xana i mani Kaptein loyi lonkulu xana?” Oho, a ndzi languti endzhaku ku vona loko kuri Dokodela *Swingere-ngere*. Ndzi vona leswi Kaptein a nga swi vula. “Hi Yena Kaptein wa ku ponisiwa ka hina.” Haleluya! Xana ku ponisiwa i yini xana? Ku ntshuxiwa! Wa kwetsima! “Hi Yena Kaptein wa ku ntshuxiwa ka hina.”

¹⁴⁹ Awara leyikulu leyi yi mpfhumpfhaka yi kusuhi. Haleluya! Socha, niku hloma loku ku vangamaka, mihlovo leyi yi khulukaka! Ripfumelo niku kanakana ku mi tshamisa hi ku fola, eka tabernakele leyi, mixo lowu; ku kanakana eka tlhelo lerin'wana, ripfumelo eka lerin'wana. Masocha, yimani entirhweni wa n'wina wa nfanelo. Haleluya! Kaptein wa hina, Nyeleti ya ni Mixo, ya rhangela. A nga kalanga A tlhelela endzhaku. A (nga kalanga) nga tivi rito ro hlehla. A nga fanelanga ku hlehla. Amen. Hakunene.

¹⁵⁰ Nyimpi leyikulu leyi yi nga tshama yi lwiwa, yi ya emahlweni lahawani sweswi, ina, nkulukumba, exikarhi ka vutomi na rifu, exikarhini ka vuvabyi na rihanyu, exikarhini ka ripfumelo na ku kanakana, oho, mina, exikarhini ka ku tshuxeka na vuhlonga. Nyimpi yi ya emahlweni! Hatimisani matlharhi ya n'wina, masocha. Pholichani havelo. Xikwembu xi lulamisa masocha ya Xona. Amen. Xikwembu xi tota vuthu ra Xona.

¹⁵¹ Amerika yi ambarisa masocha ya yona hi xiyimo xa kahle hi ndlela yo ambala, magondolo ya tinsimbhi, ni ku hloma, ni leswi va nga vaka na swona, mathangi lawa ya hlomeke, ni loko va nghena.

¹⁵² Xikwembu xi ambarisa vuthu ra Xona. Haleluya! Xana hi tirhisa xitirhi xa njhani? Moya wa Tlharhi, Rito ra Xikwembu! Amen! “Rito ra Xikwembu ri kariha ku tlula tlharhi leri nga

ni vukarhi hi matlhelo mambirhi,” Vaheveru 4, “ri tlhava ri ya fika emahlanganeni ya rhambu, hambu ni—ni ka mongo wa rhambu, hambu ku ri ku Avanyisa mianakanyo na makungu ya timbilu.” Rito ra Xikwembu! Ku pfumela Rito ra Xona, kutani yaleyo hi yona ndlela leyi Xikwembu xi hlomaka ha yona.

¹⁵³ Hikokwalaho Xi nyikeke Evha leswaku a hloma ha rona. Kutani u tshovile ku hloma ka yena a kususa. Xana u swi endlise kuyini? Hi ku pfula miehleketo ya yena a anakanya. A wu kali u anakanya ha Rito ra Xikwembu. A Ri anakanyiwi. U . . . Ntsena hi rona Rito ra Xikwembu. A kuna—a kuna ku kanakana ha Rona. A ku na ku anakanya eka Rona. I Rito ra Xikwembu. Lero ri na swona. Laha ri swi tshamisisa hilaha ku nga heriki.

¹⁵⁴ Wa swi vona leswi ndzi swi vulaka, murhandziwa? [Sesi loyi a vabyaka a ku, “Amen.”—Muhleri.] I Rito ra Xikwembu. Xikwembu xi swi tshembhisile. Xikwembu xi vule tano.

¹⁵⁵ Va teri eka Abraham, “Xana u swi tiva njhani leswaku u tava na n’wana?”

“Xikwembu xi vule tano.” Sweswo swa swi tshamisisa.

“Kunene, hikokwalaho ka yini u nga ri na yena?”

¹⁵⁶ “A ndzi switivi loko ndzi ya eku swi kumeni, kambe ndzi ya eku swi kumeni. Xikwembu xi vule tano. Sweswo swi ngaka swi nga ni yimisi na swintsanana.” Xi vitanile- . . .

¹⁵⁷ “Hikokwalaho ka yini mi nga tlheleri emakaya ya n’wina, laha mi humaka kona?”

¹⁵⁸ “Ndzi fanele ku va muluveri ni muendzeri eka tiko leri.” Amen! . . .? . . . “Xikwembu xi nyika xitshembhiso. Xikwembu xi ta nyika n’wana eka tiko leri Xi ndzi rhumeleke eka rona.” Haleluya!

¹⁵⁹ Xikwembu xi ta ku hanyisa empfukeni wa Moya lowo Kwetsima, laha Xi ku rhumelaka kona. Xikwembu xi ta ku nyika swona. Ntsena swi pfumeri. Amen. Pfulani min’wela ya munhu wale ndzeni wa vona na miri, switwi, na ripfalo, kutani ntsena mi pfumelela Marito ya Xikwembu ma nghenelela ku sungula, tekani miehleketo yaleyo. Kwalahaya ku na rivala ra nyimpi.

¹⁶⁰ Ku nga ri ku vula leswaku, “Kunene, loko ndzi nga ku twa, loko ndzi nga twa ku kwetsima ka Xikwembu ku wa! Oho!” Sweswo a swi na nchumu leswi swi nga swi endlaka ha swona; ku hava na nchumu.

¹⁶¹ Pfulani miehleketo yaleyo. Yaleyo hi rona rivala ra nyimpi. Kwalahaya hilaha nyimpi yi nga fola kona, kona kwalahawani eka ntila wale mahlweni, miehleketo ya n’wina. Yi pfuleni, mi ku, “Ndzi . . . Ku kanakana hinkwako, ndzi kanakana ku kanakana ka mina.” Amen. “Ndzi kanakana ku kanakana ka

mina sweswi. Ndzi pfumela Rito ra Xikwembu. Lahawani ndza ta, Sathana.” Swin’wana swi ta ekutekeni ka ndhawu. Hakunene, swi tava tano. Ina, nkulukumba.

¹⁶² Xi tota malandza ya Xona hi Moya wa Xona. Xi va rhumela tintsumi. Vanhu va swi hleka sweswo, nkarhi wun’wana, “tintsumi.” Mi nge—mi nge ntsena ndzi pfula kun’wana lahawani na n’wina, ntsena xinkadyana. A hi pfuleni eka Vaheveru lahawani, ntsena xinkadyana. Vaheveru ndzimana ya vu4, ndzimana ya vu4, kutani a hi . . . Ndzi vula, ndzimana ya 1 ya Vaheveru, kutani a hi pfuleni vhese ya vu14.

Xana hinkwato a hi mimoya leyi tirhaka xana, leyi rhumiweke . . . yi rhumeriwa lava nga ta fuwa ndzhaka ya ku hlayiseka xana?

*. . . hi yihi yin’wana ya tintsumi yi nge teri . . .
Tshama evokweni ra mina ra xinene . . . ?*

. . . tintsumi hinkwato ta Xikwembu . . .

¹⁶³ Sweswi, lahawani hi leyi Biblele yi vuyelaka endzhaku yi hi byelaka lahawani, leswaku Xikwembu xi rhumerile tintsumi. Wa kwetsima! Xana i va mani? “I mimoya leyi yi tirhaka.” Wa kwetsima! Mimoya leyi yi tirhaka, yi rhumeriwa kusukela (kwihhi?) kusukela eka Vukona bya Xikwembu. Ku ta endla yini? Ku ta tirha Rito ra Xona. Amen! A yi tanga ku ta tirha swin’wana swa ntivo-vukwembu swa ntlawa wun’wana wa dinominexini, kambe ku ta tirha Rito ra Xona. Sweswo hi swona. “Mimoya leyi yi tirhaka, yi rhumeriweke.”

¹⁶⁴ Xana hi switiva njhani leswaku hi vona? Biblele yi teri, leswaku, “Rito ra Hosi ri ta hi vaprofeta.” A hi swona sweswo? Tintsumi leti ti tirha Rito ra Xona, ku ya hi Moya wa Xona; ku tirha Rito, ku ya hi Moya lowo Kwetsima. Kutani Moya na Rito swi ta eka vaprofeta, kutani vaprofeta hi vona va nga na Rito ra Xikwembu. Xexo hi xona xivangelo xa kuva va endla mahlori lawa va ma endleke. A ku nga ri ya munhu; a kuri Moya wa Xikwembu eka munhu. Moya wa Kreste eka munhu, hi Rito ra Xikwembu. Xana u endlile yini? U basisile tichanele hinkwato. Xikwembu xi hlawurile yena, nakona u na ntoto wa Moya lowo Kwetsima. Kutani a ku nga ri yena. A nga kalanga a endla nchumu ku fikela laha a swi vonaka eka xivono. Eliya u teri, eNtshaveni ya Kamela, “Hinkwaswo leswi ndzi swi endlile hi ku lerisa ka Wena. Sweswi, Hosi, u nge swi tiviwa leswaku Wena u Xikwembu.” Oho! ku kwetsima a kuve eka Xikwembu!

¹⁶⁵ Ndzi swi vonile minkarhi yo tala, loko u vona Moya wa Xikwembu wu ba endhawini, kutani ndhawu yaleyo yi kumeka ehansi ka ntoto! Loko xintlawana lexi nga lahawani mixo lowu, ntsena xi nga teka miehleketo leyi lahawani, yi susa ku kanakana hinkwako endleleni! U nga ha kanakenela yini nakambe, loko u vona mufi—mufi a pfuxiwa, xilema xi famba, bofu ri vona, lowo fe tindleve a twa?

¹⁶⁶ Ntsumi ya Hosi, hambi kuri xifaniso xa Yena lexi nga lahawani ekhumbhini, xi na xikundzu xa sayense, hinkwako. Xana U endla yini? Tshama u lulamile na Rito. Amen! Ri ntsema madimona hinkwawo. Ina, Ri tano. Xana Rona i yini? “Mimoya leyi yi tirhaka, yi rhumiweke kusuka eka Vukona bya Xikwembu,” ku tota swipikara swa Rito, lava va tshamaka na Rito. Nakona Xi tiyisisa Rito hi masingita lawa ya landzelaka, ku tisa Yesu la nga tolo, namuntlha, ni hilaha ku nga heriki. Lahaya U tano.

¹⁶⁷ Hi nga kanakana njhani, loko ha vumbirhi A ri xisayense, hi xinhunzu, hi ximoya, hi ndlela yin’wana na yin’wana leyi nga kambisisiwa, U kambisisiwile *lahawani*?

¹⁶⁸ Mhaka i yini? Swile miehleketweni ya hina. Hi pfula miehleketo ya hina hi pfulela swin’wana, hi ku, “Kunene, sweswi, a ndzi swi tiva hambi swi tava swona kumbe swi ngavi swona. Kumbexani, loko ndzi titwa ku antswa mundzuku.” Oho, sweswo a swi nge endli nchumu ha swona.

¹⁶⁹ Tani hilaha ndzi toloveleke ku vula leswi, Abraham a nga hava a teri eka Sarah. . . A hundzile eka xiyimo xa—xa kuva a ri wansati. Ma swi tiva leswaku ndzi vula yini; i nkarhi wa vutomi, masiku ya yena ya makume mbirhi-nhungu. Wa vona, a ri na makume ntsevu-ntlhanu wa malembe hi vukhale. Kumbexani a hundzile eka wona, hi khume ntlhanu, makume mbirhi wa malembe. Kutani u teri eka yena, kumbexani, masiku mantsongo lawa a ma landzela, a ku, “Xana a wu twi ku ncinca kun’wana, murhandziwa?”

“Na chumu a kuna ku ncinca.”

¹⁷⁰ “Sweswo swi hava leswi swi nga swi endlaka ha swona. Hi ya emahlweni, hi ndlela yin’wana. Kunene, sweswi, loko u sungula endzhaku tani hi—hi wansati lontsongo nakambe, ha swi tiva, kuya hi ngati yaleyo ya vutomi, kunene, swingaleswi, hi kuma leswaku swi ya eku seketeleni ka n’wana, kutani hinkwaswo swi tava swi ri kahle. Sweswi, u titwa ku hambana namuntlha xana? I nhweti ku sukela loko Xi tava xi ndzi tshembhisile. Xana u twa ku hambana kun’wana, murhandziwa?”

¹⁷¹ “Na swi ntsongo, Abraham. A kuna lexi kombisaka, kuhava nchumu. Ndza—ndza ha ri xileswi a—a ndzi ri xiswona sweswiya eka malembe mantsongo lawa ya hundzeke. A kuna ku hambana na swintsongo.”

“Ku kwetsima a kuve eka Xikwembu! Hi tava na yena, hi ndlela yin’wana.”

¹⁷² “Mi vula leswaku, Abraham, ehenhleri ka. . . Langutani, loko Xi mi tshembhisile, hakunene Xi ta hi nyika xikombiso hi ndlela *leyi*. Hakunene Xi ta hi nyika xikombiso.” Haa! Haleluya!

173 “Rixaka leri ri tsaneke leri ri nga hungukiwa ri langutela mahlori.” Sweswo hi swona. A ri na singita. Xana a riri yini? Rito ra Xikwembu. Lero a kuri singita.

174 Xana Xikwembu xi nga hanyisa njhani n’wana loyi? Rito ra Xikwembu ri vule tano; loko ndzi twa vutitwi, kumbe byi nga ri kona vutitwi. Loko ndzi. . . Swingari na mhaka leswaku ku humelela yini, Xikwembu xi vule tano. Sweswo swa swi tshamisisa.

175 Abraham u teri, “Longani swidloko swa n’wina ni hinkwaswo swi va kun’we, hile ku sukeni etikweni.”

“Xana u ya kwihi?”

176 “A ndzi switivi.” Amen. “Kambe, hile ku fambeni, hi ndlela yin’wana. Lahawani ha famba!” Hile ku longeni ha famba. Haleluya! Lero hi rona Rito ra ntiyiso ra Xikwembu. Xana u khome yini emahlweni ka yena? Xitshembhiso xa Xikwembu, Rito ra Xikwembu. “Hi ta n’wi kuma.”

177 “Huma exikarhi ka vanhu va wena, Abraham. Va, nchumu wa swona i ku, hi vona vakanakani ni lava va nga pfumeriki. Va tava na wena evululamiselweni byin’we. Huma. Ti ave wena hi wexe, kutani u hanyela Mina.” Xana i yini? “Ntshika ripfalo ra wena hinkwaro na switwi leswi nga ethelo ka wena, tani hi sweswo. Pfula miehleketo ya wena, kutani u tsundzuka, leswaku hi Mina. Tana, u hanya na Mina.” Amen.

178 Xikwembu xile ku vitaneni ka Mbewu hinkwayo ya Abraham, mixo lowu, ku ya eka muxaka walowo wa vutomi. Nyimpi leyikulu yi sungurile, sweswi, misava hinkwayo. Xikwembu xi lava vana va Xona va ti ava vona hi voxe eka yini xana? Ku vona, ku ringa, ku khumbha, ku nun’wheta, ku twa; ku khumbhula, ripfalo, minkhumbhulo, mianakanyo, mintlhavoko; ni hinkwaswo. Pfula miehleketo ya vona u pfumelela Rito ri nghena, kutani u macha na Rito. Lero i socha ra ntiyiso.

179 Yaleyo hi yona ndlela leyi tinyeleti ti nga yima ha yona. Mafambelo yo sola a ma ncincanga; ku nga zodiya. Nyeleti ya vuxa yi xa kusukela eka ntirho wa yona wa nanelo, mixo wun’wana na wun’wana, ntsena ku fana na leswi yi swi endleke loko misava yi tumbuluxiwa. Nyeleti ya na madyambu yi teka ndhawu ya yona; nyeleti yin’wana na yin’wana. Muenti Lontsongo, hi nkarhi wa nguva, ntsena yi hilaha yi faneleke kuva kona. Nyeleti ya N’walungu ya yima yiku thwixi yi nga ninginiki. Haleluya! Hinkwaswo ka swona swi rhendzeleka swi jika hi Nyeleti ya N’walungu, hinkwato ka tona, hikuva yile xikarhini ka misava.

180 Yaloye i Krete. Amen. U yima kwalahaya, a lerisa vuthu ra Yena tani hi Kaptein lonkulu.

181 Tani hi Muxe entshaveni na mavoko ya yena lawa ya yimiseriweke ehenhla, kutani Israel a ri ri eku lweni, ri tsemelela

ndlela ya rona ri nghena, kutani u yimile a yimisela mavoko ya yena ehenhla. U yimile ni mavoko ya yena lawa ya tlakukeke ku fikela laha dyambu ri pelaka. A va fanele va khomelela mavoko ya yena va ma yisa ehenhla. Yaloye a ri Muxe.

¹⁸² A ri xifaniso xa Kreste. Kuva na ntiyiso wa leswaku mavoko ya Yena ma tshama ma tlakukile, mavoko ya Yena ma beleriwile exihambanweni. Haleluya! Kutani U tlurile xisirhelelo xa ku Kwetsima, namuntlha, ni nguvu ya Yena leyi nga na Ngati emahlweni ka Xikwembu, evokweni ra xinene ra Vuhosi bya Yena Lahaya. Kutani nyimpi, eka socha rin'wana na rin'wana, yi ta tsema ndlela ya yena kona. A ndzi na mhaka ni leswaku ku humelela yini; hi Rito ra Xikwembu, u ta ti phatlula yena hi yexe entshuxekweni. Amen.

¹⁸³ Tani hi huku endzeni ka tandza, xana ku nga humelela yini loko a chava ku tlhohlhorha? Xana ku nga humelela yini loko a chava ku tlhohlhorha tandza? Xana ku nga humelela yini hi xihukwana lexi nga endzeni ka tandza, xinyenyana lexintsongo, loko a chava ku faya xikhamba xa tandza xana? Xana ku nga humelela yini loko a lo twa mpfumawulo ehandle, wu ku, "U nga fayi tandza lero, u nga ta ti vavisa"? Kambe ntumbuluko wona hi woxe, eka xinyenyana, wa n'wi byela, "Rijovoti! Boxa mbovo eka rona."

¹⁸⁴ Mi nge hinkwayo minhlangano ya khale yi ku, "Masiku ya mahlori ya hundzile. U ya eku tivaviseni wena hi wexe. U ya eku hoxeni."

¹⁸⁵ Jovotela xikhamba, ntsena hiku tika tani hilaha u nga ta kota ha kona. Haleluya! "Sathana, fambela ekule! Ndzile ku humeni lahawani." Sweswo hi swona. "A ndza ha pavalalanga lahawani, nakambe. A ndza ha tshamanga kona lahawani, nakambe. A ndza ha ri kona eka rivala leri ra khale ra javulosi nakambe. Ndzi cijotela ndzi ri karhi ndzi humela ehandle, mixo lowu. Amen. Ndzi gama." Amen! Haleluya!

¹⁸⁶ Kambe xigamana xexo xa khale, xexo xi khanisaka nhamu endzhaku lahaya, xijovotelaka ku lwisana na xikhamba xexo. Swi nga ri na mhaka ni leswaku xi tsindziyerise ku fika kwihi, xi jovotela xiya emahlweni eka xona. Nchumu wo sungula mi wu tivaka, swingaleswi, u tlharhamula tipiku ta yena swintsongo. A ri kahle.

¹⁸⁷ Jovotela ndlela ya wena u huma. Sweswo hi swona. Xana u swi endlisa ku yini? Xi buluseli hi, "LESWI HOSI YI SWI VULAKA. LESWI HOSI YI SWI VULAKA. LESWI HOSI YI SWI VULAKA." Ekuheteleleni, u ta sungula ku hefemula moya wo tenga. "LESWI HOSI YI SWI VULAKA." U humesela nhloko ya wena ehandle. "LESWI HOSI YI SWI VULAKA." Sukumeta swinene sweswi, u le ku humeni!

¹⁸⁸ A nga kalanga a tlhelela endzhaku eka xikhamba nakambe. Amen. U tshuxekile. Oho, mina! Rito lero ri kumekile ri tshamile

ehansi, hi switwi leswi hinkwaswo na mapfalo na swin'wana, ku kumeka swi tshamisekile ehansi *lahawani*, kutani miehleketo yaleyo yi pfuleka ni ku Ri pfumelela. O Xikwembu, va na ni tintswalo! Ku hava lexi xi nga endlaka vuhlonga nakambe. Mi ntshuxekile. Loyi a nga tshuxiwa hi N'wana u humile eka xikhamba. Dinominexini ya wena yi ngaka yi nga ha ku vitani u tlhelela eka yona. Javulosi a nge he swi koti ku endla swin'wana eka wena. A nga ha sola niku humelela, kwalaho.

¹⁸⁹ Kambe mile patwini rale Henhla, mi tsutsuma hi rivilo rale henhla, oho, mina, ku tsutsuma hi patu rale Henhla ra Hosi, socha ra ntoto ra xihambano. Kutani i swa n'wana hinkwerhu magama, hi ripfumelo, ku vula Yesu, Rivoni ra misava, tsutsumani hi patu rale Henhla ra Hosi. Hakunene. Ina, nkulukumba!

¹⁹⁰ Leyi i “mimoya leyi yi tirhaka,” yi rhumiweke kusuka eVukoneni bya Xikwembu, ku ta tirha, ku ta tirha (yini?) Rito ra Xona; ku nga ri swin'wana swa ntivo-vukwembu, kambe Rito ra Xikwembu. I mimoya leyi yi tirhaka, leyi nga rhumeriwa kusuka eka Xikwembu, ku ta tirha. Mimoya leyi yi tirhaka! Oho! Kutani, tsundzukani, loko yi tirha swin'wana handle ka Rito, a yi humi eka Xikwembu. Xivangelo, “Rito ra Wena minkarhi hinkwayo ra tiyisisiwa eMatilweni.” Minkarhi hinkwayo, eMatilweni, Rito, Xikwembu xa Ri languta. Kutani a Xi nge rhumeli moya ku ta tirha swin'wana handle ka Rito.

¹⁹¹ A Xi nge rhumeli moya na ti D.D.D., letikulu, Ph.D., na kholoro ya yena yi nga hundzulukela endzhaku, swin'wana na swin'wana swo fana na sweswo, a ku, “Kunene, hakunene, masiku ya mahlori ya hundzile. Hikwerhu ha swivona sweswo.” Ee, ee. Sweswo a swi humi eka Xikwembu. Swihambana na Rito. Amen.

¹⁹² Xi rhumerile van'wana lava va tirhaka Moya wa Rito. Amen.

¹⁹³ Oho, ndza hari na kwalomu ka mune kumbe ntlhanu wa swilo, kambe ndzi ta swi tshika swi hundza eka nkarhi lowu, ndzi ta swi teka hi Sonto lowu wu taka. Swilulamile.

Sathana na madimona ya yena va na ntoto.

¹⁹⁴ Loko mimoya leyi ya tintsumi yi ri na ntoto wo mitisela Rito, ku mi endla leswaku mi pfumela Rito, sweswi mi nga ha kuvona laha mi nga tshama mi twa muprofeta, muprofeta wa xiviri wa Xikwembu, a tsan'wa Rito ra Xikwembu xana? [Nhlegetano yi ku, “Ee.”—Muhleri.] Ee, nkulukumba. Xana ku humelele yini loko minhlangano ya siku ra vona yi yima yiku, “Sweswi, u hoxile”? Wa ti yimela yena hi yexe, kutani a yima a ri yexe. A ku, “Hi swona.”

¹⁹⁵ Langutani Mikiya ehansi lahaya hi siku lero, movumbuluki wo kwetsima lontsongo, wa vona, n'wana wa Imlah. A kuri na mune wa madzana ya lava a vari na ntoto, lava a va fanerile, vaprofeta va ntoto va yimeke lahaya, hinkwavo va phameriwile, ni ku lunghisiwa, ni tidigri letikulu, na

swidyondzeki swo tipholicha swale henhla na leswi swi humaka eswikolweni. Swi ku, “Famba u ya ehenhla, hosi ya hina leyi tshembhekeke. Hosi a yive na wena. Rero i ra hina. Yoshuwa u hi nyike rona. Swingaleswi yanani mi ya ri teka. Sweswo hi swona. Mi ya ehenhla mi ya ri teka. Yini. . .” U teri, “Kunene, Yoshu- . . .”

¹⁹⁶ Ma swi tiva, Yoshafat u teri, “A nga kona un’wana, kun’wana xana?” Kunene, va vile ni mune wa madzana. Hikokwalaho ka yini u nga pfumeri mune wa madzana lawa? A ku, “Kambe, hakunene u na un’wana un’we, kun’wana.”

¹⁹⁷ A ku, “Ndzi—ndzi. . .Kunene, hi na yena un’we. Ku na un’we, kambe, oho, ndza n’wi venga.” Haa! Wa vona?

¹⁹⁸ “Lahaya—lahaya, yaloye i munhu loyi ndzi tsakelaka ku n’wi yingisela, wa vona.” A ku, “N’wi tise haleno. A hi voni leswi a nga ta swi vula.”

¹⁹⁹ Swingaleswi va yile va ya n’wi byela, va ku, “Sweswi, yingiselani. U tshamisisa nchumayelo wa wena kahle, mixo lowu, hikuva u ya chumayeleda hosi. U chumayeleda. . . hinkwayo—minhlangano ya vafundhisi ya *swingere-ngere*, ma swi vona, ya Palestina, hinkwayo minhlangano ya va fundhisi. Sweswi, ma tsundzuka, lahawani hi leswi leswi va swi vuleke. U vula swo fana. U pfumela swo fana.” Vutsongo byebyo. . .

²⁰⁰ U—u na munhu loyi oka a nga riki yena lahaya. Munhu yaloye u tsutsumile eka ku anakanya loku ka khale. U basisile n’wele, wa vona, ripfalo ra yena.

²⁰¹ “Kutani, kunene, hikokwalaho ka yini, ma swi tiva leswi a va ta swi endla? Loko u ta vula leswi swi fanaka, ndza swi anakanya leswaku a va ta ku endla hofisi ya xifundzha. Minkarhi hinkwayo va swi endla. Va ta—va ta ku endla generali wa mulanguteri wa xifundzha xa kwala kusuhi lahawani, loko ntsena u—u nga pfumelelana na vona ntsena.” Yaloye a nga ri munhu wa xiviri wa Xikwembu.

²⁰² Hikokwalaho ka yini, min’wele ya yena yi basisiwile, hinkwaro ripfalo ra yena ni hinkwaswo swi basisiwile. Miehleketo ya yena yi pfulekerile Rito ra Xikwembu. Kutani Rito ra Xikwembu, ntsena, leswaku a pfumela rona. Yaloye i mimoya leyi yi tirhaka. Walowo i moya lowu wu tirhaka.

²⁰³ U teri, “A ndzi xitivi lexi ndzi nga xivulaka sweswi. Kambe, ndzi ta ku byela xilo xin’we ntsena, ndzi ta vula leswi Xikwembu xi nge ndzi swivula.”

Swingaleswi va languterile vusiku byebyo. A ri na xivono.

²⁰⁴ Mixo lowu landzelaka, ndzi nga ha n’wi khumbhula Mikiya loko a languta eMatsalweni a ku, “Sweswi, a hi voneni sweswi. Xana xivono xexo. . .Sweswi, vavanuna hinkwavo va vona, kuna swin’wana swi nga hoxeka kun’wanyani lahawani, hikuva Ri hambana na leswi va swi vuleke. Kunene, xana Ri ri yini? A hi

voneni leswi Eliya a swi vuleke endzhaku lahawani, muprofeta, hikuva ha swi tiva leswaku a ri muprofeta. Ku vona yini. . . Rito ra Hosi ri ta eka Eliya. Ina. Kutani Ri te yini? ‘Kutani timbyana ti ta nantswa ngati ya wena. Yezabel, timbyana ti ta n’wi dya. Kutani hikokwalaho ka Ahab la lulameke. . . Naboth wo lulama.’” U teri. . . Loko a vonile sweswo, a vonile leswaku xivono xa yena a xilo thwixi na Rito ra Xikwembu, manuku, Ahab yaloye wo dyuhala a xi ta eka yena.

²⁰⁵ U humile kwalahaya, a ku, “Gonya u ya kwalahaya, kambe ndzi vonile Israel. . .” Wa vona, a nga ri na tingana hi ku hlamusela xivono xa yena, hikuva a kuri Rito ra Hosi. A swi tiva leswaku a nga teka nchumu walowo ntsena hi ku hetiseka. Yini? U pfurile mbilu ya yena, miehleketo ya yena, eka Rito ra Xikwembu, nakona Rito ra Xikwembu a ri hlavuteriwile endzhaku, swingaleswi a swi tiva leswaku a ku ri Rito ra Xikwembu hi ku hetiseka.

²⁰⁶ Sweswi, mi ri, “Oho, loko ntsena ndzi nga va Mikiya!” U nga va yena. U yena. U yena, na wena, murhandziwa. [Makwerhu Branham nakambe a vulavula na sesi loyi a vabyaka—Muhleri.] U Mikiya, wa muprofeta. Xana u nga endla yini? Pfula miehleketo ya wena. Xana ndzi ringeta ku ku byela yini mixo lowu? Rito ra Hosi. Wa vona? Pfula miehleketo ya wena, i ku, “Sweswi, ma swi tiva, ndza pfumela leswaku ndzi nga hanyisiwa.” Kunene, xana Rona i yini, sweswi? Xana a hi Rona Rito ra Hosi xana? Hakunene, Ri Rito ra Hosi.

²⁰⁷ Kutani munhu *loyi* lahawani u ri, “Masiku ya mahlori ya hundzile. U ngaka u nga swi endli *leswi*. Kutani wena. . .” Rivala ha swona. Veka Xikwembu ku sungula.

²⁰⁸ Lahawani ku ta Rito ra Hosi, kutani u Ri vurile, kutani Ri vile hi ndlela yaleyo.

²⁰⁹ Sweswi, xana Sathana u endla yini? Sathana u vile na van’wana va nga na ntoto. Swingaleswi, Sathana u tota malandza ya yena. Oho, hakunene. Ahaa. Hakunene. U tota malandza ya yena. Xana u va tota hi yini? Hi ku ka va nga pfumeri. Sathana na madimona ya yena u tota vumunhu leswaku byi nga pfumeli Rito ra Xikwembu.

²¹⁰ Sweswi, loko u lava ku swi tiyisisa sweswo, pfula eka Genesa 3:4. Ntsena a hi pfuleni endzhaku lahaya hi yingisela eka leswi, ntsena xinkadyana, kutani hi vona loko walowo a ku nga ri mano ma yena yo sungula. Walowo i nchumu wo sungula a nga wu endla. A nga kalanga a tshika mano ya yena lawa ya fanaka. Wa ma endla nkarhi hinkwawo. Sweswi, ntsena languta loko sweswo—sweswo a kuri leswi a swi ri xiswona. Swingaleswi, a nga kalanga a pfumelelana na Rito. Ntsena u lo n’wi endla leswaku a va wa muxaka wa kuva swi nga fambelani na Rona na swintsongo, ma swi tiva, ntsena ku Ri endla ri twakala hi ndlela leyi a ri lavaka leswaku Ri

twakarisa xiswona, a nga teki Rito hinkwaro. Sweswi, Genesa, ndzi yi khomile lahawani, Genesa 3:4. A hi voneni loko sweswo swi vuriwile sweswi. Swi kahle.

Kutani nyoka yi ku ka wansati, Loko kuri ku fa mi ngaka mi nga fi:

²¹¹ “Mi ngaka mi nga fi.” Ma swi vona leswi a yi totisa xiswona hi chukele? “Oho, hi pfumela leswaku masiku ya mahlori ya hundzile. A hi pfumeli leswaku ku na nchumu wo fana na walowo tani hi vanhu loko va amukela Moya lowo Kwetsima tani hilaha va swi endleke ePentekosta. Oho, hi ndlela yin’wana mi le ku khuvuleni, a swi kali swi endla ku hambana.” Ma n’wi vona javulosi? Ma ya vona mano ya yena? “Kunene, loko dokodela a ku byerile leswaku a wu nge holi, sweswo swa swi tshamisisa.”

²¹² Sweswi, ku nga ri ku ala ku pfumela, ku ala ku pfumela eka dokodela. Dokodela u le ku tirheni hi ntila wa xisayense. Nakona dokodela u endlile hinkwaswo leswi a nga swi kotaka, ku ponisa vutomi bya munhu. Kutani a byi ponanga, hikuva ku hava swin’wana a swi tivaka a nga ta swi endla. U le makun’wini ya vutlharhi bya yena. Wanuna u tshembhekile. Kambe, sweswi, nsinya wa vutivi wu lulamile, kambe loko u famba tani hilaha wu nga ta fambisa xiswona, swingaleswi tlulela eka Nsinya wa Vutomi kutani u tshamela ro ya emahlweni ni ku famba. Amen. Sweswo hi swona. Ntsena swi ta tirhela ekule. Ina.

²¹³ Sweswi, xana hi wahi mano ya Sathana sweswi? Xana u vule yini lahawani? Sweswi langutani vhese ya 1 ni ya—ni ya vu2. Sweswi mi nge—mi nge ndzi hlaya vhese ya 1 lahawani, ku fika eka 3.

E nyoka a yi tlula hi mano eswiharhi hinkwaswo swa tiko, leswi Hosi Xikwembu a nga swi endla. Kutani yi ku ka wansati, Kunene, Xikwembu xi te, Mi nga tshuki mi dya . . . murhi ni un’we wa ntanga?

²¹⁴ N’wi yingiseni sweswi, leswaku u nghene ku biha njhani, ni leswi a—leswi a ri pendisaka xiswona Rito. Wa vona? U . . . Leswi a ringetaka ku swi endla? Ku nghena emiehleketweni ya yena. Wa vona? A ri eku vulavuleni na yena, endzhaku ka loko Rito ri tiyisisiwile lahaya.

²¹⁵ Swingaleswi, u nga pfumeleli Sathana a tiyisisa nchumu. Wa vona? U hlayisa Rito ra Xikwembu ri tiyisisa embilwini ya wena. Wa vona? U endla swo fana. Sweswi langutisani, n’wina va Mikiya.

. . . wansati a ku ka nyoka, Hi nga dya mihandzu wa ntanga: ntsena loko . . .

Ntsena loko yi ri mihandzu ya murhi lowu nge xikarhi (exikarhi, wa vona) ka ntanga, Xikwembu . . . xi te, Mi ngaka mi nga dyi, ni ku khumbha, leswaku mi nga ta fa.

216 Wa vona, sweswi, rero i Rito. Wansati u le ku n'wi tshaheleni ka Rona. Sweswi langutani.

Kutani nyoka yi ku ka wansati, Loko ku ri ku fa mi ngaka mi nga fi:

217 Ma ya vona mano ya yena? Wa vona? Leswi a ringetaka ku swi endla? Xivumbiwa xexo xa vumunhu xo sungula, u ringeta ku tota wansati yaloye wa kahle lahaya, nhwana wa Xikwembu, hi ku ka a nga pfumeli Rito ra Xikwembu. Sweswo hi swona leswi a ringetaka ku n'wi kuma leswaku a swi endla.

218 Sweswo hi leswi a ringetaka ku kuma leswaku u swi endla, murhandziwa. [Makwerhu Branham nakambe a vulavula na sesi loyi a vabyaka—Muhleri.] Sweswo hi leswi a ringetaka ku kuma un'we wa n'wina leswaku a swi endla, ehandle lahaya, ku mi tota. Kutani nchumu wun'we lowu mi fanelaka ku wu endla sweswi... U muyimeri wa maendlelo lawa ya ntshuxekeke. Swingaleswi u nga ha ma amukela loko u ma lava. Kambe ma rhaheli ehandle. Loko Evha a nga yimanga hi xinkadyana xexo, a yingisela! U nga yimi u yimela leswi nga riki nchumu. U nga yimi.

219 Loko—loko Eliya a tava a byerile Gehazi, a ku, “Tekka xongetelo ya mina, famba u ya yi tlhandleka ehenhla ka n'wana loyi a nga fa. Kutani loko kungaku munhu un'wana na un'wana a vulavula na wena, u nga tlheriseli. Loko un'wana a ringeta ku ku yimisa, ntsena tshamela ro ya emahlweni no famba.”

220 Langutani eka wansati loko a ti vitanile nandza. U teri, “Vekela xitshamo xa mangwa u ya emahlweni, kutani u nga yimi ku kondza ndzi ku lerisa.” Hi swona sweswo.

221 Loko u khome Hungu, tshamela ro famba. Amen. Mi ri, “A ndzi nge swikoti ku ya emahlweni nakambe. Ee, ndza tsana.” Ntsena yana emahlweni. U nga yimi. Veka hinkwaswo etlhelo, ntsena yana emahlweni na ku faya. Makwerhu, u na Tlharhi evokweni ra wena, ntsena yana emahlweni no chotela.

222 Ndzi yile eka ntlangu wa bolo ya milenge estediyamu, nkarhi wun'wana, kutani a ndzi ya eku chumayeleni. Kutani ndzi yimile enyangweni ndzi languta ehenhla, ehenhla lahaya. Ri ku, “A hi mpimo wa mbyana eka nyimpi. I mpimo wa nyimpi eka mbyana.” Swingaleswi hi swona sweswo swi winisaka nyimpi. Wa vona?

223 Mi ri, “Kunene, langutani. Languta tikereke hinkwato letikulu leti ti lwisanaka na Leswi.”

224 A ndzi na mhaka ni leswaku va ni mpimo wa njhani. I malwele lawa ya nga eka mbyana, sweswo hi leswi swi hlayiwaka. I ripfumelo leri nga eka un'we. Loko u ri toya, tlhelela endzhaku eka goji ra wena leri u nga ri angarhela. Kambe, makwerhu, loko u ri socha, yima ehandle lahaya. Ku na nyimpi leyi yi yaka emahlweni. Yi kahle kumbe a yi kahle yi ngenile. A hi lweni.

225 Tani hi Peter Cartwright, u yile edorobeni, a ku, “Hosi yi ndzi byerile ku—ku ta lahawani ku ta va na mpfuxelelo.” U hayarile kamara ra khale ra nhundzu, a nghena kwalahaya a sungula ku yi basisa.

226 Kutani ngwhazi leyikulu ya doroba, xibalesa xi ri eka tlhelo ra yena, a rhelela ehansi. A fika eminyangweni. . . Van’wana va vona, va ku, “I mani munhu yaloye a yaka ehansi lahaya xana?”

227 A ku, “I muchumayeri. U ya va na nhlengeletano, a vula tano.”

228 “Kunene,” a ku, “vhumbha ntsena ndzi ta rhelela ndzi ya n’wi cukumetela ehandle exitarateni, ndzi n’wi tsutsumisa a huma lahawani. Sweswo hi swona hinkwaswo. A hi kali hi lava tinhlengeletano endzhawini ya hina.”

229 Swingaleswi u yile ehansi lahaya, a hudula rivanti. Kutani Peter Cartwright a ambarile khanchu wa yena, ma swi tiva, ntsena a ri eku hlantsweni ka mafasitere na makhumbhi. Nakulorhi lontsongo nyana, ma swi tiva.

230 Muchumayeri loyi a nga wa khale a n’wi hleka, ma swi tiva, loko a dya huku hi mavoko ya yena; laha swi nga toloveleka namuntlha, ma swi tiva.

231 Swingaleswi ntsena a ri eku hlantsweni ka mafasitere ni ku lunghisa hinkwako. Ngwhazi leyikulu yi tshunela, yi kokela nkhancho wa yena endzhaku, xibalesa xi ri eka tlhelo lerin’wana ra yena, a ku, “Xana u endla yini?”

232 “Oho,” a ku, “ndzi le ku hlantsweni ka mafasitere.” Kutani a tshamela ro ya emahlweni niku hlantswa mafasitere, ma swi tiva. A ri na xikongomelo xin’we. Xikwembu xi n’wi byerile ku khoma mpfuxelelo. A hlantswa mafasitere, ku ya ehansi.

A ku, “A hi lavi timpfuxelelo lahawani.”

233 A ku, “Oho, kambe Hosi yi ndzi byerile ku—ku khoma mpfuxelelo lowu.” Wa vona? Ntsena u loya emahlweni, ehandle eka ntirho wa yena. Wa vona? Wa vona?

234 “Kunene,” a ku, “ku na nchumu wun’we mi—mi faneleke ku wu twisisa.” A ku, “Ndzi mufambisi wa doroda leriwani lahawani.”

235 A ku, “Oho, wa pfumela?” Kutani ntsena a ya emahlweni ni ku hlantswa mafasitere, ma swi tiva.

236 A ku, “U nga se va na mpfuxelelo, u fanele ku ndzi nyika nkharisa ku sungula.”

A ku, “Oho, ndza pfumela? Kunene, ntsena ndzi ta swi endla sweswo ku ngari khale.”

237 Ntsena u hluvurile nkchachu wa yena. A tshunelela kwalahaya, kutani a n’wi khoma hi kholoro, a n’wi phijela

ehansi, a n'wi tala ehenhla. A ku, "Ndzi fanele ku lwa, loko ndzi nga hlula. Engetela nhlonhlotelo wa mina, Hosi." Fayetela thari ri huma eka yena.

A ku, "U na kona kuringana xana?"

238 A ku, "Ina." U pfukile a n'wi tlhavula voko. U ponisiwile hi madyambu yalawa, ekerekeni.

239 Kwalaho mi nga kona. Wa vona? I, teka Rito ra Xikwembu u tsema ndlela ya wena eka ku kanakana hinkwako. Ma swi vona? Hakunene, sweswo hi swona. Walowo i ntirho lowu wu landzelaka, a hi kumekeni hi ri karhi hi wu endla. Hi swona. Nchumu lowu landzelaka ndzi nga ta wu endla i ku fambela ekule ni ku kanakana ka mina, ndzi wu tsema. Walowo i ntirho wa mina lowu wu landzelaka, i ku cukumeta ku hlangana nhloko loku ku nga eka mina ekule. Loko switwi swa mina swi ndzi byela, "Kunene, a mi titwi kahle," nchumu lowu wu landzelaka ku wu endla i ku tsema nchumu walowo i wu cukumeta. Sweswo hi swona.

240 Mi ri, "Kunene, n'wina...Va ndzi byela sweswo...Ma swi tiva, ripfalo ra mina ra ndzi byela, Makwerhu Branham, leswaku ndzi..." Kunene, u nga hava nkarhi wun'wana u tsema nchumu walowo wu ya ekule. A wu ngeyi u ya kuma sweswo emahlweni. Ntsena kuma ntirho lowu landzelaka wu kumeka wu endliwile. Hluvula khanchu wa wena i wu cinamisa. Ntsena u tshamela ro ya emahlweni. Mavonele man'we, "Ndzi ya eku wineni." Amen. "Ndzi ngaka ndzi nga hluriwi. Ndzi ya eku wineni." Amen.

241 Sathana wa tota. Wa vona? Xana mano ma yena mo sungula hi wahi? Xana hi yihi ndhawu ya yena yo sungula ku nghena eka yona? Miehleketo. Wansati u yimile nyana xinkadyana, a yingisela leswi a swi vulaka. "Oho, a mi vuli tano?"

242 Kwalaho hilaha vavasati vanyingi lava ntsongo va endlaka swihoxo swa vona, ni vuningi bya vavanuna lava ntsongo va endlaka swihoxo swa vona; hi swona, ku yima nyana xinkadyana, ntsena ku yima nyana xinkadyana. I minkarhi yo tala ku fika kwihi laha ndzi voneke milandzu ya ku tshikana ni swilo leswi a swita, eka sweswo.

243 "Kunene, ndza ku byela, Makwerhu Branham, u chayile khwela a ku 'tswi-tswu', ma swi tiva, kutani ndzi yimile, kutani, hi ku tshembheka, a—a ndzi vuli ku swi endla." Ahaa. Kwalaho mi nga kona.

244 "Oho, wansati, a ndzi tshamile ku tsemakanya hi tafula kusuka eka yena. A—a ri na mahlo yo saseka ngopfu!" Wa vona? Ahaa. Wa swi vona? Sweswo hi swona.

245 Javulosi u endla swo fana. "Oho, dokodela u ndzi byerile leswaku a ndzi nge holi, swingaleswi ndzi..." Laha mi nga kona, swa fana, wa vona, nyimpi leyikulu leyi yi nga tshama yi lwiwa.

²⁴⁶ “Kunene, va ndzi byela leswaku...ndzi vonile va *Swingere-ngere* va ti endla tani hiloko va ri na Moya lowo Kwetsima.” Ina, u languta eka mutikukumuxi un’wana wa khale. Xana vona ke lava va nga na Wona? Ahaa. Ina. Javulosi u ta mikomba mangedyani xin’wana xi kasakasaka, kambe a ngaka a nga mi kombi tuva ra xiviri. Ahaa. Sweswo hi swona. A ngaka a nga mi kombi sweswo, kutani u ta hlayisa vubofu byebyo eka n’wina.

²⁴⁷ Oho, hi yena nghwazi, na yena, tsundzukani. Kambe lonkulu... “Lonkulu hi Loyi a nga eka n’wina, kutlula loyi a nga emisaveni.” Kambe khomelelani eRitweni ra Xikwembu; Ri pfumeleni, n’wina vakapteni va vuthu lahawani. Khomelela ndhawu ya wena ya swa nyimpi, makwerhu. Sweswo hi swona, khomelelani entirhweni wa n’wina wa nfanelo.

²⁴⁸ Swingaleswi, ndzi vile na xinhwenyetana lahawani, nkarhi wun’wana. Manana a nga hava a tshamile kwalahawani sweswi. Vito ra yena i Nellie Sanders. Yin’wana ya minkarhi yo sungula ndzi nga tshama ndzi vona dimona loko ri hlongoriwa. Hi hanyile, sweswi, loko ntsena ndzi nga kuma ndhawu; kutani ntsena ku va kwalomu ka tibiloko tinharhu ehenhla lahawani, etlhelo ka le swilahlweni. Kutani ndzi vile ntsena muchumayeri, nakona a ndzi ri eku chumayeleni kwalahawani eka khona yaleyi, na nhlengeletano leyi a yiri etendeni.

²⁴⁹ Kutani xinhwenyetana xexo a xi ri un’wana wa va densi vo antswa. U yile exikolweni xale henhla ehansi lahawani, kutani yena na Lee Horn. Kutani vunyingi bya n’wina lahawani edorobeni ma n’wi tiva Lee Horn ehansi lahawani, u fambisa kamara leri ri nga na xidziva. Swingaleswi va, yena na Lee Horn, a va ri vadensi lava antswaka lahaya etikweni. I wa Khatholiki, yena hi yexe. Xivangelo, vukhongeri a byi kali byi vula nchumu eka vona, swingaleswi...Nellie na vona. Swingaleswi, wansati a ri mudensi lonkulu, kutani na wanuna a ri xiswona, na yena. Kutani va vile na wona kwalahawani macinelo lawa ya vuriwaka “black bottom,” na “jitterbugs,” na hinkwaswo swilo swa vona. Kutani a ri...Vona ha vumbirhi a vari lavo antswa etikweni.

²⁵⁰ Siku rin’wana, xi dedelekile ehenhla lahawani, madyambu man’wana, eka nhlengeletano. Kwalahaya a wela ehansi, ealtareni, Nellie lontsongo. A ku katekisiwi mbilu ya yena. U pavalarile kwalahaya ealtareni. U yimisile voko ra yena. Hi loko a rila, kutani mihloti yi xiririka hile marhameni ya yena. A ku, “Billy...” A ndzi tiva. A ku, “Ndzi lava ku ponisiwa, ngopfu.”

²⁵¹ Hiloko ndzi ku, “Nellie, u nga ha ponisiwa. Yesu khale a ku ponisile, nhwenyana. U fanele ku swi amukela sweswi ehenhleni ka tshaku ra Rito ra Yena.”

²⁵² Kutani u tshamile kwalahaya. A rila, kutani u khongerile, kutani a byela Xikwembu leswaku a nge he pfuki a yingiserile swilo swa misava nakambe. Xikan'we-kan'we, ku rhula loku ko saseka kuta emoyeni wa yena. A pfuka kusuka kwalahaya, a ri karhi a huwelela niku dzunisa Xikwembu, a kwetsimisa Xikwembu.

²⁵³ Kutani kwalomu ka ntsevu kumbe nhungu wa tinhweti endzhaku ka sweswo, u tile hi Xitarata xa Spring, madyambu man'wana.

²⁵⁴ Sweswi, ntsena xinhwenyetana, ntsena a ri eka xiyimo xa vunhwana, kwalomu ka khume nhungu wa malembe hi vukhale. Hiloko a ta eka mina, a ku, "Hope. . ." Yaloye a kuri nsati wa mina, loyi a nga famba. A ku, "Ndzi tsakela loko a ndzi languteka kufana na Hope na Irene." A ku, "Wa tiva, a va kalanga va ti nghenisa eka misava." A ku, "Misava yi vekile mfungho eka wena." A ku, "A ndzi languteki kahle." A ku, "Sweswi, ndza tshika ku tola switolatolani na swin'wana, kambe ndzi languteka ndzi khwaxa. Hambi kuri ku languteka ka mina, exikandzeni xa mina," a ku, "ndzi languteka ndzi khwaxa." A ku, "Vona valanguteka va miyerile niku olova." A ku, "Ndzi navela loko a ndzi nga swi endlanga sweswo."

²⁵⁵ Ndzi ku, "Nellie, Ngati ya Yesu Krete yi basisa vudyoho hinkwabyo, murhandziwa. Yana emahlweni, u swi pfumela."

²⁵⁶ Wayne Bledsoe, votala va n'wina ma n'wi tiva lahawani, munghana wa mina wa xiviri, malembe na malembe. A ri xinwi. Kutani u tile lahawani a ri na makwerhu wa mina, Edward. Kutani u kumekile a pyopyiwile lahawani exitarateni, kutani hiloko ndzi n'wi rhwala, hikuva maphorisa a va ta n'wi kuma. Kutani ndzi n'wi tisile lahawani. Nakona a ndzi ri muchumayeri a ndzi tshama ehenhla lahawani, manana wa mina na papa, hi ndlela ya kuri a ndzi tekile. Kutani ndzi n'wi tekile, ndzi n'wi veka emubedweni lahaya. Ndzi etlela, ndzi etlela eka mubedwa wo petsa. Akuri na ntlawa lowukulu wa wa Branham, ma swi tiva, khume ra hina. Kutani swingaleswi a hi ri na kwalomu ka mune wa tikamara, kutani a hi ri na muxaka wa davuli, wuntsongo. Swingaleswi, a ndzi ri na mubedwa lowo petsa wa xikhale ndzi nga etlela eka wona. Ndzi wu pfula tani hi *leswi*, kutani—kutani ndzi veka Wayne emubedweni na mina. A pyopyiwile, a ndzi fanela ndzi n'wi veka endlwini ndzi n'wi etlerisa ehansi.

²⁵⁷ Kutani a ndzi badamile kwalahaya. Ndzi ku, "Wayne, a wu nyumi hambu kuri ku nyuma, tani hi sweswo?"

²⁵⁸ Hiloko a ku "Ah, Billy, u nga vulavuli na mina hi ndlela yaleyo." Hiloko ndzi n'wi tlhandleka mavoko. Ndzi ku, "Ndzi ya eku ku khongeleleni, Wayne. Xikwembu a xi ku katekisi." Kutani ndzi vuye ndzi ponisiwa ha swona, oho, ndza pfumela leswaku, kumbexani lembe.

259 Kutani swingaleswi, hinkwaswo xikan'we-kan'we, the—the thekisi, kupfariwa rivanti ra yona ehandle, kutani un'wana a gongondza hi matimba. “Makwerhu Bill! Makwerhu Bill!” [Makwerhu Branham a gongondza ephulphitini—Muhleri.]

260 Ndzi ehleketa, “Mina, khombo ra kona, un'wana u fanele a ri eku feni.” Ndzi tlulerile, erivantini; ndzi vhunga swilo swa mina swa khale kwalahaya, ndzi cukumeta tibijama ta mina, tani hi *leswi*; kutani ndzi funengeta Wayne. Ndzi tsutsumela enyangweni.

261 A swi twakala tani hi wansati. Ndzi pfurile rivanti, kutani xinhwanyetana lexi a xi yimile erivantini. Xi ku, “Oho, xana ndzi nga nghena?”

Ndzi ku, “Nghena.” Kutani ndzi lumeka mavoni.

262 Kutani sweswi a xi ri eku rileni tani hi sweswo, hiloko xi ku, “Oho, Makwerhu Billy, ndzi—ndzi—ndzi fambile! Ndzi fambile!”

263 Ndzi ku, “Mhaka i yini, Nellie? U lo—lo khoma hi vuvabyi bya mbilu naa?”

264 A ku, “Ee.” A ku, “Makwerhu Bill, ndzi ta ndzi huma eSpring.” A ku, “Hi ku tshembheka, Makwerhu Bill! Hi ku tshembheka, Makwerhu Bill, a ndzi vuli ku pfatlanya. A ndzi vuli ku pfatlanya.”

265 Ndzi ku, “Mhaka i yini?” Ndzi ehleketa, “Xana ndzi ta endla yini ha yena sweswi?” A ndzi tivi lexi ndzi nga xi endlaka. Ndzi, ntsena nakulorhi lontsongo. Nakona ndzi . . .

266 A ku, “Oho, Makwerhu Bill,” a ku, “Ntsena ndzi—ntsenana ndzi—ntsenana ndzi swiphemuphemu hinkwako.”

Ndzi ku, “Sweswi, miyela, sesi. Ndzi byeli hinkwaswo ka swona.”

267 Hiloko a ku, “Kunene,” a ku, “A ndzi ri ekuteni hi xitarata, kutani Redman's Hall . . .” Kutani a va toloverile ku va na ku densa na vusiku hi Mughivela kwalahaya. Hiloko a ku, “Ndzi na xitafu xin'wana, lexi a ndzi ya ekaya ku ya ti endlela xiambalo.” Hiloko a ku, “Ndzi twile vunanga byebyo.” Hiloko a ku, “Ma swi vona,” a ku, “Ndzi yimile nyana ntsena xinkadyana.” A ku, “Swi ya swi antswa. Swingaleswi hiloko ndzi ehleketa, “Ma swi tiva, a swi nge ku vavisi loko ndzi nga yima lahawani.”

268 Kwalaho hilaha a nga endla kona xihoxo xa yena, ku yima nyana. Ntsena a yingisela.

269 A ku, “Kunene, ndzi ya eku ehleketeni.” A ku, “Oho Hosi, Wa swi tiva leswaku ndza Ku rhandza, hambi swi ri tano.” A ku, “Wa swi tiva leswaku ndza Ku rhandza, Hosi. Kambe hi ntiyiso ndzi nga tsundzuka nkarhi lowu Lee na mina hi toloveleke ku wina hinkwato ti—ti khapu, na kuya

emahlweni.” A ku, “Mina, ndza byi tsundzuka vunanga byebyo bya khale byi toloveleke ku ndzi koka rinoko. Sweswi a byi swikoti.”

²⁷⁰ Aa-oho, ah-oho! Ntsena wo ehleketa leswaku a byi tano. Khale byi ku kumile, kwalahaya. Sweswo ntsena swi tani hi vukahle tani hi leswi a swi lavaka, kwalahaya. Wa vona?

²⁷¹ I vangani lava va tivaka Nellie Sanders? Kunene, ndza vhumbha hinkwerhu vunyingi bya n’wina. Ina. Hakunene. Swingaleswi va—va tano—va tano . . .

²⁷² A ku, u teri, “Kunene, mativa i yini?” A ku, “Kumbexani loko ndzi famba ehenhla eswitepisini ehenhla lahaya,” a ku, “kumbexani ndzi nga kota ku nyika vumbhoni eka van’wana va vona.”

²⁷³ Oho! Wa vona, u le rivaleni ra javulosi. Huma eka rona. “Pfala malangutelo hinkwawo layo biha.”

²⁷⁴ Kambe u yile ehenhla, ehenhla ka switepisi, a ya yima kwalahaya timinetse tintsongo. Kutani nchumu wo sungula mi wu tivaka, a vukarhiwile hi jaha rin’wana, ehandle ehansi.

²⁷⁵ Kutani a vuya eka vuyena. Kutani a yimile kwalahaya, a ri karhi a rila ni kuya emahlweni, a ku, “Oho, ndzi lahlekele makumu, sweswi.”

²⁷⁶ Ndzi ehleketa, “Kunene, a ndzi yi tivi ngopfu Biblele, kambe ndza pfumela leswaku Yesu u vule leswaku, ‘Hi Vito ra Mina va ta hlongola madimona.’” Ndzi . . .

²⁷⁷ Kutani Wayne a byi hangalakile, swintsongo nyana, kutani a tshamile kwalahaya, a hlalela. Wa vona? Swingaleswi ndzi ku, “Sweswi, dimona, a ndzi ku tivi leswaku u mani, kambe ndza ku byela sweswi, loyi i sesi wa mina, kutani a kuna lexi u nga xi endlaka eka yena kumbe ku n’wi khoma. A nga kalanga a vula kumbe ku endla sweswo. Ntsena u lo yima xinkadyana.” Kwalaho hilaha a nga endla xihoxo kona, hambiloko. Ndzi ku, “Kambe u fanele ku huma eka yena. Wa ndzi twa xana?”

²⁷⁸ Kutani ndzi pfuni, Xikwembu, eNdhawini ya ku Avanyisa, sweswi. Rivanti lero ra xikirini ri sungula ku pfula ni ku pfala, rona hi roxe. “Ku nyuhela, ku nyuhela,” lahaya erivantini. “Mpompa, ka-ku nyuhela, ka-ku nyuhela.” Ndzi ehleketa.

Hiloko wansati a ku, “Bill, languta lahaya. Languta lahaya.”

Hiloko ndzi ku, “Ina. I yini sweswo?”

Wansati a ku, “A ndzi tivi.”

Ndzi ku, “Kumbexani ndza swi endla.”

²⁷⁹ Kutani rivanti riya ri “mpompeka-rimpopeka, ri-mpopeka,” ripfaleka tani hi sweswo. Ndzi ehleketa, “Ku humelela yini lahawani? Xana ku humelela yini?”

280 Ndzi langutile nakambe, tani hi *sweswo*. Hiloko ndzi ku, “N’wi tshike, Sathana! Hi Vito ra Yesu, huma eka yena!”

281 Loko ndzi tava ndzi vule *sweswo*, a swi languteka tani hi mangedyana lexikulu ngopfu, xa kwalomu *ko tani* hi ku leha, xi yima etlhelo ka yena, na misisi yo leha leyi yi nembelelaka ehansi yi huma etipikwini ta xona ku fika eminkondzweni ya xona, tani hi *sweswo*. A xi famba xi ku, “Ooooooh.” Xi sungula ekusuhi na mina, ntsena tani hi kutika tani hilaha xi nga swi kotaka ku ta.

282 Ndzi ku, “O Hosi Xikwembu, Ngati ya Yesu Kreste ya ndzi sirhelela eka *sweswo*.”

283 Kutani Wayne a tlulela ehenhla emubedweni, a languta. Kutani hi lexi lahawani, tani hi ndzhuti lowukulu, wu endla xirhendzevutana, wu ya emahlweni ni kuya ehansi etlhelo ka mubedwa. A suka emubedweni Wayne, a ya eka kamara yin’wana, hi ku tika tani hilaha a nga swi kotisa xiswona. Swingaleswi hina . . .

284 Ndzi tekile Nellie ndzi n’wi yisa ekaya ka yena. Ndzi tlhela ndzi vuya, kutani a ndzi nga ha koti . . .

285 Manana u yile kwalahaya a fika a zuza malakani na swin’wana. A ku nga ha ri na nchumu emubedweni. Xana a kuri yini? Javulosi a humile eka yena. Ku humelerile yini xana? Wansati u yimile nyana xinkadyana. [Makwerhu Branham a gongondza ka mbirhi ephulphitini—Muhleri.] *Sweswo* hi swona hinkwaswo.

286 U nga yimi, eka hinkwaswo. Loko Xikwembu xi lava Rito ra Xona embilwini ya wena, ntsena teka Tlharhi lero u sungula ku chotela ni ku tsemelela. Haleluya!

287 “A ndzi na nkarhi wa ku yimela leswi nga riki nchumu. Ntsena tsemakanya u hundza, a ndzi na nkarhi hambu kuri ku tshama ehansi.”

288 A ku, “Kunene, teka xongotelo ya mina u yi tlhandleka eka n’wana. Kutani loko munhu un’wana a vulavula na wena, u nga va hlamuli.”

289 Loko Javulosi a ku, “Heyi, wa swi tiva leswi u swi twaka?” U nga kali u n’wi hlamula. Ntsena wo famba u ya emahlweni.

290 Javulosi, ma swi tiva, javulosi u ri, “Kambe ma swi tiva i yini? Ma swi tiva, va *Swingere-ngere*, loko va tava va ri na Moya lowo Kwetsima, ma tsundzuka minkarhi hinkwayo va—va lahlekeriwa hi miehleketo ya vona.” U nga vulavuli hambu kuri ku vulavula na yena. Ntsena yana emahlweni niku famba. A wutivi nchumu hi *Swingere-ngere*.

291 Hi wena na Xikwembu. *Sweswo* hi swona. Xi hlayisi Xikwembu. Xi tota malandza ya Xona. Ndzi fanele ku hatlisa. Xikwembu xi tota malandza ya Xona. Wa vona?

292 Sweswi ndzi fanele ndzi tsemakanya tinotsi tin'wana tintsongo lahawani, kambe ndzi tsakela ku vula leswi. Lahawani, yingiselani sweswi, swinene.

293 Xinhwenyetana, yingisela swinene sweswi. [Makwerhu Branham nakambe a vulavula na sesi loyi a vabyaka—Muhleri.]

294 Lahawani hi vona mano ya javulosi. Xana hi endla yini? Sweswi, ndzi khome Matsalwa yo tala lahawani, ya vaprofeta na swin'wana, laha a ta eka vona, na vanhu lava va hambaneke va nga eBibeleni, va endla nchumu wun'we. Minkarhi hinkwayo i mano ya yena, i ku ringeta ku kuma vanhu leswaku va nga pfumeli eka Rito ra Xikwembu. Yingisani, n'wina masocha ya xihambano. Loko u nga pfumelelani na Rito na rin'we ra Xikwembu leri tsariweke eBibeleni, a wu hlomanga.

295 Wa swi pfumela sweswo, murhandziwa? [Makwerhu Branham a vulavula na sesi loyi a vabyaka nakambe—Muhleri.]

296 A wu hlomanga. Wa tinyiketa, u ndhunghula. Hloma hi ku hloma loku ku hetisekeke ka Xikwembu. Amen. Hi le nyimpini. Leswi Xikwembu xi swi vulaka i ntiyiso. "Rito ra munhu un'wana na un'wana i vunwa." Wa vona? Kambe tani hiloko wa ha . . . u kumeka wa ha yingisela nchumu wun'we, ya lawa i mano ya yena, a wu hlomanga.

297 Xana i swilo swingani leswi Evha a fanele ku swi yingisela? Xin'we. A nga ha hlomanga kwalahaya. Xana Javulosi u endle yini? U rhetemukele emiehleketo ya wansati, a nghena emoyeni wa yena, kutani kwalahaya wansati a va a hundzuluxiwile. A hi swona sweswo? Wansati u hundzuluxiwile hi xinkadyana lexi a nga hlomangiki, loko a tava a nga pfumelanga Rito ra Xikwembu. Hinkwaswo hi swona. Lahawani hi vona mano ya yena.

298 Masocha ya Xikwembu ya lerisiwile ku "Havelani mahavelo lawa ya hetisekeke ya Xikwembu." A hi swona xana? [Nhlengeletano yi ku, "Amen."—Muhleri.] Sweswi, loko u lava ku tsala Matsalwa yalawa ehansi, ma kumeka eka Vaefesa 6:10 na 13. Wa vona? Hi mahlayile eka xinkadyana lexi hundzeke. I tsalwa ra hina. Hi swona. Lemukani. "Havelani mahavelo lawa hetisekeke ya Xikwembu." A hi . . . Xana ma ha ri na timinetse tintsongo ta nkarhi xana? ["Amen."] A hi tlheleleni endzhaku lahawani ntsena xinkadyana. Ntsena a hi voneni leswaku ku hetiseka ka ku hloma ka Xikwembu loku ku nga kona hi kwihi. Hinkwaswo swi lulamile. A hi sunguleni hi vhese ya vu10. Sweswi, yingiselani swinene sweswi. A hi kumeni ku havela loku ku hetisekeke ka Xikwembu. "Ekuheteleleni, va makwerhu va mina . . ." Sweswi, ndza switiva leswaku ndza famba . . . ndzi . . .

299 I makume mbirhi wa timinetse, sweswi, kuya eka khume mbirhi, ntsena ku tshunelela. A—a ndzi tivi . . . a ndzi lava ku mi dyondzisa nkarhi wo leha, namuntlha, kambe a ndzi—a ndzi

ngevi na rona ntsena handle ka kwalomu ka Hungu rin'we ro engetela ku fikela laha ndzi tekaka marendzo ya mina ya ximumu, ma swi vona.

³⁰⁰ Kutani ma swi tiva leswaku i yini? Ma swi tiva leswaku hikokwalaho ka yini ndzi endla leswi? Ndzi ta mi byela. Siku rin'wana ni vile na norho. A ndzi nga lavi ku wu vula, kambe ntsena wule miehleketweni ya mina. Ndzi nga ha swi endla, endzhaku ka loko Hosi yi ndzi nyike nhlamuselo.

³⁰¹ Ndzi lorhile ndzi ri karhi ndzi ti lulamisela ku tsemekanya nambu lowukulu, eka ntirho wa vumixini. Kutani sweswi, xo sungula, a ndzi ri ehenhla kwalahaya na nsati wa mina. . .

³⁰² Kutani i vangani va tivaka George Smith, six-second Smith, lahawani edorobeni? George Smith, jaha ra yena ri le xiphoriseni lahawani. Yena, George wa xisiwana, i xilovekelo sweswi. Kambe hi un'wana wo antswa eka lava va lwaka. Hi un'wana loyi a ni letela, hambi kuri ku ya eka Y.M.C.A. na kun'wana na kun'wana. A toloverile ku hi letela. Kutani a ri na majatu, majatu hakunene. Ntsena a ri wa ntiko wa nyakatlamba, a tika ku ringana dzana na makume mune-ntlhanu wa ntiko. Kutani u ndzi leteriwa. Kutani atoloverile ku yima kwalahaya, kutani a nga ha humesa xibakele xa yena, tani hi *sweswo*, a ndzi ba ekhwirini, a ndzi yimisa na khumbhi, wa vona, kambe, kambe a swi nga ndzi karhati. Ntsena a ndzi lava leswaku ndzi leteriwa, a kuri hava nchumu handle ka ku leteriwa.

³⁰³ Hiloko ndzi—ndzi lorha, vusiku byin'wana, ndzi vona six-second Smith. Sweswi, a ku nga ri xivono. A kuri norho. Kutani ndzi vonile six-second Smith, nakulorhi lontsongo a ta ku lwisana na yena, eka mpfinyano. Kutani yena, mukhalabya yaloye, wa kwalomu ka, oho, ndza vhumbha. . .Ndzi na makume ntlhanu-mbirhi. Yena a ri na kwalomu ka makume ntlhanu-nhungu, makume ntsevu. A kuri hava na un'we wa lava ntsongo loyi a nga n'wi khumbhaka, hi ndlela yin'wana. Ntsena u lo va boha xikwikwinini, tani hi sweswo, ntsena a va veka ehansi a va khoma hi voko ra yena.

³⁰⁴ Ndzi ehleketa, “Sweswo swa chavisa.” Ndzi ehleketa leswaku nsati wa mina u na mina, hiloko ndzi ku, “Sweswo swa chavisa.” Ndzi ku, “Wa tiva i yini, Meda? A toloverile ku va muleteri wa mina.”

A ku, “Ndza—ndza swi tsundzuka sweswo, u ndzi byerile hi swona.”

³⁰⁵ Ndzi ku, “Ina, nkulukumba. Hi ku letela ka yena loku ka kahle, ndzi winile khume ntlhanu wa tinyimpi ta profexini, ni ku tshika bi—bi bindzu; ndzi chumayela Evhangelii.”

³⁰⁶ Ntsena kusuka kwalaho swi cincile, kutani a ndzi sungula ku tsemekanya ma—ma mati. Kambe loko ndza ha ri eku fambeni,

a ndzi famba hi byatso bya matimba. Ndzi langutile emahlweni, kutani kwalahaya a ku tshamile vamakwerhu vambirhi va mina kwalahaya, eka xikwekwetsi, va ti lulamiserile ku famba na mina. Ndzi ku, “Mi ngaka mi nga swi endli sweswo, vamakwerhu. Ahaa. Ndzi fanela ndzi famba ndzi ri ndzexe.”

³⁰⁷ Hiloko wanuna wa byatso a ta, a ku, “Hi lebyi byatso bya wena,” xikwekwetsi xa kahle xa pulasitiki.

Ndzi ku, “Ee. Ahaa. Ku ngari byebyo.”

³⁰⁸ A ku, “Kunene, u nga ha tsutsuma hi ndlela *leyi* hi byona, makume ntlhanu wa timayili hi awara.”

Ndzi ku, “Kambe ndzi fanele ku tsemekanya hi ndlela *yaleyo*.” Wa vona?

“Kunene,” a ku, “nghena na *vona* vanhu va wena.”

³⁰⁹ Ndzi ku, “A hi vavanuna va byatso. A va tivi nchumu ha byona. Va hiseka. Va ngaka va nga byi hundzi byebyo. Havumbirhi va ta huma kwalahaya. Ntsena va ngaka va nga swi endli.”

Hiloko a ku, “Xana u . . . u nga tshembha . . .”

³¹⁰ Ndzi ku, “Yingisani, ndzi—ndzi tiva swinene ha byatso kutlula leswi va byi tivisaka xiswona, kutani a ndzi nge ringeti ku hundza hi byona, ntsena muxaka walowo wa nhundzu.” Ndzi ku, “Swi lava byatso bya matimba ku tsemekanya kwalaho.” Ndzi ku, “Swi ta teka swin’wana swo tlula sweswo.”

³¹¹ Kutani ndzi n’wi vona a languta etlhelo, eka un’wana wa vamakwerhu, kutani ni ku, “I wanuna wa byatso xana?”

Makwerhu a ku, “Ina.” Wa vona?

Ndzi ku, “Sweswo swi hoxekile.”

³¹² Hiloko wanuna wa byatso a vuyela endzhaku. A ku, “Ndzi ta ku byela leswi u nga ta swi endla.” A ku, “Va ku rhandza. Va ku pfumela. Kambe,” a ku, “loko u ringeta ku tsemekanya hi byatso bya matimba, va ta ringeta ku ku sala endzhaku hi xikwekwetsi xexo. Ha vumbirhi bya vona va ta fa, wa vona.” A ku, “Va ngaka va nga ku landzeleri.”

Hiloko ndzi ku, “Kunene, xana ndzi boheka ku endla yini?”

³¹³ Kutani wanuna loyi wa byatso eka nkhluluko, a ku, “U tlhelela endzhaku ehenhla *lahaya*.” A ku, “Ntsena ku na xikamarana xin’we xa nhundzu eka tiko leri hinkwaro, xikamarana xin’we xo hlayisa nhundzu. Kutani ntsena xi nghenisa mphakelo wo tala,” a ku, “kutani va ta sala kwalahawani. Va ta—va ta tshama lahawani loko wa ha—wa ha fambile. Kambe,” a ku, “u fanele u va eka mphakelo.”

³¹⁴ Kutani ntsena a ndzi ri eku odareni ka tinxaka hinkwato ta makhavichi, na marhanga, na timintsu, na swin’wana, ndzi ti vandla lahaya tani hi sweswo. Hiloko ndzi pfuka.

315 A ndzi kalanga ndzi switiva leswaku a kuri yini, kambe ndza switiva sweswi. Wa vona, hi pavalarile eka mphakelo, vamakwerhu. Lebyi hi byona vutomi lebyi u faneleke ku famba u ri wexe.

316 Leo, wa wu tsundzuka norho lowu a wu ri na wona nkarhi lowu u ngata ro sungula lahawani? [Makwerhu Leo Mercier a ku “Amen.”—Muhleri.] Wa phiramidi, kutani a wu ehleketa leswaku u ta ta hile henhla lahaya. Ndzi ku, “Leo, ku hava munhu loyi a taka hile henhla lahawani. Xikwembu xi fanele ku veka munhu ehenhla lahawani. U tlula rifumu rin’wana na rin’wana ra ntumbuluko leri ri nga tluriwaka.” Ndzi ku, “U ngaka u nga ti lahawani, Leo. Wa vona? Tthelela endzhaku ehansi. Ntsena byela vanhu leswaku yi huma eka Xikwembu.” Wa vona? Wa vona?

317 Hi swin’wana leswi u nga—u nga taka u nga tshembheli eka swona, tani hi vukahle tani hi vamakwerhu na vasesi, na kereke ya mina na swin’wana na swin’wana, na vukahle tani hi tikereke letin’wana ti nga xiswona, na vamakwerhu, hinkwako.

318 Sweswi, ndzi ngaka ndzi nga fambeli kule na kereke ehandle lahaya. Un’wana a ku, “Kunene, hikokwalaho ka yini u ya ehandle na vanhu va vona, vona lava va vunharhu bya tilo, hinkwavo *lava*, *valava*, na *van’wana*, na va oneness, na va Jesus Name, na hinkwato ka tona lahaya? Hikokwalaho ka yini u ti katsa na vona, hinkwavo?” I va mina. A swi na mhaka ni leswaku va endle yini, i va mina. I va phulphiti ya mina.

319 Loko Israel ri endlile vubihi, kufikela laha Xikwembu xi byelaka Muxe, xi ku, “Ti ave wena hi wexe. Ndzi ta sungula rixaka ri ntshwa—ri ntshwa na wena.”

320 Muxe u ti cukumetile yena hi yexe endleleni, a ku, “U nga se va teka, teka mina kusungula.”

321 A swi na mhaka ni leswaku va endlile yini, yaloye hi loyi ndzi rhumiweke eka yena. U rhumerile Rivoni, ku ngari ku ta voninga laha ku nga na Rivoni. Laha ku nga na munyama, kwalaho hilaha Rivoni ri nga kongomana na kona. Kutani u fanele u ri kuma xikan’we na vanhu. U fanele u yima na vona, swi nga khathaleki, u fanele kuya, eka swihoxo swa vona.

322 Israel a ri hoxile tani hi xihoxo lexi xi nga vaka xiswona. A va hoxile ku fikela laha Xikwembu xi va tshikaka. Kambe, Muxe, minkarhi hinkwayo na hlamala leswaku sweswo swi tisa ku yini, kambe Moya wa Krete eka Muxe. Wa vona?

323 Wa vona, hinkwerhu hi hoxile. U yimele hina hinkwerhu loko ha hari eka swihoxo swa hina.

324 A swi na mhaka leswaku va hoxile ku fika kwihi, hi nga endli leswaku hi ngavi na xinakulobye kumbe hi ngavi na ku hlangana hina hi hexe na swin’wana. Ntsena tani hiloko hi kota ku wina moya, a hi ngheneni hi “tlharihile tani hi

nyoka, tani hi ku titsongahata tani hi tuva,” wa vona, kutani hi ringeta ku wina moya wun’wana na wun’wana lowu hi nga wu kotaka.

³²⁵ Sweswi, leswi hi leswi ndzi swi vulaka mixo lowu, i ku hlayisa Swakudya. Ku hlayisa Swakudya, leswaku mi tava na leswi mi nga swi dyaka, swingaleswi mi tava ni swin’wana swa nkhuvo ehenhleri ka swona. Mi swi kuma eka tithepi ta n’wina. Mi tshama eka kamara leri nga hola. Kumbexani, loko ndzi fambile ndzi ri ekule swinene, mi tava ma ha swi tsundzuka swilo leswi leswaku swi ntiyiso. Tshamani ekamareni ra n’wina mi yingisela. Wa vona? Kutani leswi i Swakudya, swi nga hlayisiwa, edulwini. A ndzi switivi leswaku rendzo ri na rini. Kambe, laha ri nga vaka riri kona, Xa ku tiva laha Xi ndzi kongomisaka kona; a ndzi ku tivi. Ndzo landzelela ntsena.

³²⁶ Sweswi, xana u vule yini lahawani sweswi? Yingiselani swinene.

Loko swi ri tano, vamakwerhu va mina, tiyani Hosini, nile matimbeni ya yona lama nga tsandziwiki ha nchumu.

. . .tiyani. . .ematimbeni ya yona lama nga tsandziwiki ha nchumu.

Hakarhani matlharhi hinkwawo ya Xikwembu, leswaku mi ta tiva ku hlula miringo ya javulosi.

Hikuva eku lweni ka hina a hi lwi ni nyama ni ngati, . . .

Ku duvulana hi matlulu ni ku tlhavana hi mikwana, wa vona, sweswo a hi swona.

. . .kambe hi lwa ni va fumi, ni leswa matimba, ni tihosi hinkwato. . . ta munyama wa misava leyi, . . .

³²⁷ “Tihosi hinkwato ta munyama.” Leti ti fumaka misava? Javulosi. Kunene-nene. Xana i mani loyi a yaka emahlweni na swilo leswi hinkwaswo, hinkwaswo swilo leswi swi nga riki swa vukwembu swi yaka emahlweni, hinkwako lahawani, na mimfumo leyi, na kuya emahlweni? Hinkwaswo i swa javulosi. Biblele yi vule tano. Javulosi u lawula United States. Javulosi u lawula Germany. Javulosi u lawula tiko rin’wana na rin’wana leri nga emisaveni. Ndzi ta eka swona, ntsena eka timinetse tintsongo, kutani hi ta kumisisa loko a swi endla, kumbe a nga swi endli. Hambi. . .Mfumo wun’wana na wun’wana lowu wu nga tshama wu va kona kumbe lowu nga tava kona, ku fikela laha Xikwembu xi rhumelaka mfumo wa Xona, wu lawuriwile hi javulosi.

³²⁸ A ndzi vuli leswaku un’wana na un’wana loyi a nga eka wona i javulosi, sweswi. Ku na vanhu lava va khongelaka eka—eka tihofisi ta mfumo.

329 Kutava na un'wana lahawani eka vusiku byi ntsongo, kona kwalahawani, ku kombeta xifaniso lahawani na Makwerhu Arganbright, lahawani endzhawini. A ri wa xi diplomati kwalomu ka va presidente va ntlhanu vo hambana, Makwerhu Rowe. Kutani u... U tava kwalahawani, ndzi ehleketa leswaku a kuri kwalomu ka vhiki ra vumbirhi hi Dzivamisoko. Makwerhu Neville u ta swi tivisa. Nakona i wanuna wa kahle.

330 U teri a nga swi kota kuvulavula hi tindzimi to hambana ta nhungu, ndza pfumela. Kambe loko a amukela Moya lowo Kwetsima, u pfumarile ririmi leri a nga ri tirhisaka ku vulavula na Hosi hi rona, hiloko Hosi yi n'wi nyika rin'we, a ku, swingaleswi u vulavurile na Xona hi lero rin'we. Xi n'wi nyika rin'we lerintshwa, leri a nge se tshama a ti tolövetisa eka rona. Hi swona.

...ku tsana ka ximoya ku le tindhawini tale henhla.

Laha...

331 Sweswi yingisani, n'wina hinkwenu masocha sweswi, hi nga se sungula layini ya xikhongelo.

...tekelani e...eka n'wina (h-i-n-k-w-a-s-w-o) hinkwaswo (ku nga ri ntsena xiphemu xa swona)... hinkwako ku hloma ka Xikwembu, mi ta tiva ku tiya hi siku ra khombo,...

Leri i siku leri hi hanyaka eka rona.

...ni ku yima mi hlurile, hinkwaswo.

Ku yima...

332 Amen. Wa swi kuma sweswo? Wa vona, murhandziwa? [Makwerhu Branham nakambe a vulavula na sesi loyi a vabyaka—Muhleri.] Loko u endlile hinkwaswo leswi u nga swi endlaka, ku yima, kutani yima. U nga tsekatseki.

Tiyani hikwalaho, mi ri karhi mi ti tsimbile xifungha...

333 Yingiselani leswi. Yingiselani lahawani, i yini leswi. "Swifungha swa n'wina." I xiphemu xa n'wina xale xikarhi, lahawani, wa vona.

...hi vamba ra ntiyiso,...

334 Xana Ntiyiso i yini? Rito ra Xikwembu. Hi swona sweswo. "Rito ra Wena ri Ntiyiso." Hi swona.

...mi ambale eswifuveni eswisirhelelo leswo lulama;

335 Sweswo i, "Ku endla leswi nga lulama." Vana na Rito ra Xikwembu endzeni ka wena, u endla leswi nga lulama. "Swisirhelelo leswo lulama eswifuveni."

E milengeni ya n'wina mi havaxela ku hiseka loku nyikiwaka hi vhangeli ya ku rhula;

336 Fambani hinkwako, ndhawu yin'wana na yin'wana, nkarhi wun'wana na wun'wana, mi havaxerile emilengeni ya n'wina hi Evhangelu. Wa vona? Kutani langutani:

Ehenhla ka leswi hinkwaswo, ehenhleri ka hinkwaswo ka swona, mi tamela xitlhangu xa vupfumeri, . . .

337 Yaloye hi un'wana a wiselaka ehansi miseve, wa vona, "Xitlhangu xa ripfumelo."

. . .lexi mi nga ta tiva ku timela ha xona emiseve hinkwayo leyi pfurhaka ya nyavutswaka.

Rwalani xihuku xa ku hlayiseka, . . .

338 Yaloye i munhu wale ndzeni. . .Miehleketo—miehleketo, leyi nga lahawani, enhlokweni; swifunengeta nhloko.

. . .mi—mi tamele mfumu ra Moya, ri nga Rito ra Xikwembu:

339 Xana u ta xi pfumelela njhani xihuku lexi, xana xona xi endla yini xana? I xisirhelelo. Xana xihuku lexi xi endliwile hi yini? Hi brasi. Brasi a yi kali yi vaviseka; yi tiyile, yi tiye kutlula nsimbhi. Xiphemu xa nhloko xa brasi, (yini?) ku ponisiwa, vutivi byo tiva leswi, "Kutani ku hanyisiwa ka mina ku huma eka Xikwembu. Ku ponisiwa ka mina ku huma eka Xikwembu. Ntokoto wa mina wu fambisana na Rito ra Xona, ku nga ri miehleketo ya tikereke; Rito!" Amen. Kwalaho mi nga kona. Mi funengetiwile, hi xisirhelelo, xihuku xa ku ponisiwa, ku ntshuxiwa. Teka sweswo, kutani u macha u ya emahlweni. Oho, sweswi, sweswo hi leswi hi ringetaka ku swi endla. Vuthu ra Sathana. . .

340 Sweswi langutani, sweswi, hina. . .Ntsena ndzi fanele ku hatlisa, kambe ndzi—ndzi fanele ndzi swi nghenisa leswi.

341 Vuthu ra Sathana ri tisa vuvabyi. Sweswo hi leswi Sathana a nga xiswona, hi yena muhlaseri. Sathana, mfumo hinkwawo wa Sathana, i mavabyi, rifu, na nhlomulo, na ku tshikeleleka, na ku vilela, hinkwaswo swile ka Sathana.

Xikwembu i Vutomi, ripfumelo, ntsako, ku rhula, kona kwalahawani. Wa vona?

342 Sweswi, yalawa i matimba mambirhi lawa ya taka sweswi. Yale ku lweni. Yale ku lweni kwalahawani emuakwini kona sweswi. Ya lwa, siku rin'wana na rin'wana, na n'wina, matimba hinkwawo.

343 Sathana, wa milandzelela, vukulu byebyo, vukulu, vuhosi, Goliath wa muprista u ringeta ku chavisa xivindzi lexi nga ka n'wina. U kahle, kambe Xikwembu. . .

344 Mi tiyisiwile, amen, hi Evhangelu, hi Rito ra Ntiyiso ku rhendzeleka hi swisuti swa n'wina. Wa kwetsima! Muchumayeri, sweswo hi leswi swi nga xiswona. Xihuku xa

ku ponisiwa; xitlhangu xa ripfumelo; na Fumu, ri ri karhi Ri koweta evokweni ra wena! “Sathana, ndzi ta eku hlanganeni na wena. U hlangana na mina hi vito ra sayense. U hlangana na mina hi vito ra—ra ndhavuko. U hlangana na mina hi vito ra nhlango. U hlangana na mina hi vito ra *leswi*, *sweswo*, kumbe *swin’wana*. Kambe mina ndzi hlangana na wena hi Vito ra Hosi Xikwembu xa Israel. Ndzi ta hile ndzhaku ka wena. Pfula ndlela!” Hambi kuri rifu rona hi roxe ri ngaka ri nga yimi lahaya. Ndzi ta chotela goji eka rona. Sweswo hi swona.

³⁴⁵ Vuthu ra Sathana ri tisa mavabyi, kutani vuthu ra Xikwembu ri lerisiwile ku byi cukumetela ehandle. Amen. Kwalaha mi nga kona. Minkarhi hinkwayo Sathana u cukumetela hinkwaswo kona, ehenhleri ka n’wina, vuthu ra Xikwembu i kuva ri n’wi hlongola a huma. Amen. Ku hlongola!

³⁴⁶ Byebyo i vuthekiniki byo fana ni lebyi Xikwembu xi byi tirhisaka. Sathana u tirhisa vuthu ro nhlahla, leswaku u nga pfumeri Rito ra Xikwembu, kutani a tivekela mfumo wo antswa kutlula lowu Michael a ri na wona, kutani Xikwembu xi n’wi hlongola.

³⁴⁷ Maendlelo ya Xikwembu, i ku, hlongola leswo biha. Hlongola ku anakanya. Hlongola xiloyiloyi. Hlongola ku vilela. Hlongola mavabyi. Hlongola vudyoho. Amen. Mi le henhla eka swona, mi pfukele eka Krete Yesu, mi tshamile etindhawini tale Matilweni, na dimona rin’wana na rin’wana ehansi ka minkondzo ya n’wina. Loko a sungula ku damarhela nhloko ya yena lahaya, yini . . .

³⁴⁸ Ma swi tiva, mi file. Vutomi bya n’wina byi tumbetiwile. Xana *ku fa* i yini? Mi file eka switwi swa n’wina. Mi file eka ripfalo ra n’wina. Vumunhu lebyi byi nga bya n’wina byi taku, “Ina, ndza pfumela ndzi . . .” Ku fa eka ku kanela ka n’wina. Ku fa eka swilo leswi hinkwaswo. Kutani mi lahliwile hi Vito ra Yesu Krete; ni ku pfuka na Yena. Kutani laha A nga vaka a ri kona, na n’wina mi kwalahaya.

³⁴⁹ Ku humelela yini loko vona, un’we wa vona vakanakani, a kumeka eTilweni? Xikwembu xi n’wi rhahlele ehandle. Kutani Xi vula yini eka masocha lawa ya pfuxiweke eka Krete? “Loko javulosi a ta na vona, u rhaheriwela ehandle. Wa hlongoriwa.” Loko Yesu a letela vuthu ra Yena, ni ku va lerisa ku ya fika emakun’wini ya misava, “Yanani misaveni hinkwayo, mi ya byela swivumbiwa hinkwaswo Evhangeliki. La nga ta pfumela kutani a khuvuriwa kutani u ta hlayiseka; kambe la nga pfumeriki u ta avanyisiwa. Masingita lama ma ta endliwa hi vapfumeri, masocha ya Mina. Va ta hlongola madimona hi Vito ra Mina; va ta vulavula hi tindzimi letintshwa; va ta khoma tinyoka, hambu va nga nwa leswi dlayaka, swi ngaka swi nga va endli nchumu; loko va tlhandleka mavoko ehenhla ka lava vabyaka, kutani va ta hanya.”

Masocha, ya Vakreste lava va yaka
emahlweni!

Va macha tani hiloko va lava ku lwa,
Na xihambano xa Yesu
Xi ri emahlweni.

³⁵⁰ “Ndzi vambiwile na Yena, hambani leswi ndzi hanyaka; a hi mina loyi a hanyaka, kambe hi Loyi a hanyaka endzeni ka mina.” Rito ri ya emahlweni, emahlweni, Xikwembu xi ri karhi xi tsemelela, hi Tlharhi ra Xona leri ri nga loteka hi matlhello ha mambirhi.

³⁵¹ Swingaleswi, a swi hlamarisi, loko Grant a teka Richmond, na wansati yaloye lontsongo wale dzongeni loko a vona Grant a nghena, nhlonhlotelolo wu n’wi bile. Hiloko a ku:

Mahlo ya mina ya vonile ku kwetsima ka ku
vuya ka Hosi;
U fambile hi ku tika eka nguva laha tidiriva
ni vukarhi swi nga hlayisiwa;
U lahlekeriwile hi rihati ra yena ro hetelela hi
tlharhi ra Yena leri ri hatlisaka ku chavisa;
Vuthu ra yena ri macha riya emahlweni.

³⁵² Amen. Xana Grant u n’wi tekile njhani Richmond xana? Ntsena tani hiloko a ta eka yona. Amen. Sweswo hi leswi a nga n’wi tekisa xiswona Richmond.

³⁵³ Sweswo hi leswi masocha ya Xikwembu ya tekisaka xiswona xidyoho, vuvabyi; ntsena tani hiloko va ta eka xona. Amen. Yaleyo hi yona ndlela leyi va hlulaka ku kanakana ka vona ha yona, na ku chava, ni swin’wana. Loko un’wana a pfuka, va n’wi chotela. “Suka endleleni!” Oho, mina! Hi swona sweswo. Xikwembu xa va hlongola, tani hilaha Xi swi endleke eTilweni. Chief Kaptein wa hina wa kahle u hi kombetile leswaku swi endlisiwa ku yini. Amen.

³⁵⁴ Roy Roberson na Makwerhu Funk, vunyingsi bya n’wina swi dyuhati swa nyimpi lahawani, ma n’wi tiva kaptein wa xiviri leswaku i njhani.

³⁵⁵ Nkarhi wun’wana ndzi...xindhawani lexi lexintsongo xa ndzawulo ya swa ndzilo lahawani ehansi eJeffersonville. Ndhawu ya Pfau yi kumekile yi ri na ndzilo. Kutani ndzawulo ya ndzilo ya Jeffersonville a yi yimile ehansi lahaya, kutani kaptein a jikajika, a ku, “Phuphutelani swimatana ehenhla lahawani.” “Phu-phu-phu-phu,” tani hi xiphayiphani lahawani. Lahawani ku ta Clarksville, “Phuphutelani swimatana lahawani.” “Phu-phu-phu.” Ku tshwa ka muako wa Pfau ku ya ehansi.

³⁵⁶ Va vitanile Louisville. Lahawani ku ta vavanuna lava leteriweke. Oho, ti ri njhani tisayirini loko ti rila loko va jika hi lahaya!

357 Kutani lahawani va ta na chief kaptein lahawani, wa ndzawulo ya swa ndzilo, a ku, “Phuphutelani swimatana ehenhla *lahayani*. Phuphutelani swimatana ehansi *lahawani*.” Vavanuna lava nga leteriwangiki.

358 Makwerhu, tani hiloko njhini yaleyo yi yima, i mani loyi a ri enhlokweni ya xitepisi xana? I kaptein. Loko xitepisi xexo xiya ehenhla, u yile na xona. Loko a faya festere, a nga kalanga afika efestereni hambu swiritano. U khomile xihloka xa yena a xi hoxa efestereni, a ku, “Tanani, vafana.” Kutani ndzilo wu timelekile, hi timinetse tintsongo. Kaptein!

359 A hi kaptein, a nge teri, “Phuphutelani swimatani *lahawani*. Ringetani swintsongo *lahawani*.”

360 Kambe, “Tanani, vafana!” Amen. U rhangerile ndlela. A hi kombisa leswi swi endlisaka xiswona.

361 Ndzi ehleketa, “Leswaku ndzawulo yaleyo leyi yi leteriweke kahle ya ndzilo, va timile ndzilo walowo hi timinetse tintsongo.” Hikokwalaho ka yini? A va ri na kaptein loyi a tiva leswi a swi endla.

362 Makwerhu, vulavula hi ntivo-vukwembu hinkwabyo lebyi u byi lavaka. Tidinominexini ta n’wina leti nga endliwa hi vanhu, minhlangano ya n’wina, tlangani ha yona.

Ndzi na Chief Kaptein loyi a ndzi byeleke leswaku ndzi nga swi endlisa ku yini.

I ku, “Kunene, loko ndzi nga swi nun’hetela, ndzi swi twa.” Oho, thyaka!

363 Hi *leyi* ndlela leyi Chief Kaptein a nge teri yi endlisiwa xiswona, eka Luka ndzimana ya vu4. A ndzi na nkarhi wo yi hlaya. Yi hlayeni, n’wina hi n’wexe. Swi kahle. Luka ndzimana ya vu4, mi sungula hi vhese ya1.

364 A nga kalanga a ku, “Sweswi Ndzi ta mi byela. Ma famba kusuka *lahawani* kutani mi ya endla nhlango lowukulu. Mi na va hofisi ya xifundzha, na madiyakoni, na, kumbe mi kuma va khadinal, na vabishopo, kumbe mi kuma *leswi*.” A nga kalanga a vula sweswo.

365 Loko Sathana a hlangana na Yena, u te, “Sweswi U na ndlala. Hundzula maribye lawa ya va vuswa.”

A ku, “Ku tsariwile . . .”

366 A ku, “Ehenhla lahawani, ndzi ta Ku yisa ehenhla lahaya ndzi Ku komba swin’wana.”

“Kambe ku tsariwile . . .”

“Ndzi ta endla *leswi*, loko Wo swi endla.”

“Ku tsariwile . . .”

367 Sweswo hi leswi Chief Kaptein a nga vula leswaku hi swi endlisa xiswona. Xana swi endliwa njhani, sesi? “Swi tsariwile

leswaku, 'Loko va tchandleka mavoko eka lava vabyaka, va ta hola.'" "Swi tsariwile leswaku, 'Hi Vito ra Mina va ta hlongola madimona.'" Amen. Xana i yini? "Swi tsariwile!" Sweswo i swileriso swa Kaptein. "Swi tsariwile, 'Loyi a nga ta twa Marito ya Mina a pfumela eka Loyi a Ndzi rhumeke, u na Vutomi lebyi nga Heriki.' Swi tsariwile! Swi tsariwile! Swi tsariwile!" Sweswo i—sweswo hi swona swileriso. Lero i socha. Yaleyo hi yona ndlela. Xexo hi xona xibalesa xale ntshaveni hi xi susaka.

³⁶⁸ Xana u endla yini? U fambile ehenhla lahaya, ku ya eka Goliyadi. U kombisile. . . Xana Davida u ri kombetise ku yini vuthu leswaku swi endlisiwa ku yini xana? Xana Davida u ri kombise ku yini Israel leswaku swi endlisiwa ku yini? Davida swivula la "rhandzekaka, muponisi." Wa vona? Xana Davida u swi endlise ku yini? U teri, "Hi leyi ndlela leyi swi endlisiwaka xiswona. Tshembhelani eka Rito ra Hosi."

³⁶⁹ Hiloko Goliyadi a huma lahaya, a ku, "Ma tiva i yini? Ndzi ta ku rhwala hile makumu ka tllharhi leri, kutani ndzi phamela tinyenyana ha wena."

³⁷⁰ A ku, "U hlangana na mina tani hi nhlngano. U hlangana na mina tani hi wa tisayense wa ximanguva lawa. U hlangana na mina na tllharhi ra wena lerikulu ngopfu ra magoza ya khume mune. U hlangana na mina na xihuku xa brasi, na xiphemu xa xitlhangu lexi ndzi nga tsandzekaka ku xi susa ehansi. U hlangana na mina tani hi mulwi loyi a leteriweke. U hlangana na mina hi Ph.D, na L.L.D. nati L.D. timbirhi. U hlangana na mina ni hinkwaswo swilo leswi. Kambe ndzi ta hi Vito ra Hosi Xikwembu xa Israel, kutani namuntlha ndzi ta tsema nhloko ya wena ndzi yi susa emakatleni." Amen. Nhlungu nyana lero bava ri ta lahaya ku ta lwisana na xihotlhovila, kambe a tiva laha a yimeke kona.

Israel, ntsena ri ri karhi ri rhurhumela endzhaku lahaya, "Oho, nakulorhi lontsongo wa xisiwana."

Goliyadi a ku, "Ndzi ta ku komba leswaku ndzi ta endla yini." Hiloko lahawani a ta.

³⁷¹ A ri na "f-a-i-t-h" (ku nga ripfumelo), wa vona, eka "J-e-s-u-s" (a nga Yesu), matamba ya ntlhanu, maribye ya ntlhanu. Ribye rin'we leri ntsongo leri a ri ri kwalahaya, ku sungula ha rona. A ri ndiwilita hi ndlela yaleyo, Moya lowo Kwetsima wu khoma ribye, hiloko ri famba. Goliyadi a wela ehansi. Yaleyo hi yona ndlela leyi swi endlisiwaka xiswona.

³⁷² Yaleyo hi yona ndlela leyi Yesu a yi vuleke, leswi A swi vuleke. "Sweswi, loko n'wina vamakwerhu n'wina mi yaka ensin'wini, loko mi lava ku tiva leswaku mi nga ya hlula njhani madimona lawa, ndzi ta mi komba leswi swi endlisiwaka xiswona."

373 Sathana u teri, “Ndzi ta ku kuma.” Goliyadi, “Ndzi ta Ku kombisa leswi ndzi nga ta swi endla. U na ndlala. Loko U ri N’wana wa Xikwembu, ndzi ta Ku tlhontlha. U ri Un’wana wa Xikwembu. Ndzi ta Ku tlhontlha. Loko U ri N’wana wa Xikwembu, hundzula maribye lawa ya va vuswa. Dyana; U na ndlala. Kutani loko U ri N’wana wa Xikwembu, U na matimba yo swi endla.”

374 A ku, “Kambe swi tsariwile, swingaleswi, ‘Munhu a ngaka a nga hanyi hi vuswa ntsena.’” Oho, yaleyo hi yona ndlela leyi Chief Kaptein a yi endleke.

A N’wi teka a n’wi yisa enhlonhlorhini ya tempele. A ku, “Loko U nga tlulela ehansi wena hi Wexe,” a ku, “Wa swi tiva ka ha tsariwile. . .”

375 A ku, “Ina.” A ku, “Ku tsariwile, nakambe, ‘U nga tshuki u ringa Hosi Xikwembu xa wena.’” Wa swi vona leswi Yena a tivitandiseke xiswona hi Yexe? “Hosi Xikwembu xa wena.” Ahaa. “U nga tshuki u ringa Hosi Xikwembu xa wena,’ ku tsariwile, nakambe, tani hi sweswo.” Wa vona? Oho, mina!

376 Xana U endle yini? U n’wi hlurile, hi Rito ra Xikwembu. Mano ya javulosi i ya ku kuma wena leswaku u nga pfumeri Rito ra Xikwembu. Kutani Chief Kaptein a ku, “Teko Rito ra Xikwembu u Ri endla. Hi Vito ra Mina va ta hlongola madimona.”

377 Oho, Sathana, chief kaptein wa vona, oho, ina, ma swi tiva, tin’wana ta tidinominexini leti ti ringeta leswaku mi pfumela leswaku u na swinondzwana swa tiforoko, ma swi tiva, na ncila lowu wu avaneke, na maendlelo yalawa hinkwawo. Mi nga swi pfumeri. A nga hi ndlela yaleyo. Ee, nkulukumba, makwerhu. Hi yena mbavha. Mi nga pfumeli leswaku u na wona. Ntsena va endla sweswo ku mi chavisa. Yaloye a hi javulosi. Javulosi a nga na swinondzwana, ku sungula hi swona; ndzi swi kanakanile ngopfu. Ntsena o va moya. Javulosi i moya. A nga na swinondzwana swa tiforoko na swin’wana, tani hilaha mi ringetaka ku n’wi fanisisa hakona. Ee, ee.

378 Kambe, u tlarihile. Makwerhu, u wanuna wo tlariha hakunene, xidyondzeki xa ndhuma, u tano minkarhi hinkwayo, eka vutlharhi bya misava. Oho, ina. U sasekile. U kondletela vuthu ra yena hi vutlharhi bya misava, ku fikela laha, makwerhu, u nga ringeti—ku ringeta ku vulavula marito ya wena. Swa antswa u tiva leswi u vulavulaka hiswona loko u hlangana na un’we wa vanhu lava, va ku, “Masiku ya mahlori ya hundzile.” Ee, a nga—a nga na swinondzwana leswi nga hambana. U, oho, u—u—u huma eka seminari. U tipholichini, makwerhu. Ndzi vula leswaku, u sasekile, Ph.D., L.L.D, Q.U.S.T., na hinkwato ka tona. Wa vona? Hinkwato ti kwalahaya, ntsena u sasekile tani hilaha a nga vaka ha kona. A

tlhariha, hakunene, hi yena nyoka, ya tihanyi eka hinkwaswo. Misisi yi nembelela ehansi, makwerhu, kutani, ndzi vula leswaku, ku ambala, ku ngari ku khonyana ka khanchu. Ku saseka, ntsena tani hi ku tlhariha na mano tani hilaha a nga vaka xiswona. Sweswo hi swona.

³⁷⁹ U nga phuntisiwi hi yena handle kaloko u swi tiva leswi u vulavulaka ha swona. Hi swona sweswo. Oho, kambe ha ya tiva mano ma yena ma khale—ma yena ma khale. Ha switiva leswi a ringetaka ku swi endla: u hi lava hi nga pfumeri Rito ra Xikwembu.

³⁸⁰ Nakona a nga na swinondzwana swa tiforoko. Ee, ee, ee. Sweswi, hi kuma leswaku loko a ri hava swinondzwana swa tiforoko, swingaleswi u fanele a ri na swin'wana. I wa malwandla. U na vutlharhi, u dyondzile, a tikondletela. Makwerhu, u na vuthu ra yena leri ri nga tano.

³⁸¹ Languta, nkarhi wun'wana, eSwitzerland. Ntsena a ndzi kumanga ndzhawu yo yima, hi vanhu. Ku na—na...E Switzerland, kwalahaya ku ta vuthu leri rale Germany, mar-...na swi ta swi famba leswi a swinghena. Hikokwalaho ka yini, swi languteka tani hi khumbhi ra switina; munhu un'wana na un'wana a leteriwiwe, tlharhi rin'wana na rin'wana a ri vekisiwe xi *leswi*, nhungu kumbe khume wa tifiti ku ya emahlweni. Kutani va tile va ta chela vu Swisa nyana kwalahaya, xana a vari na yini? A va hlomile hi—hi switsemo na tisikiri ta vona, tinhonga na maribye, kutani kwalahaya va yimile. Va vapfunile. Ku tsemekanya nhlonhlorhi akuri na makaya ya vona. Lahawani vuthu ra ma Swisa ri humile ku ya hlangana na vona. A va kalanga va endla nchumu ha vona. Ntsena va lo nghena va fika va teka tiko ra vona.

³⁸² Tiko ri hilaha n'wana loyi a swi endleke, ntsena n'wana? Sathana, kwalaho hilaha a nga xiswona, a nga teka vutomi bya yena loko a nga swi kota. Hakunene. Lahaya u kona; u rhangele nkarhi wa yena wo tswariwa. Wa vona?

³⁸³ Ma Swisa a ma kalanga ma endla nchumu. A va ri vanhu va kahle. A va ringeta ku sirhelela makaya ya vona, kambe va yimile lahaya ku sirhelela. Endzhaku nyana, a kuri na un'wana hi vito ra Arnold von Winkelried. Lahawani ku ta vuthu leri. Hinkwavo ka vona a va rhendzeriwile. A ku, “Xana hi nga endla yini xana?”

³⁸⁴ Hinkwako, ntsena malwandle ya vavanuna, lava leteriweke kahle. Yaleyo hi yona ndlela leyi Sathana a endlisaka xiswona. Ku leteriwa kahle, tlharhi ra yena ri kombetela ehandle, munhu un'wana na un'wana a ri xitepeni; un'we, vambirhi; un'we, vambirhi; ntsena ku kokela endzeni vuthu lerintsongo. Ntsena—ntsenana ku tshamela ro famba, sweswo hi swona hinkwaswo leswi va faneleke ku swi endla, kutani ntsena ku va rhwala, un'wana na un'wana, eka mapanga. Matlharhi ma ya

ma kongome exikarhi ka vona. Kwalaho a ku tava kuri makumu ya vuthu ra ma Swisa. Kwalaho swi tava swi hetisekile. Kwalahaya endzhaku ka nhlonhlorhi a ku ri na miti ya vona na varhandziwa. Vavasati va vona va tava va rhwariwile na ku pfinyiwa, na vanhwenyana va vona lavantsongo, vana va dlayiwa, miti yi hisiwa, na swin'wana, swakudya swi tekiwa, tihomu na swin'wana, swi fambile. Kwalaho a va ri kona.

³⁸⁵ Xana ku humelerile yini? Nhlonhlotelo wu bile un'wana hi vito ra Arnold von Winkelried. A ku, "Vavanuna va Switzerland, leri siku ndzi fela Switzerland." Amen. "Leri siku ndzi fela Switzerland."

Va ku, "Xana u ta endla yini?"

³⁸⁶ A ku, "Ntsena ndzi landzeleleni mi lwa hinkwaswo leswi mi nga na swona." U yimile ehenhla lahaya; a cukumeta ehansi tlharhi ra yena, nhonga nyana leyi a ri na yona evokweni, tani hi *sweswo*. Kutani a huwelela, na mavoko ya yena lawa ya tlakuseriweke ehenhla, tani hi *sweswo*, kutani a tsutsumela eka sweswo, a ri karhi a kolola leswaku, "Endlani ndlela yo hi tshuxa evuhlongeni!" A tsutsuma hi ku tika tani hilaha a nga kota hakona, a tsutsumela eka vuthu. Kutani, loko a swi endlile, u khomelerile rin'wana na rin'wana ra matlharhi lawa a nga swi kota, kutani a ma hoxa exifuvuni xa yena a ri eka vona tani hi *sweswo*, kutani a fa.

³⁸⁷ U va byerile, a nge se famba. A ku, "Kuna kaya lerintsongo halahaya, nsati na vana nyana lava ndzi tshamaka na vona, ximutana nyana lexi ndzi nga xi xava." Kutani a ku, "Ndza—ndza va rhandza, kambe, namuntlha, ndzi fela Switzerland. U nyikile. . ." A ku, "Ndzi nyikela vutomi bya mina ku ponisa tiko." Kutani yaloye a ri nhenha. A va ha kalanga vava na nyimpi kusukela kwalaho. Kwalaho, kwalaho swi yi herisile.

³⁸⁸ Swi hlaserile vuthu lero, ni vunhenha byebyo byi kombisiweke, ku fikela laha ku pfumalaka. . . Vu—vu vuthu ri hlanganaka nhloko. Ma Swisa ya va khunguluxela maribye, va va tsutsumisa va huma etikweni; kutani a va ha vuyanga kusukela kwalaho. Kwalaho i madzana ya malembe lawa ya hundzeke. Wa vona? Hikokwalaho ka yini? Yaloye a kuri mhaka leyikulu.

³⁸⁹ Kambe, oho, makwerhu, siku rin'wana, loko ku hunisa, xiloyiloyi, ku kanakana, ku tshikeleleka, na ku chava, swi ri na vana va Xikwembu swi va yimerile ekhoneni. Ku na Un'we loyi a vitaniwaka Yesu Krete a ku, "Leri siku ndza fa Ndzi fela vanhu." Sweswo hi swona.

³⁹⁰ Xana u teri yini eka vuthu ra yena? "Ndzi landzeni kutani mi lwa hinkwaswo leswi mi nga na swona. Loko u ri na xipanu, lwana na xona xipano. U nga chavi. Loko u ri na nhonga, lwana hi nhonga. Loko u ri na ribye, lwana hi ribye, hambi u na yini kumbe yini."

³⁹¹ Sweswo hi swona leswi Chief Kaptein wa hina a swi vulaka namuntlha. “Ndzi teka Rito ra Xikwembu, kutani Ndzi hlurile Javulosi na matimba ya yena.” U n’wi choterile ku ya fika ebantini ra tinguvu ta yena, amen, hi Rito lero. Sweswi, hambi u na yini, loko u ri na Rito rin’we ntsena, “Hosi Xikwembu xa n’wina lexi nga mi hanyisa,” n’wi choteleni. Landzelelani. Amen. Landzelela Kaptein wa hina. Ina, nkulukumba. U n’wi choterile.

³⁹² Sathana, hi vukulu bya yena, mimfumo yo saseka, na ku saseka ngopfu, na hinkwaswo, hinkwaswo swi ri kahle. A kuna leswi a nga hi endlaka swona. Sweswo hi swona. Wa ha ri wa mano kutlula hinkwaswo swiharhi swa ntanga. Ina, nkulukumba. Yesu u teri vana va misava leyi va tlharihile kutlula vana va Mfumo wa Xikwembu.

³⁹³ Sweswi, mintlimbo leyi mimbirhi leyikulu. Ha famba... ndzi na...hi fanele ku pfala. Mintlimbo leyi mbirhi leyikulu yi ta kun’we sweswi. Sweswi hi yona awara laha vuvabyi ni swin’wana swi baka misava, ku fikela laha vutshunguri bya xisayense byi khuguriwaka, kutani hinkwaswo swa khuguriwa. A kuna nchumu, kutani—kutani ntsena hi ta...Na vuthu, vuthu lerintsongo ra Xikwembu, ri va yimerile ekhoni na swin’wana. Makwerhu, i nkarhi wa Arnold von Winkelried un’wana. I nkarhi, nkarhi wa munhu un’wana wa Xikwembu ku yima emahlweni. I nkarhi wa Eliya leswaku a humelela. I nkarhi wa swin’wana leswaku swi teka ndhawu.

³⁹⁴ Vuthu ra Xikwembu, pfalani miehleketo ya n’wina. Mi nga tshuki mi yima xikadyana, ku ehleketa hi swin’wana na swin’wana leswi javulosi a nga ta mi nyika swona ku ya hi switwi swa n’wina. Kambe tsundzukani, Rito ra Xikwembu ri ngaka ri nga hluleki.

³⁹⁵ Mavuthu lama mbirhi lamakulu! Loko nala a nghena tani hi ndhambhi, tani hiloko a ta namuntlha, xana Xikwembu xi te Xi ta endla yini xana? “Moya wa Xikwembu wu ta yimisa mujekwe lowu wu nga ta lwisana na swona.” Xana mi un’wana wa vona xana? Ina, nkulukumba.

³⁹⁶ Hi dyondzisiwile eka Yakob 4:7...A ndzi na nkarhi wo yi hlaya. Yakob 4:7, ku, “Alelani javulosi, kutani,” ntsena a ngaka a nga suki, kambe, “u ta haha.” “Alelani javulosi.” Xana hi n’wi alela njhani javulosi? Hi ndlela yo fana ni leyi Chief Kaptein wa hina a hi byelege ku endla ha yona. Teka Rito ra Xikwembu. Sweswo hi kona ku alela javulosi, i ku ya hi Rito ra Xikwembu. Chief Kaptein wa hina ntsena u hi byerile leswaku swi endlisa ku yini. Hinkwaswo swi kahle.

³⁹⁷ Sweswi, hi ku pfala, ndzi lava ku vula leswi. Javulosi yaloye wa khale, sweswi, miehleketa leswaku u tiyile. Miehleketa leswaku a nga hlasela n’wana? A nga hlasela swin’wana na swin’wana. U hlaserile Yesu Krete. U tile eka Yena, hi ku hlasela

ka nharhu ka vuharhi. Xana a mi swi tiva sweswo xana? Sathana ntsena a nga hlaseli kan'we. U ta ku hlasela hi vuvabyi, kutani lahawani u ta tlhela a vuya a ta ku hlasela, a mi byela leswaku, "Masiku ya masingita ya hundzile. U ngaka u nga hanyisiwi. A ku na nchumu eka Rona." Ma swi tiva leswaku sweswo i ntiyiso?

³⁹⁸ U hlaserile Yesu ka nharhu. Ku hlasela ka nharhu ka vuharhi, u tsutsumerile eka Yesu, ni ku ka a nga pfumeri ka yena Rito ra Xikwembu. Yesu a ri Rito. Hakunene, a nga kalanga a ri pfumela. "Loko U ri...Loko U ri..." Lahawani wa ta, hi ku hlasela ka vuharhi, tani hilaha nala a swi endlaka namuntlha. Lahawani va ta, va ku, "Loko U ri N'wana wa Xikwembu, ndzi kombe mahlori. Ndzi pfumeleli ndzi va vona ma endlwa." Makwerhu, ku hlasela ka nharhu ka vuharhi u hahela kona, "Loko U...Loko U ri..."

³⁹⁹ Swingaleswi, xana Yesu u endlile yini? Yesu a ri Rito ra Xikwembu. A ri Rito. U hlaserile Rito. Wa Kwetsima! Ndzi—ndzi tsena ku kuma...tsena ndzi titwa kahle, ku chumayela sweswi, hi ku tshembheka loku ndzi nga na kona. Hi swona sweswo. Yesu i Rito. "Ekusunguleni a kuri na Rito, kutani Rito a ri ri na Xikwembu, nakona Rito a xi ri Xikwembu. Kutani Rito ri tshama, ri ti endla nyama, kutani ri tshama..." Yesu a ri Rito. Xana U endlile yini? U n'wi tsemile ku ya fika emabantini ya tinguvu. Oho, mina! Ndzi va eku hundzeni. Xana Yesu u endlile yini? A ri Rito. Swingaleswi, hi Rito, U tsemile Sathana eka ku hlasela ka yena ka vuharhi. U hahile kwalahaya tani hi ntlawa wa para-, mavuthu ya xihuhuri, kumbe swin'wana swo fana na sweswo, a hahela eka Yesu, la nga Rito, tani hi sweswo. Kutani Yesu u tekile Rito lero, a n'wi tsemelela a va swiphemu swa swilayi. Haleluya! Hakunene, a n'wi tsemelela a va swiphemu swa swilayi, a n'wi hlula hi Rito

⁴⁰⁰ Ma ku vona ku hlasela ka yena xana? Langutani, yingiselani swinene, eku pfaleni loku. Xana ku hlasela ka yena i yini? Ku ka u nga pfumeli Rito ra Xikwembu, kwalaho i ku hlasela ka yena. Kwalahaya, xana ma yi vona nyimpi leyikulu leyi nga tshama yi lwiwa xana? Ku na matimba mambirhi ntsena; Sathana na Xikwembu. Nakona xana hi rihi tlharhi ra Sathana leri a lwisanaka na n'wina ha rona xana? I ku ringeta ku mi endla leswaku mi nga ri pfumeri Tlharhi ra n'wina. Wa mi havakexelula. A hi—a hi yingiselani swinene sweswi. Yingisani. Loko a nga mi kuma mi nga pfumelani na Tlharhi ra n'wina ro ringana, loko a mi kuma mi pfumela leswaku Tlharhi ra n'wina a ri tiyelanga ku enela, u ta mi havakexelula.

⁴⁰¹ Oho, Makwerhu Neville, ndza tshembha a hi swi tshikangi sweswo. [Makwerhu Neville a ku, "Ndza tshembha a ku khongeleriwanga."—Muhleri.]

⁴⁰² Langutani. Wa mi havakexelula loko a mi kuma mi nga ri eku pfumeleni eka Tlharhi lero. Loko u veka Sweswo ehansi,

sweswo swi hetisisa nyimpi ya n'wina. Mi herile. Khomelelani Tlharhi lero. Mi nga Ri veke ehansi. Hi vona ku ka a nga pfumeri ka yena. A hi . . .

Xin'wana ndzi lavaka ku xi vula sweswi, hi xinkadyana.

⁴⁰³ Russia. Ndzi lava ku vula leswi hi ku vuyeriwa ka vahluri, na kuya emahlweni, lahawani, na n'wina swichudeni swa Bibe. Xana mi rhasela yini niku huwelela hi Russia? Haa! A mi ndzi twanga ndzi mi byela hi ku aka xiyindlwani xa bomo, xana mi ndzi twile? Hikokwalaho ka yini mi ba huwa hi Russia? Russia a ri nchumu. Ku hava na tinyimpi leti va nga ta ti wina. A ku na misava leyi va nga ta yi hlula. Vukhomonisi a byi nge yi hluli misava. Xana ku humelela yini hi vanhu? Xana Rito ra Xikwembu ri nga tsandzeka xana?

⁴⁰⁴ Yingiselani, leswi swile ka thepi sweswi. Swi ya ka misava, ndza vulavula, kumbe hambu tithepi leti ti ngaya kwihi na kwihi. Nale ka n'wina vanhu n'wina mi nga lahawani, a swi na mhaka ni leswaku ku nga humelela yini ha mina, mi pfumela leswi.

⁴⁰⁵ Russia, vukhomonisi, a byi hluli nchumu. Rito ra Xikwembu ri ngaka ri nga hluleki. Vurhoma byi ya eku hluleni ka misava.

⁴⁰⁶ A hi tekeni xivono xa Daniel. Lero i Rito ra Xikwembu. "Wena, O Daniel. . ." "Wena, O Hosi Nebukhadneza, hi yona nhloko ya nsuku leyi," Babilona. "Mfumo wun'wana wu ta ku hlula, lowu ku nga silivere," wa vona, laha ku nga Medes-o-Persia. Rin'wana i Greece, Alexander the Great. Leri landzelaka, ku nghena, Rhoma. Kutani kwalahaya ku hava lexi xi nga vuriwa hi xikhomonisi. Rhoma yi fuma misava.

⁴⁰⁷ Yesu Krete u velekiwile emfun'weni wa Rhoma, kutani a xanisiwa, nkarhi wa Yena wo sungula wa ku ta lahawani, hi mfumo wa Rhoma. Kutani eku vuyeni ka Yena eka Nguva ya vumbirhi, ku Vuya sweswi, Hungu ra Yena ri xanisiwile hi tidinominexini ta Rhoma, laha ku nga manana wa tona hinkwato ka tona. Kutani loko A vuya, U ta vuyela ku hlantswa mfumo walowo wa Rhoma wu suka, laha va Yuda minkarhi hinkwayo va N'wi languteleke ku ta hlantswa mfumo wa Rhoma wu suka.

⁴⁰⁸ Mfumo wa vaprista va Rhoma na hinkwato tidinominexini leti ti nga emisaveni, sweswi ti hlanguana kun'we tani hi vandla, na khonfederexini ya tikereke leti ti hlanguyelaka kun'we tona hi toxo. A hi Russia. I Rhoma. HI LESWI HOSI YI SWI VULAKA. Ina. Ndzi kombi Matsalwa laha ku nga na vukhomonisi, kumbe rin'wana handle ka Rhoma, ri nga ta fuma.

⁴⁰⁹ Xana va Medes-o-Persia va n'wi pfarile Nebukadneza xana? Hakunene. Xana Greece ri va pfarile xana? Ina. Xana

Rhoma yi yile emahlweni na vona, kusuka kwalahaya? Xana ma kale ma tshoveleleka ku fika eka khume wa matimba ya Ottoman ntsena tani hilaha hi nga na wona sweswi? Xana...

⁴¹⁰ *Eisenhower*, laha swivulaka “nsimbhi.” *Khrushchev* swivula “vumba.” Xana va kale va va na nhlengeletano kona kwalahawani xana? Kutani Khrushchev a hlulula ntanghu ya yena. [Makwerhu Branham a gongondza ephulphitini—Muhleri.] Ku swi veka erivaleni, nchumu lowu nga pfuleka, wu ba edeskeni, tani hi *sweswo*, ku kombeta vanhu. [Makwerhu Branham a gongondza ephulphitini.]

⁴¹¹ Kunene, xana ku humelela yini hi vanhu namuntlha? Xana ripfumelo ri ye kwihi? Hikokwalaho ka yini, xana a mi pfumeli leswaku Rito ra Xikwembu ri Ntiyiso xana? [Nhlengeletano yi ku, “Amen.”—Muhleri.] Kutani nchumu walowo a wu *Lahawani*. Xana ku humelela yini hi swichumayeri namuntlha? “Vukhomonisi!” Muchumayeri un’wana na un’wana u le handle lahawani ku ringeta ku lwisana na vukhomonisi. Vukhomonisi, a byi nchumu!

⁴¹² Nchumu, javulosi u le ku byi koweteni ehansi ka nhompfu ya wena, kutani a wu switivi; i Vurhoma, vudinominexini. Kutani Rhoma i mana wa tikereke leti ta tidinominexini. Bibe le yi teri, “I muoswi, kutani vana va yena va vanhwenyana i swioswi,” ku lwisana na Xikwembu, ku lwisana na Rito ra Xona.

⁴¹³ Masocha, tekani Rito. Tintsumi ta tintswalo, tshamani na Rito lero. Ndzi ta lovisiwa siku rin’wana, kambe Rito leri ri ngaka ri nga lovisiwi. Kutani n’wina vanhu lava ntsongo, loko swi nga humeleri hi nkarhi wa mina, mi ta swi vona. Hi walowo nchumu wa kona.

⁴¹⁴ Xana mikale mi ya twa mahungu mixo lowu? Manana Kennedy wa famba, kuya vona phope, kutani ni leswi phope a swivuleke. Wa vona, hinkwabyo vukhongeri bya misava! Oho! Kunene, kumbexana hi ta kuma swintsongo nyana swo tala eka sweswo, hi Nsoto lowu wu taka.

⁴¹⁵ Wa vona, mi nga vileli hi Russia. Russia i xiribyana lexintsongo ebichini. Mi nga kali mi vilela hi vukhomonisi. Mi languta Vurhoma loko byi hlanganyela kun’we na tikereke. A ku na nchumu lexi xi nga tsariwa eMatsalweni xa vukhomonisi xi nga ta lawula misava.

⁴¹⁶ Kutani ndzi famba hi Rito, swi nga ri na mhaka leswaku swin’wana swi famba njhani. I Rito ndza pfumela. I Xirhoma lexi xi tekaka misava. Kutani Xirhoma i manana wa nhlango. A ku se tshama kuva na nhlango kufikela laha Rhoma yi wu endlaka, kutani wun’wana na wun’wana wa wona wu huma eka rona. Kutani Bibe le yi vule tano, “Hi yena

manana wa tingwavavani.” Ndzi nga ha tshama xiphemu xa siku eka swona, nakambe, kambe ndza pfumela leswaku ndzi nga hava ndzi ya emahlweni.

417 Loko nala a hi hlasela, swingaleswi, “Oho, ndza mi byela, mi fanele ku ta mi ta hi joyina. . .” Xana mi ta endla yini, endzhaku ehansi, mi xavelerile xana? Ku nga ri socha ra xiviri, a swi nge endleki. Ee, nkulukumba.

418 Xana hi endla yini kwalaho? Miehleketo, “Pfumelelani miehleketo leyi a yi ri eka Kreste. . .” Sweswo a hi leswi Bibeledi yi nga swivula xana? [Nhlengeletano yi ku, “Amen.”—Muhluleri.] “Miehleketo leyi a yi ri eka Kreste, yi va eka n’wina.” Xana A ri na miehleketo ya njhani? Tshama na Rito. Sweswo hi swona. Tshama na Rito, Rito ra Tatana, kutani u hlula nala nkarhi wun’wana na wun’wana. Sweswi loko nala a ku hlasela a tlhela a ringeta ku endla *leswi* ni ku endla *sweswo*, xana u ya endla yini? Tshama na Rito. Sweswo hi swona.

419 Xana mi lava ku endla yini sweswi? Tekani Rito. Xana Rito i yini? Bibeledi yi teri lahawani. Ntsena hi yi hlayile. Leswaku Moya, wa Xikwembu, i Rito. Wa vona? Langutani lahawani. “Kutani u teka xihuku xa ku ponisiwa, na Tlharhi, Tlharhi ra Moya.” Tlharhi ra Moya! Yini? Moya lowu wu ngenaka eka miehleketo ya wena kutani wu nghena eka wena, kutani Tlharhi ra Moya walowo i Rito ra Xikwembu.

420 Xana Moya walowo wu lwa na yini? Xana Moya lowu Kwetsima wu lwa na yini, kutitwa, vutitwi? [Nhlengeletano yi ku, “Rito.”—Muhleri.] Rito; mbilu! Yoo! Wa kwetsima! Xana Ri lwa na yini, vutitwi? Rito! Rito! A hi swi vuleni, Rito! [“Rito!”] Rito! [“Rito!”] Rito ra Xikwembu hi leswi Moya wu ri lwelaka.

421 Moya wa Xikwembu wa famba wu ya eka Javulosi, wu fika wu ku, “Ku tsariwile!” Amen! “Ku tsariwile!” Kutani Javulosi a pfula ndlela.

422 Xana hi endla yini? Tekani Tlharhi, leri ku nga Rito ra Xikwembu, Ri koki hi (yini?) hi voko ra ripfumelo, voko ro tiya ra ripfumelo, Tlharhi ra vukarhi hi matlhelo ha mambirhi. Bibeledi yi teri, eka Vaheveru 4, “I—I Tlharhi leri nga ni vukarhi hi matlhelo ha mambirhi,” ri tsema ha vumbirhi ku ta na ku famba.

423 Makwerhu, xana u endla yini? Tekani Rito. Tekani Moya, pfumelela Moya wu ta embilwini ya wena. Pfula miehleketo ya wena, i ku, “Rito ra Wena ri Ntiyiso.” Sweswi, u endla leswi, sesi. [Makwerhu Branham nakambe a vulavula na sesi loyi a vabyaka—Muhleri.] “Rito ra Wena ri ntiyiso.”

424 “Hosi, a ndzi nge yingiseli leswi ndzi ti twisaka xiswona, leswi un’wana, a tivulaka. Ndza yima, ndzi pfurhetela hinkwaswo switarata swo boxeketa swa mina, ku tshikeleleka

hinkwako, na ku kanakana, na ku ka ndzi nga pfumeli loko ndzi nga tshama ni va na kona. Vutitwi hinkwabyo lebyi ndzi nga tshama ndzi va na byona, vuvabyi hinkwabyo lebyi ndzi nga tshama ndzi va na byona, swin'wana na swin'wana leswi ndzi nga tshama ndzi va na swona, ndza swi pfurhetela swi huma hinkwaswo sweswi. Ndzi tsemakanya hinkwaswo sweswo. Ndzi ta ndzi kongomile moya wa mina. O Hosi, enhlela ehansi. U teri U ndzi endlile ndzi va mutirhi lonene la ntshuxekeke.”

“U n'wana, wa Mina.”

⁴²⁵ “Swi kahle, ndzi pfula mbilu ya mina na miehleketo ya mina. Nghena, Hosi Yesu.”

⁴²⁶ Kutani u khomelela Ripfumelo, Tlharhi lero ra Moya, HI LESWI HOSI YI SWI VULAKA. Huwelela, “Haleluya!” Amen. Kutani tsemelela nala un'wana na un'wana la nga mahlweni ka wena. Amen. Kwalaho u kona. Tsemelela nala un'wana na un'wana. Loko moya wa—wa khale wa xipuku wu ku endla u titwa. . . Tsema nchumu walowo wu ya ekule, hi Rito ra Hosi.

Kambe matimba ya hina, i ku, “Ntsako wa Hosi i matimba ya hina.”

⁴²⁷ “Fambela ekule na mina.” Faya! U n'wi tsema hi Rito. Hambi i dimona, hambu i nala, hambu i ku vabya, hambu i vuvabyi, hambu ku nga hava yini, teka Rito lero kutani u Ri koka hi Tlharhi. Kutani loko u swi faya ro sungula, swi tikomba swi nga tshukunyuki, swi fayi nakambe, kutani u swi faya nakambe, u swi faya nakambe. Kutani u swifaya ku kondza u petlula mbhovo eka swona, tani hi xikukwana xi jovotelaka xona hi xoxe xi humela ehandle; kumbe gama, leswi mi nga xiswona. Jovotela wena hi wexe eka xikhamba xexo xa khale xa vuvabyi. Tsema ndlela ya wena yi suka, i ku, “Haleluya! Xi kwihi xin'wana?” Amen. Yaleyoyi nyimpi. Lero i socha. Lero i socha ra xihambano. Ina, nkulukumba. Hlula nala un'wana na un'wana.

⁴²⁸ Hikokwalaho ka yini? Hikokwalaho ka yini? Hina, hi nga hlawuriwa khale, Mbewu ya vuhosi bya Abraham. Loko Abraham a tava alanile na hinkwaswo leswi a swi lwisana na Rito ra Xikwembu, u choterile ndlela hinkwayo ya yena xikundzu lexi a xi ta emahlweni ka yena. Va ku, “Nsati wa wena u dyuhale ngopfu.” Ntsena a chotela nchumu wu suka endleni. Javulosi a ku, “A wu nge swikoti ku swi endla sweswo.” Abraham u swi choterile swi suka endleni. U swi fayile, a swi faya, kufikela laha swi titsemaka swona hi swoxe.

“Swi kwihi swin'wana, Hosi?”

⁴²⁹ “Susa tende ra wena u ri tisa ehlehla *lahawani*.” U yile ehlehla a ya Xi akela altari kona.

430 Loko a hari kwalahaya, kutani Sathana a ta, a ku, “Sweswi, ndzi ta ku byela, leyi a hi ndhawu ya kahle.”

“Ndzi ta tshama kwalahawani. Suka emisaveni ya mina.”
A ku, “Haleluya!”

431 Lot a ku, “Swa antswa u ta ehansi lahawani. Hi na nkarhi wa kahle ehansi lahawani. Hinkwerhu hi na minhlango ya hina kwalahawani. Hikokwalaho ka yini, nsati wa mina i nhloko ya sosayiti leyi yi hlaiwaka na swin’wana, edorobeni. Ndza ku byela, u fanele ku ta ehansi lahawani.”

Sarah a ku, “Abraham . . .”

432 “Miyela, Sarah.” Haleluya! “Yima kwalahawani. Lahawani hilaha Xikwembu xi nga ndzi veka kona. Kona kwalahawani ndzi yima kona.”

433 Lahawani hilaha Xikwembu xi nga ndzi veka kona.

Hinkwerhu huwelelani matimba ya Vito ra
Yesu!

Mi nge Tintsumi ti khumarha ti wa;

Tshuneta beji ya vuhosi,

Kutani u Yi tlhandleka Hosi ya hinkwaswo.

Eka Kreste, Ribye leri tiyeke, ndza yima;

Misava leyin’wana hinkwayo ya
mbombomela,

Misava leyin’wana hinkwayo ya
mbombomela.

434 Hambu kuri rifu rona hi roxe, xin’wana na xin’wana, i sava leri ri mbombomelaka. Eka Kreste, Ribye leri tiyeke, ndza yima.

435 “Mbewu ya vuhosi bya Abraham.” Mbewu ya vuhosi! Hikokwalaho ka yini, hakanyingi vuthu leri ri nga hlauriwa rale England i ra vuhosi bya England, ngati yale vuhosini, hinkwaswo. Kutani Mbewu ya vuhosi bya Kreste i Kereke leyi tatiweka hi Moya lowo Kwetsima, yi tatiwile hi Moya lowo Kwetsima. Yini? Mbewu ya vuhosi, hi xitshembhiso, ku nga ri ku ya hi vutitwi. Kambe, ku ya hi xitshembhiso xa Xikwembu, va yima hi Rito ra Xikwembu, kutani va chotela ndlela ya vona, va huwelela, “Haleluya!”

Hambu rifu ra ta ri fika riku, “U ta evokweni ra wena ra baji.”

436 A ku, “Pfula ndlela, Jordan. Ndza tsemekanya.” Tsema ndlela ya wena eka wona, u ya eTikweni ra xitshembhiso. Amen.

437 Xana ku humelela yini loko nyimpi yi herile? Ndza pfala sweswi, hakunene. Loko nyimpi yi herile, kutani vakwetsimi va ta eKaya va ri karhi va macha, ndzi lava ku mi vutisa swin’wana, xana ku humelele yini?

438 Xana ku humelele yini loko Hitler a ya eFrance? Hikokwalaho ka yini, va teri a wu nge swikoti hambi kuri ku vona swibakabaka, xinkadyani, hi swihaha-mpfhuka. Goza ra sekwa ra German. [Makwerhu Branham a ba goza ra sekwa eka platifomo ka mbirhi—Muhleri.] Wa vona, a va yimile, va hundza hile kusuhi, va ri karhi va tsaka va tsakela ku hlula.

439 Loko Stalin a ta eRussia, timayili endzhaku, thangi rin'wana na rin'wana endzhaku ka rin'wana, ntsena va boma Berlin ku fikela laha ku nga ha saleki nchumu. Sweswo hi swona hinkwaswo. Kutani loko va famba, kutani German leri... Masocha lawa ya Russia ma ri eku tlangeleni, va ngenile va ri xisweswo, ma swi tiva, nchumu walowo wuntsongo lowu nga riki kahle a va wu endla. Ndzi wu vonile exifanisweni, nkarhi wun'wana eLondon, leswi va nga ngenisa xiswona, xifaniso xa xiviri xa nchumu laha, ku humelerile yini, va nghena, va ri eku tlangeleni. Oho, mina!

440 Loko hi twa sweswo leswaku nyimpi yi herile, hi huwelerile, hi chayile makhwela. Loko tinhenha ti vuya, hi hlanganile na vona ehenhla lahaya. Va huwelerile. Va kolola. A ndzi ri na mutswala loyi a ri kwalahaya, u te, loko a vuya, hinkwavo va khale... Valwi va khale lava a va chuwhile ngopfu, va hlulekile ni ku pfuka emibedweni, swingaleswi va lo va vumbulukisa kunene exikepeni loko va nghena, ku vona Xifaniso xa Ntshuxeko lowu loko xi yimisiwa. Va ku, "Vanhu va vona lavakulu va yimile lahaya, ntsena va rila, kutani va wa tani hi *sweswo*, loko va vona Xifaniso xexo xa Ntshuxeko." A va ri ekule ni makaya ku ringana mune wa malembe, va ri eku lweni, nyimpi yi chavile, na swin'wana na swin'wana. Kambe va tivile nsati yaloye, na wa mbilu, na manana, na papa, na vana, na hinkwavo lava a va rhandza, a va ri etlhelo ka Xifaniso xexo xa Ntshuxeko. A xikombisa leswi a va swi lwela. Oho, makhwela ya chayiwile, kutani New York ri ya riya huwelela, sweswo hi swona hinkwaswo, loko tinhenha ta vona tinghena hi ku macha. Walowo ku tava ku ri nchumu lowu nga riki na nkoka.

441 Nkarhi wun'wana loko Khezari, endzhaku ka nyimpi leyikulu, u teri, "Ndzi lava muhlomi wa mina wo duma swinene a ta famba kwala tlhelo ka mina eka ku tlangela lokukulu eka ku hlula nala wa hina." Kutani na un'wana na un'wana wa tindhuna a va tsemeleli tisiva ta vona kutani va basisa switlhangu swa vona, kutani va macha hi kwala kusuhi, ma swi tiva, tani hi sweswo, tani—tani hi masocha ya xiviri tani hi walawo. Endzhaku nyana, lontsongo, nakulorhi la dyuhaleke a ta hi kwala kusuhi, a tsema. Mina! A ri wa muxaka wun'wana wo languta ehenhla, kutani a sungula ku ya emahlweni, tani hi *sweswo*. Khezari a ku, "Yima nyana. Yima nyana. Wena," hambi kuri ku ambala a nga ambalanga tani hi—hi ndhuna, a ku, "tana haleno." A ku, "Xana swivati u swi kumile kwihhi eka vona?"

A ku, “Ehandle erivaleni ra nyimpi.”

442 A ku, “Tlulela ehenhla lahawani. I munhu loyi ndzi lavaka leswaku u tshama ekusuhi na mina.” Hikokwalaho ka yini? U kombetile leswaku a ri enyimpini.

443 O Xikwembu, tsetselela munhu loyi a nga ta tsema voko ra yena eka xikotela xa hlampfi ya “sardine” a tlhela a rhendzeriwa. Ndzi lava ku va nyimpi ya swivati. Tani hi Paul a nga teri, “Ndzi hlayisa mfungho wa Yesu Kreste emirhini wa mina.” Kwalaho hilaha ndzi lavaka ku lwa ensin’wini.

444 Siku rin’wana, loko Chief Kaptein wa hina a ta ta, Loyi a hi havexeriseke, Loyi a hi nyikaka havelo ra Xikwembu, ku nga Moya lowo Kwetsima, u hi nyika Rito ra Yena ku lwa hi rona, hi yima ehandle lahaya; loko Chief Kaptein wa hina lonkulu a ta ata nghena, ndzi lava ku khandziya kalichi ndzi famba na yona Ekaya na Yena. N’wina ke? [Nhlengetano yi ku, “Amen.”—Muhleri.] Kutani loko ndzi khoma xisatana xa mina xa khale hi voko, ndzi languta lahawani kutani ndzi vona vamakwerhu va mina na vasati va vona, na vana va vona, loko hi sungula ku famba etipharadeyisini ta Xikwembu, kutani Tintsumi ti tata moya hi tindzuniso, ehenhla tani hi sweswo, hi vulavula hi ku tsaka!

445 Kutani loko nyimpi yi herile, hi ta ambala xidlodlo. Oho, mina! Oho, masocha ya xihambano, mixo lowu, kokela voko lero ra ripfumelo ehandle lahawani, kutani u koka ku khoma Xitlhavani lexi.

446 Swi njhani, sesi, u ti lulamiserile? [Makwerhu Branham nakambe a vulavula na sesi loyi a vabyaka—Muhleri.] Koka Xitlhavani xexo xi huma, i ku, “Xikwembu, a ndzi na mhaka ni leswi—ni leswi javulosi a swi vuleke eka mina, ni leswi un’wana a nga swivula. Mixo lowu, ndzi le ku pfumeleni.” [Sesi a ku, “Ndza pfumela, na mina.”] “Ndzi le ku pfumeleni.”

447 Tani hilaha ndzi vuleke siku rin’wana, swintsongo. . . Ndza pfumela ti Sonto tintsongo leti ti hundzeke, a kuri na wanuna loyi a ri na norho. U lorhile leswaku javulosi hi xin’wana lexi ntsongo ngopfu xa khale, xi tsutsumela eka yena. Xi ku, “Boo!” Kutani a tlulela endzhaku, kutani javulosi a ya a kula. “Boo!” Kutani a tlulela endzhaku, kutani javulosi a ya a kula. Eku heteleleni, javulosi a kumeka a kurile tani hilaha a nga xiswona, a ya eku n’wi hluleni. A swi tiva leswaku u fanele ku lwa na yena hi swin’wana, swingaleswi a hala-hala. A nga kumi nchumu lexi a nga lwaka na yena ha xona. Ntsena u lo teka Bibeale. Kutani javulosi a ku, “Boo!” A ku, “Boo!” endzhaku ka yena, kutani javulosi a ya a va lontsongo, ni kuva lontsongo, ni kuva lontsongo. Kutani, eku heteleleni, a n’wi bela ro delay hi Rito.

448 U socha, a wu yena, sesi? [Makwerhu Branham nakambe avulavula na sesi la vabyaka—Muhleri.] Teka Rito lero i ku,

“Ku tsariwile.” Amen. “A ndzi nge fi. Ndzi ta hanya. Ndzi ta tshama eka tabernakale yaleyi ndzi dzunisa Xikwembu eka vukahle bya Xona, na hinkwavo ka vona.”

449 Ma swi pfumela sweswo, vakwetsimi? [Nhlengeletano yi ku, “Amen.”—Muhleri.] Amen.

A hi korhamiseni tinhloko ta hina.

450 O Hosi Xikwembu, Mutumbuluxi wa matilo na misava, a swi tiveki namuntlha leswaku Wena wa ha ri Xikwembu. A swi na mhaka ni leswaku ndzi nga chumayela ku fika kwihi, switele ku fika kwihi leswi ndzi nga swi vulaka, Hosi, Rito leri ri humaka eka Wena ra switshamisisa.

451 Swidukwana leswi swi nga lahawani, swi yimele vanhu lava va vabyaka. Ndza khongela, Tatana wale Tilweni, leswaku mikateko ya Wena na matimba swi ta wisela ehenhleri ka xin'wana na xin'wana xa swona, tani hilaha ndzi tlhandlekeke mavoko ehenhla ka swona. Xikwembu, hi Vito ra Yesu Krete, ndza khongela leswaku U ta tota swidukwana leswi hi Vukona bya Wena lebyo kwetsima, tani hilaha swi tsariweke eRitweni. A swi nchumu swi nga ta lwisana na Rito. Kambe swi vuriwile eka Rito, leswaku, “Va tekile kusuka eka miri wa Paul, swidukwana na tifasikoti. Mimoya leyi nga basangiki yi humile evanhwini, kutani va horisiwile eka vuvabyi byo hambana.” Sweswi, a hi Mukwetsimi Paul hina, kambe Wa ha ri Xikwembu, kutani Wa ha ri Moya lowo Kwetsima lowu wu nga wun'we. Ndzi tlhandleka mavoko ehenhleri ka swidukwana leswi, hi Vito ra Hosi Yesu, kutani ndza kombela leswaku U ta katekisa ni ku horisa un'wana na un'wana wa vona.

452 Kutani, Xikwembu, ku pavalala lahawani emubedweni, loyi a pavalaleke lahawani, a nga nchumu handle ka n'wana, ntsena xinhwenyetana xo saseka. A ngaka a nga hanyi, Hosi. Sathana u endlile vubihi eka yena. Kutani va rhandziwa va tin'anga ta misava leyi va ringetile hi ku tika, a swikanakanisi, ku ponisa n'wana. Ntsena a va swi kotanga ku swi endla. Vale makun'wini ya vutlharhi bya vona. A va ha tivi swin'wana leswi va nga swi endlaka. Kambe, Hosi, ndzi tsakile hikuva ku na ndzima yin'wana leyi tsariweke. Hi nga ha pfula papila rin'wana, kutani eka papila leri hi vona N'anga Leyikulu yi nghena. Hi N'wi vitana mutsundzuxi mixo lowu.

453 Sweswi, Hosi, a swi tsariwanga lahawani eRitweni ra Wena, leswaku, “Masingita lawa ya ta endliwa hi lava va pfumelaka?” Hosi, loko ndzi nga ri mupfumeri, ndzi endli un'wana sweswi. Loko nhwenyana loyi lontsongo a nga ri mupfumeri, n'wi endle un'wana sweswi. “Masingita lawa ya ta endliwa hi lava va pfumelaka; loko va tlhandleka mavoko eka vavabyi, va ta hola.” Nakambe swa ha tsariwile, “Hi Vito ra Mina va ta hlongola madimona.” Hosi, lawa—lawa i Marito ya Wena. I ya Wena. I Rito ra Wena. Kutani sweswi tani hi nandza wa Wena . . .

454 Tani hilaha U nga teri, “Laha vambirhi kumbe vanharhu va nga hlangana kun’we, Ndzi tava exikarhi ka n’wina; kutani loko mi pfumelelana, tani hi ku khumbha nchumu wun’we, ni ku kombela, mi ta swi kuma.”

455 Xikwembu, n’wana loyi ndza vona i munhu loyi a vabyaka ngopfu laha muakwini mixo lowu, hikuva a ngaka a nga hanyi ehandleni ka Wena, nkarhi wo leha swinene, kutani hi yena la vabyaka ngopfu. Swingaleswi, hinkwerhu ka hina, ha pfumelelana, tani hi socha rin’wana na rin’wana ri nga yima lahawani. Kutani eka ntlawa lowu ku yimile Mbewu ya vuhosi ya Abraham.

456 Hile ku macheni ehenhla ka Sathana sweswi. Kutani hambu swiritano a nga hava a ri karhi a tilunghisela ku famba, Sathana, hikuva mahavelo ya hina male ku vangameni, mihlovo yile ku khulukeni; vavanuna na vavasati va tamerile Matlharhi, va macha va ya emahlweni sweswi ehenhleni ka wena, eka xinhwenyetana lexi. Huma eka yena, Sathana. Tshika n’wana yaloye. Tani hi vuthu ra Xikwembu lexi xi hanyaka, ha ku tlhotlha. N’wi tshike, hi Vito ra Yesu Kreste.

457 Ndzi ya eku n’wi tlhandlekeni ka mavoko. Kutani, Sathana, u bohile n’wana loyi, u endlile vubihhi lebyi. Ndza switiva leswaku u phikizana swinene na vumunhu, kambe a wu phikizani na Hosi ya mina, swingaleswi ndzi ta hi Vito ra Yona. N’wi tshike, wena moya wa javulosi. Wena dimona ra vuvabyi, huma eka n’wana loyi, leswaku a famba a tshuxekile, kusukela namuntlha ku ya emahlweni. Ndza swi lerisa leswi, hi Vito ra Yesu Kreste.

458 Sweswi, Hosi Xikwembu, Wena Loyi u pfuxeke vafi u tlhela u khorwisa leswaku U Xikwembu, pfuxa wansati loyi lontsongo eka rihanyo ra yena ni ntamu nakambe, leswaku a ta yima emuakwini lowu. Javulosi a sukile eka yena!... ?...u n’wi endla a va kahle. Leswaku a nga ha hanya evukwetsimelweni ni ku xixima Xikwembu.

Ri—Ri vuriwile, sweswi u nge ri endleka.

459 Ku nga ha va kuri na van’wana lahawani lava va lavaka ku yimisa mavoko ya vona va ku, “Ndzi lava ku khongeleriwa. Ndza vabya. Ndzi lava Xikwembu”? A ndzi switivi leswaku hi na nkarhi wo tani hi kwihi lowu hi nga na wona. Hi na nkarhi wo ringanela ku pfumelela vanhu va hundza hi lahawani. Ntsena ndzi titwa ndzi ri ni ku chaveleleka mixo lowu. Ina. Ina. Ndzi ku lava u ehlela ehansi haleno, Billy, kutani ntsena teka kumbexani xiphemu lexi xin’we lexi nga lahawani, eka tlhelo *leri* lahawani, ri ri roxe. Ntsena a hi tshikeni xiphemu lexi xi ta kusungula, kutani hi ta teka xiphemu lexi nga endzhaku endzhaku ka sweswo, ntsena ku ya fika endzhaku ka le xikarhi ka kereke *kwalaho*. Swingaleswi hi tava tekisa xisweswo, kutani a ve nge...

460 Kutani sweswi ndzi lava Makwerhu Neville na vamakwerhu van'wana na tiministara ku ta yima lahawani etlhello ka mina, lahawani, leswaku mi nga ha va teka mi va tlherisela endzhaku exikarhi ka kereke nakambe. Swi lulamile. Swi lulamile. Sweswi ndzi. . .

461 I vangani va n'wina lava nga havaxela xana? [Nhlengeletano yi ku, "Amen."—Muhleri.]

462 [Makwerhu Branham a hundzuluka ephulphitini a vulavula na sesi loyi a n'wi khongelela—Muhleri.] Swi ta ncinca sweswi. Famba u ya ekaya, u va kahle sweswi, u hola.

463 Amen. Oho, mina! Hinkwerhu n'wina masocha, humesani Matlharhi. Humesani Matlharhi, masocha ya xihambano, mi macha mi ya emahlweni, mi macha mi ya emahlweni.

Eka Kreste, Ribye leri tiyeke, ndza yima.
Misava leyin'wana hinkwayo ya
mbombomela.

464 Hinkwaswo swi kahle, tanani swin'we, ehansi eka tlhello leri lahawani. U n'wana na un'wana eka xikhongelo sweswi, tani hiloko va ha hundza hi lahawani.

Hi Vito ra Yesu, hanyisa wansati loyi. Amen.

Humesani Matlharhi ya n'wina sweswi. Mahlayiseni eswitulwini swa n'wina, mi huwelela.

465 [Makwerhu Branham na vaministara va khongelela vavabyi, a sukile eka xitlakusa marito, ku ringana makume mune-ntlhanu wa tisekondo—Muhleri.]

Lava yaka emahlweni, masocha ya Vakreste!
Va macha tani hiloko va ya enyimpini,
Na xihambano xa Yesu
Xi rhangile emahlweni.

466 "Pfula ndlela, Sathana!" Mhaka i yini, masocha? Xana a mi swi tiva leswaku hi ta hlula? [Nhlengeletano yi tsaka yi ku, "Amen."—Muhleri.] Khale a hlurile. Hi hlula hi ku tlurisisa eka Kreste Yesu. Dimona rin'wana na rin'wana ra hlongoriwa, swin'wana na swin'wana. Amen.

Tana haleno, makwerhu wa mina! . . . ? . . .

Ndza khongela leswaku u ta hanya! . . . ? . . .

Hanyisa makwerhu wa mina, Doc; n'wi hanyise, Tatana, hi Vito ra Yesu.

Hi Vito ra Yesu Kreste, hanyisa manana loyi. Tana . . . ? . . .

467 Sweswi, u teka . . . Ndzi fanele ku kombela vamakwerhu endzhaku. Hinkwako, Hosi . . . ? . . .

468 O Hosi Xikwembu, Mutumbuluxi wa tilo na misava!
O Xikwembu, U tiva leswi nga mbilwini ya yena. U tiva
hinkwaswo. Ndzi khongelela ha vumbirhi mhani na papa. Hi
Vito ra Yesu Kreste, ndza lerisa...?...

Hi Vito ra Yesu Kreste, ndza...?...

Hi Vito ra Yesu Kreste, ndza...?...

469 Xikwembu, vana na sesi wa mina. Ha swi tiva, malembe ya
sungula ku khokhovela ma nghena ma vanga rifu leswaku ri
khoma miri wa wansati. Sweswi, hi Vito ra Yesu...?...

470 Hi Vito ra Yesu Kreste, katekisa xinhwenyetana lexi, Hosi.
Tinyimpi ta hina exikolweni lahaya, ndzi tiva laha a yaka
kona. Ndza khongela leswaku U ta xi katekisa. Leswaku a
nga ha humesa Tlharhi lero, mixo lowu, ni ku famba a ya
emahlweni!...?... Katekisa jaha leri, Hosi; u le kuteni, a ri
karhi a huwelela Vito ra Wena, mixo lowu; ndza khongela
leswaku U ta famba na yena...?...

471 Xikwembu, katekisa makwerhu wa mina, n'wi nyike
xikombelo xa yena. Hi Vito ra Hosi ya hina Yesu, ndzi
swivurile!...?...

E Vitweni ra Yesu Kreste, hi nyikela xikhongelo lexi.

E Vitweni ra Yesu Kreste, hi nyikela xikhongelo lexi.

E Vitweni ra Yesu Kreste, hi nyikela xikhongelo lexi.

E Vitweni ra Yesu Kreste, hi...?...

E Vitweni ra Yesu Kreste, hi nyikela xikhongelo lexi.

Hi Vito ra Yesu Kreste...?...

E Vitweni ra Yesu Kreste...?...

E Vitweni ra Yesu Kreste, hanyisa makwerhu wa mina.

E Vitweni ra Yesu Kreste...?...

E Vitweni ra Yesu Kreste!

E Vitweni ra Yesu Kreste!

E Vitweni ra Yesu Kreste!

E Vitweni ra Yesu Kreste!

E Vitweni ra Yesu Kreste!

472 [Un'wana u ri, "Tatana u file."—Muhleri.] Xikwembu,
pfuna wansati, hi Vito ra Yesu.

Xikwembu, e Vitweni ra Yesu Kreste, ha...?...

Xikwembu, e Vitweni ra Yesu!

E Vitweni ra Yesu Kreste...?...

E Vitweni ra Yesu Kreste, hanyisa makwerhu wa mina.

Hi Vito ra Yesu...?...

Wa swi twisisa sweswi?

O Xikwembu, leswi swi nga ha fambela ekule...?...

473 E Vitweni ra Yesu Kreste, ha khongela!...?...Swi nyike sesi...?...

474 O Xikwembu, wa n'wi tiva manana yaloye lontsongo wo rhandzeka, u famba eka makhombo lawa hinkwawo, ndza khongela, Xikwembu, leswaku U ta...?...ehenhleni ka yena.

Humesa Tlharhi lero, Ed, kutani u ya emahlweni, hi Vito ra Yesu.

475 O Xikwembu, hanyisa wansati. N'wi nyike xikombelo xa yena. Leswaku a nga ha teka Tlharhi lero emahlweni ka yena, eka minkarhi yo tika.

O Xikwembu...?...mixo lowu. Ndza khongela leswaku U ta...?...

476 Tatana, Xikwembu, ndza khongela leswaku U ta hanyisa makwerhu wa hina ni ku n'wi endla a va kahle. Kutani hi Vito ra Yesu Kreste...?...

477 Xikwembu, ndza khongela leswaku U ta hanyisa sesi wa hina, u n'wi endla a va kahle, hi Vito ra Yesu Kreste.

478 Tatana, Xikwembu, ndza khongela leswaku U ta—ta hanyisa makwerhu wa mina.

Hanyisa sesi wa hina, Hosi!...?...

Tatana, hi Vito ra Yesu, hanyisa loyi, sesi wa hina, Tatana.

479 Tatana,...?...ha khongela hi Vito ra Yesu. Xikwembu, hanyisa wansati loyi.

O Xikwembu, ndza khongela leswaku U...?...

480 O Xikwembu, n'wi katekisi, Tatana!...?...Hi va rhandza njhani va nakulorhi lavo dyuhala, Hosi. Kutani ndza khongela leswaku U ta n'wi nyika xikombelo xa yena!...?...

481 Tatana wa hina wale Matilweni, ndza khongela leswaku makwerhu wa mina...?...O Xikwembu,...?...yena, O Xikwembu...?...socha ra xihambano. Kutani u ta humesa Tlharhi lero, mixo lowu, a macha a ya emahlweni.

Xikwembu, hi...?...N'wi nyike leswi, O Hosi, xikombelo xa yena.

482 Xikwembu, katekisa makwerhu...?...ndza khongela leswaku U ta n'wi hanyisa, Hosi!...?...N'wi nyike ku tsakela ka mbilu ya yena, hi Vito ra Yesu Kreste.

483 O Tatana wale Matilweni, ministara loyi lontsongo wa Evhangelu, nkolo wa yena...?...Laha a nga hlamba etimbiteni...?...Xikwembu, ndza khongela leswaku U ta...?...Kutani loko vuthu lerikulu ra Xikwembu ra ha ya emahlweni sweswi, na Matlharhi lawa ya yimisiweke, n'wi nyike ku hlula, Hosi. Nuna wa yena lontsongo loyi a

nga lahawani, Hosi, loyi a pfuxiweke kusuka eka mubedwa walowo wa mfukuzani laha a pavalarile kona, a fa hi mfukuzani, kutani va dokodela va n'wi tshikile, tani hiloko a famba. Kutani lahawani hi loyi, mixo lowu, socha lerintsongo ra xihambano. N'wi tiyisi, Hosi, eka ntirho wa Wena, ha khongela, hi Vito ra Yesu.

⁴⁸⁴ Ndzi lava ntombhi yaleyo leyintsongo... Ku na swin'wana hi muchumayeri loyi lonsongo lahawani. Tana haleno, Makwerhu Kidd. Wanuna loyi u rhumeriwile ekaya kusuka exibedlele, ntsena sweswi, a fa, a dyiwa hi mfukuzani. [Sesi Kidd a ku, "Lembe leri nga hundza."—Muhleri.] Lembe leri nga hundza. ["Mambirhi."] Malembe mambirhi lawa ya hundzeke, a khunarha. Dokodela wa yena ntsena a n'wi nyikile masiku mantsongo yo hanya. Kutani mixo wun'wana, hi yile kwalahaya, ka ha ri mixo swinene, ku ya n'wi nyika xikhongelo, un'wana ntsena loyi a fanaka na n'wina, kutani a va ha swikoti hambu kuri ku ku kuma laha byi nga kona. [Nhlengeletano yi tsaka.] U hanyisiwile. Amen. U—u... [Sesi Kidd a ku, "U fanele ku swi amukela."] U tika ngopfu sweswi kutlula ro sungale. Yena na nsati wa yena lonsongo a va ri ensin'wini ya Evhangelu, kumbexani ndzi nga se velekiwa. U lahawani sweswi... [Makwerhu Kidd a ku, "Makume ntlhanu-ntlhanu wa malembe."] Makume ntlhanu-ntlhanu wa malembe. Ndzi nga se ta emisaveni, a va ri eku chumayileni ka Evhangelu. Kutani lahawani hi loyi, u hanyisiwile, eka xiyimo xa kwalomu ka makume nkombo-ntlhanu kumbe... ["Makume nhungu-n'we."] Makume nhungu-n'we. [Makwerhu Kidd a ku, "Hi vile na mpfuxelelo, nhlengeletano ya mavhiki mambirhi, ku chumayeriwa madyambu man'wana na man'wana."] Mpfuxelelo wa mavhiki mambirhi, ntsena ku khomiwa mpfuxelelo wa mavhiki mambirhi, ku tlhela ku chumayeriwa madyambu man'wana na man'wana. Makume nhungu-n'we wa malembe hi vukhale, u hanyisiwile, a ri na mfukuzani, loko a ha dyuharile.

⁴⁸⁵ Hi swona, sesi, i nkarhi wa wena sweswi. Ma pfumela xana? [Nhlengeletano yi tsaka yi ku, "Amen."—Muhleri.] *Lava yaka Emahlweni, Masocha ya Vakreste*. Hi swona, sesi. Wena, eka un'wana na un'wana wa n'wina, xana hi ya endla yini? HI LESWI HOSI YI SWI VULAKA. Xana hi endla yini, u nembelela hinkwako lahawani?

⁴⁸⁶ Sathana, u lahlelele. Hile ku kuteleni sweswi. Hile ku macheni hi ya eka Tiko ra xitshembhiso. Xana i yini sweswo? "Xana ntshava leyi i ya yini, leyi nga emahlweni ka Zerubbabel? I mani loyi, a nga yima emahlweni lahaya? U tava erivaleni." Hikwalaho ka yini? Hi Tlharhi leri ri nga na vukari hi matlhelo mambirhi, hi ta n'wi chotella erivaleni. Sweswo hi swona. Swi kahle.

Lava yaka emahlweni, masocha ya Vakreste!
 Ya macha tani hiloko ya ya enyimpini,
 Na xihambano xa Yesu
 Xi rhangile emahlweni;
 Kreste, N'winyi wa vuhosi,
 A rhangelaka ku lwisana na nala; (hi Rito ra
 Yena)
 A yaka emahlweni enyimpini,
 Wa vona, mujeko wa Yena wa famba!

Lava yaka emahlweni, masocha ya Vakreste!
 Ya macha tani hiloko ya ya enyimpini,
 Na xihambano xa Yesu
 Xi rhangile emahlweni.

⁴⁸⁷ Haleluya! Xana va endla yini? Nchumu wo sungula wu rhangile, enyimpini, eka Israel, xana hi wihi nchumu wo sungula? Vayimbeleri va ya emahlweni, ku sungula. Xana ku landzela yini? Areka. Hiloko ku ta nyimpi. Hi swona. Ma swi pfumela sweswi? [Nhlengeletano yiku, "Amen."—Muhleri.] Hile ku yimbeleleni hi *Lava va yaka emahlweni, Masocha ya Vakreste*. Hi ku susa ku kanakana hinkwako. A hi yimeni hi milenge ya hina sweswi, hi macha hi ya enyimpini.

A hi yimeni sweswi, un'wana na un'wana.

Lava yaka emahlweni, masocha ya Vakreste!
 Ya macha tani hiloko ya ya enyimpini,
 Na xihambano xa Yesu
 Xi rhangile emahlweni;
 Kreste, N'winyi wa vuhosi,
 A rhangelaka ku lwisana na nala;

Xana hi n'wi hlula njhani xana? Hi Rito.

Kuya emahlweni enyimpini,
 Wa vona, mujeko wa Yena wa famba!

Lava yaka emahlweni, masocha ya Vakreste!
 Ya macha tani hiloko ya ya enyimpini,
 Na xihambano xa Yesu
 Xi rhangile emahlweni.

A hi avananga,
 Hi miri wun'we hinkwerhu;
 Un'wana eka ku tshembha na dyondzo,
 Un'wana eka rirandzu.

⁴⁸⁸ Hikwavo lava pfumelaka sweswi, mi nge, "Amen." [Nhlengeletano yi ku, "Amen."—Muhleri.] Haleluya! Ma swi pfumela sweswo? ["Amen!"] Hi vahluri. U kwihi nala un'wana na un'wana xana? Ehansi ka minkondzo ya hina. Hi va mani namuntlha xana? Hi pfukile eka Kreste!

489 Sweswi, swi herile, sesi. [Makwerhu Branham nakambe a vulavula na sesi, loyi a ri eku vabyeni—Muhleri.] Wa swi pfumela sweswo? Famba u ya ekaya sweswi. U titwa kahle? U ri u titwa kahle sweswi. Hinkwaswo swi kahle.

490 I vangani kwalaho lava va titwaka kahle? [Nhlengeletano yi tsakela ehenhla yi ku, “Amen.”—Muhleri.] Kutani loko va huwelerile, makhumbhi ya wele ehansi, amen, kutani va ri tekile. Amen. Va tekile doroba. Amen! Amen! Ma Xi pfumela xana? [“Amen.”]

491 Sweswi, mi nga rivali xikhongelo xa madyambu ya namuntlha. Makwerhu Neville u tava lahawani madyambu lawa, kutani a hi nyika hungu ra kahle. Kutani hi Sonto, Sonto lowu wu landzelaka, hi ku rhandza ka Hosi, ndzi tava kwala.

492 Sweswi a hi fambeni, tani hiloko hi suka. Kutani sweswi, hi ya ehandle ka muako, a hi fambeni, hi ri karhi hi yimbelela, *Lava yaka emahlweni, Masocha ya Vakreste*. Kutani kusukela eka siku leri, kuya emahlweni, mi nga tshuki mi veka Tlharhi lero enkontlotweni nakambe. Ri humeseni. A hi hluleni. “Va yile emahlweni, ni ku hlula, niku hlula.” Hi swona, nakambe, eka vheso yaleyo yo sungula.

Lava yaka emahlweni, masocha ya Vakreste!
Ya macha tani hiloko ya ya enyimpini,
Na xihambano xa Yesu
Xi rhangile emahlweni.



NYIMPI LEYIKULU LEYI NGA TSHAMA YI LWIWA TSO62-0311

(The Greatest Battle Ever Fought)

Hungu leri hi Makwerhu William Marrion Branham, ri sungurile ri hangalasiwa hi Xinghezi hi Sonto ni mixo, Nyenyankulu 11, 1962, eBranham Tabernacle, eJeffersonville, Indiana, U.S.A., ri tekiwile kusuka eka nkandziyiso wa thepi ya maginetiki kutani yi tsariwa yi nga khomananga hi Xinghezi. Hundzuluxo lowu wa Xitsonga wu tsariwile wu hangalasiwa hi Voice Of God Recordings.

TSONGA

©2015 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS, SOUTH AFRICA OFFICE
58 DISA ROAD, ADMIRAL'S PARK, GORDON'S BAY 7140 WESTERN CAPE
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org

Xitiviso Xa Mpfumelelo Wo Kopa

Timfanelo hinkwato ti hlayisiwile. Buku leyi yi nga ha kandziyisiwa hi printara yale kaya leswaku munhu a ti tirhisela kumbe ku yi phakela, yi nga hakerisiwi, tani hi xitirhi xo hangalasa Evhangeli ya Yesu Krete. Buku leyi a yi xavisiwi, yi humesiwa hi xikalo lexikulu, yi vakeriwa eka “website,” yi hlayisiwa eka tisisiteme leti ti nga swi kotaka kuva yi tekiwa, yi hundzuluxeriwa eka tindzimi tin’wana, kumbe yi tirhiseriwela eka nkwama lowu wu nga pfumeleriwa handle ka nhlamuselo leyi yi nga tsariwa ya ku pfumeleriwa hi Voice Of God Recordings®.

Vuxokoxoko byo tala kumbe nhundzu yin’wana leyi yi nga kona, mi komberwa ku ti hlanganisa na:

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org